



**Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
prevent INVEST d.d. Sarajevo**

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
na dan 31.12.2020. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Sadržaj:

Stranica

| | |
|--|-------|
| Opći podaci Fonda | 2-3 |
| Izveštaj o odgovornosti Uprave | 4 |
| Izveštaj nezavisnog revizora | 5-8 |
| Bilans uspjeha ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 9 |
| Bilanca stanja ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 10 |
| Izvešće o novčanim tokovima ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 11 |
| Izveštaj o promjenama na kapitalu ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 12 |
| Opće i računovodstvene politike | 13-22 |
| Neto vrijednost imovine ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo | 23-24 |
| Zabilješke uz finansijske izvještaje | 25-38 |

Dodatak - Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

-Izveštaj Uprave DUF-a o poslovanju ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo

za razdoblje od 01.01. – 31.12.2020.godine

Opći podaci Fonda

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo tokom 2002. godine. U periodu poslovanja 2002-2010. godina Fond je izvršio transformaciju iz oblika "PIF" u "IF" u skladu s odredbama Pravilnika o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond. Dana 08.02.2006. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH je Rješenjem broj 05/1-19-39/06 odobrila postupak transformiranja PIF-a u IF prevent INVEST d.d. Sarajevo. Navedena transformacija je upisana u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire FBiH kao i u nadležni Općinski sud u Sarajevu. Investicioni fond prevent INVEST d.d. Sarajevo izmijenio je naziv u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom prevent INVEST d.d. Sarajevo dana 26.11.2009. godine upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu. Navedena promjena registrovana je i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-605/09 od 29. decembra 2009. godine. Ukupan upisani kapital Fonda iznosi KM 79.766.598 podijeljen na 2.021.967 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti KM 39,45 po dionici.

Adresa Fonda je Sarajevo, ul.Bulevar Meše Selimovića br.16,Sarajevo, Sarajevo-Novigrad.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda je Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, čija je djelatnost upravljanje fondovima. Banka depozitar i Banka skrbnik Fonda za 2020. godinu je Raiffeisen Bank dd BiH. Društvo je u ime i za račun Fonda zaključilo Ugovore o obavljanju brokerskih poslova sa profesionalnim posrednicima: ASA Banka d.d. Sarajevo, Raiffeisen Bank dd BiH, Advantis Broker a.d. Banja Luka, i Raiffeisen Kapital a.d. Banja Luka.

Tokom 2020. godine nije bilo promjena na visini upisanog temeljnog kapitala Fonda.

Kapital je u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba i predstavlja ukupnu nominalnu vrijednost kapitala Fonda.

Osnovna djelatnost

Fond je razvrstan pod šifrom djelatnosti:

64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti

Na dan 31. decembra broj djelatnika Fonda bio je kako slijedi:

| | 2020. godine Broj | 2019. godine Broj |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Administracija | 1 | 1 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 | 1 |
| | <hr/> | <hr/> |

Tijela Fonda:

Nadzorni odbor

Sead Aganspahić

Član **od** 22.10.2019.godine
Predsjednik **od** 29.10.2019.godine

Aida Bučo

Član **od** 21.03.2019. godine,
reizbor od 22.10.2019.godine

Dino Sabrihafizović

Član do 21.10.2019. godine,
reizbor od 22.10.2019.godine

Odbor za reviziju:

Sanjin Dervišević

Član **od** 22.10.2019. godine

Senada Džinić

Član **od** 22.10.2019. godine

Alen Turković

Član do 21.10.2019.godine, **reizbor**
od 22.10.2019. godine, Predsjednik
od 29.10.2019. godine

Uprava

Nihad Čivgin

Direktor

Izveštaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva i Fonda su dužna osigurati da finansijski izvještaji ZIF-a prevent INVEST d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu Fond) za svaku finansijsku godinu budu sačinjeni u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja Fonda za to razdoblje.

Pri sačinjavanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jemstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne i sukladne zakonskoj regulativi primjenjivoj za zatvorene investicijske fondove;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje prikazano i pojašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji sačinjeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Fond nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Fonda. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Fonda, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nihad Čivgin, direktor Fonda _____

ZIF prevent INVEST d.d. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Eldina Dizdarević, direktor Društva _____

Dženan Prevljak, Izvršni Direktor _____

BLAGO d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 16
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Sarajevo, 02.mart 2021. godina

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i vlasnicima ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom “prevent INVEST“ d.d. Sarajevo (Fond)** na dan 31. decembar 2020. godine izloženih na stranicama 9 do 38, koji se sastoje od: Bilansa uspjeha, Bilansa stanja, Izvještaja o gotovinskom toku, Izvještaja o promjeni neto imovine za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „ prevent INVEST “ d.d. Sarajevo** na dan 31.12.2020. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naglašavanje činjenica

Bez uticaja na naše mišljenje, skrećemo pažnju na bilješku broj 6. i 12., uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond imao prekoračenje ograničenja ulaganja iz Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova koje je donijela Komisija za vrijednosne papire FBiH. Uprava Društva i Fonda vjeruje da ova prekoračenja neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

Takođe, bez uticaja na naše mišljenje skrećemo pažnju na bilješku 13. uz finansijske izvještaje, koja opisuje uticaj pandemije COVID-a 19 na Fond. Naše mišljenje nije modificirano u vezi s tim pitanjem

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje. Neovisni smo od Fonda skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Fer vrijednost ulaganja

Priroda značajnosti pitanja

Kao što je navedeno u bilješci broj 6., uz finansijske izvještaje, Društvo iskazuje ulaganja Fonda ukupne vrijednosti KM 18.366.093. Uprava je izvršila klasifikaciju ulaganja u kategorije „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ i u kategoriju ulaganja koja se drže do dospijea. Sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih prihoda i rashoda kroz bilans uspjeha za kategoriju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Metod koji Uprava primjenjuje za nelikvidna ulaganja odnosno ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) su metodi tehnike procjene sukladno važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguju primjenjuje se metod vrednovanja-tržišna cijena SASE na dan trgovanja.

Najveći dio ulaganja odnosno najznačajniji iznos 80% fer vrijednosti ulaganja Fonda u vrijednosne papire se vrednuje metodom-tržišna cijena na SASE a 20 % ulaganja je na procjeni od koje su najviše zastupljene metoda – uporedivosti „Peer group“ i DCF metod za ulaganja u dionice. Zbog strukture fer vrijednosti ulaganja – likvidna u odnosu na nelikvidna ulaganja, rizik odstupanja od fer vrijednosti je na niskom nivou. Pitanje vrednovanja portfolia Fonda takođe smatramo značajnim jer postoji rizik, iako dosta niskog nivoa, za izračun osnovice na koju se obračunava upravljačke provizija Društva koji upravlja Fondom a koji predstavljaju značajne poslovne rashode Fonda. Ugovorom o upravljanju sa Fondom je definisana upravljačka provizija 2,70% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

Odgovor revizora na rizike

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Naše revizorske procedure vezano za postojanje ulaganja uključuju potvrdu vlasništva izdatu od strane Registra vrijednosnih papira FBiH te Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i banke Skrbnika. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najzačajniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najznačajnije na dan 31.12.2020. godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2020. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara. Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2020. godine i uporedili odnosno confirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja. U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja.

Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja.

Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja

Izvještaj o drugim zakonskim zahtjevima

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo** za period 01.01. – 31.12.2020. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

Sarajevo, 02.03.2021. godine

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović



direktor
Ferid Ekinović



**BILANS USPJEHA ZA period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
zajedno sa uporednim podacima za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

| | Bilješka | 31.12.2020. | 31.12.2019. |
|---|----------|--------------------|------------------|
| Poslovni prihodi | 1 | 628.046 | 722.026 |
| Prihodi od dividendi | | 516.572 | 553.953 |
| Prihodi od kamata | | 111.474 | 168.073 |
| Ostali prihodi | | 0 | 0 |
| Realizovana dobit | 3 | 23.122 | 59.458 |
| Realizovani dobiti od prodaje vrijednosnih papira | | 23.122 | 59.454 |
| Realizirani dobiti-prodaja ulaganja u d.o.o. | | 0 | 0 |
| Ostali realizirani dobiti | | 0 | 0 |
| Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika | | 0 | 4 |
| Poslovni rashodi | 2 | 698.850 | 736.392 |
| Naknada društvu za upravljanje | | 500.776 | 526.583 |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | | 1.634 | 2.767 |
| Naknada članovima Nadzornog odbora | | 8.040 | 9.153 |
| Naknada za reviziju | | 7.020 | 7.020 |
| Naknada za depozitara | | 20.757 | 20.564 |
| Ostali poslovni rashodi | | 160.623 | 170.305 |
| Realizovani gubitak | 3 | 12.690 | 9.755 |
| Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira | | 0 | 0 |
| Ostali realizovani gubici | | 12.690 | 9.755 |
| Realizovana dobit/gubitak | | (60.372) | 35.337 |
| Finansijski prihodi | | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | | 0 | 0 |
| Realizovani dobitak (gubitak) prije oporezivanja | | (60.372) | 35.337 |
| Tekući odloženi porez na dobit | | 0 | 0 |
| Realizovani dobitak (gubitak) poslije oporezivanja | | (60.372) | 35.337 |
| Nerealizovani dobiti (gubici) | 4 | (1.737.241) | 2.142.547 |
| Ukupno nerealizovani dobiti/gubici | | (1.737.241) | 2.142.547 |
| Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda | | (1.797.613) | 2.177.884 |
| Obična zarada po dionici | | (0,89) | 1,08 |
| Razrijeđena zarada po dionici | | | |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020.godine

| | Bilješka | 31.12.2020. | 31.12.2019. |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | |
| Gotovina | 5 | 1.272.901 | 881.888 |
| Ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilns uspjeha | 6 | 16.210.344 | 18.074.458 |
| Ulaganja u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 6 | 2.155.749 | 2.449.842 |
| Potraživanja iz aktivnosti | 7 | 109.612 | 145.363 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 7 | 0 | 111 |
| UKUPNA AKTIVA | | 19.748.606 | 21.551.662 |
| PASIVA | | | |
| Obaveze | | | |
| Obaveze iz poslovanja Fonda | 8 | 224.299 | 229.742 |
| Obaveze po osnovu troškova poslovanja | | 0 | 0 |
| Obaveze za naknadu za upravljanje | | 11.183 | 10.284 |
| Ostale obaveze prema Društvu za troškove upravljanja | | 43.159 | 49.169 |
| Ostale obaveze | | 3.967 | 2.958 |
| Obračunati neplaćeni rashodi | | 150.542 | 150.542 |
| | | 15.448 | 16.789 |
| Kapital | 9 | 19.524.307 | 21.321.920 |
| Dionički kapital | | 79.766.598 | 79.766.598 |
| Emisiona premija | | (31.819) | (31.819) |
| Ostale rezerve | | 10.227 | 10.227 |
| Revalorizacijske rezerve | | 0 | 0 |
| Rezultat tekućeg perioda | | (60.372) | 35.337 |
| Neraspoređena dobit | | 8.290.828 | 8.199.726 |
| Neraspoređeni gubitak | | (30.142.516) | (30.139.408) |
| Akumulirana nerealizirana dobit/(gubitak) od ulaganja | | (38.308.639) | (36.518.741) |
| UKUPNA PASIVA | | 19.748.606 | 21.551.662 |
| Broj emitovanih dionica | | 2.021.967 | 2.021.967 |
| Neto imovina po dionici | | 9,66 | 10,55 |
| Vanbilansna aktiva | | 641.157 | 641.157 |
| Vanbilansnapasiva | | 641.157 | 641.157 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. godine

| | 31.12.2020. | 31.12.2019. |
|--|------------------|----------------|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| <i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i> | 2.570.694 | 3.277.144 |
| Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 1.205.833 | 1.800.270 |
| Prilivi po osnovu dividendi | 546.280 | 554.816 |
| Prilivi po osnovu kamata | 77.732 | 91.109 |
| Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 740.849 | 830.949 |
| <i>Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti</i> | 2.179.681 | 2.971.000 |
| Odlivi po osnovu ulaganja | | |
| Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 1.474.902 | 2.240.264 |
| Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | | |
| Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 536.752 | 549.073 |
| Odlivi po osnovu rashoda za kamate | | |
| Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 2.283 | 3.782 |
| Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 7.020 | 7.020 |
| Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 20.513 | 20.593 |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 138.211 | 150.268 |
| Odlivi po osnovu poreza na dobit | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 0 | 0 |
| Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 391.013 | 306.144 |
| Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti | 0 | 0 |
| Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | |
| <i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i> | 0 | 0 |
| Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 0 | 0 |
| Prilivi po osnovu zaduživanja | 0 | 0 |
| <i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i> | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu razduživanja | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu dividendi | 0 | 0 |
| Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 0 | 0 |
| <i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i> | 0 | 0 |
| <i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i> | 0 | 0 |
| Ukupni prilivi gotovine | 2.570.694 | 3.277.144 |
| Ukupni odlivi gotovine | 2.179.681 | 2.971.000 |
| NETO PRILIV GOTOVINE | 391.013 | 306.144 |
| NETO ODLIV GOTOVINE | 0 | 0 |
| Gotovina na početku perioda | 881.888 | 575.744 |
| Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 0 | 0 |
| Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 0 | 0 |
| GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 1.272.901 | 881.888 |
| | 391.013 | 306.144 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
za period od 01.01. do 31. 12. 2020. godine zajedno sa uporednim podacima 2019. godine

| | Registrirane dionice | Emisiona premija | Revalorizacijske rezerve | Ostale rezerve | Neto nerealizirani dobiti (gubici) | Neraspoređeni gubitak | Neraspoređeni dobitak | Realizirani rezultat tekućeg perioda | Ukupno |
|---|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Stanje na dan 31.12.2018. | 79.766.598 | (31.819) | 0 | 10.227 | (38.659.814) | (30.137.425) | 7.549.032 | 647.237 | 19.144.036 |
| Raspored rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.237 | (647.237) | 0 |
| Rezultat tekuće godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.337 | 35.337 |
| Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142.547 | 0 | 0 | 0 | 2.142.547 |
| Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.474) | (1.983) | 3.457 | 0 | 0 |
| Stanje na dan 31.12.2019. | 79.766.598 | (31.819) | 0 | 10.227 | (36.518.741) | (30.139.408) | 8.199.726 | 35.337 | 21.321.920 |
| Raspored rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.337 | (35.337) | 0 |
| Rezultat tekuće godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60.372) | (60.372) |
| Promjene na nerealiziranim dobitcima (gubicima) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.737.241) | 0 | 0 | 0 | (1.737.241) |
| Prenos sa nerealiziranih gubitaka (dobitaka) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52.657) | (3.108) | 55.765 | 0 | 0 |
| Stanje na dan 31.12.2020. | 79.766.598 | (31.819) | 0 | 10.227 | (38.308.639) | (30.142.516) | 8.290.828 | (60.372) | 19.524.307 |

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 02.03. 2021. godine

Direktor Društva

Direktor Fonda

1 Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi godišnji finansijski izvještaji se sastavljaju u skladu s Zakonom o računovodstvu FBiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju na teritoriji FBiH, Zakonu o investicijskim fondovima, Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, kao i uputama Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH.

Postupak obračuna neto vrijednosti imovine Fonda u tekućoj godini utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Iskazani podaci o kupoprodaji dionica i ulaganja tokom 2020. godine odražavaju stvarno stanje kupoprodaja, a iste su vršene u skladu sa Zakonu o vrijednosnim papirima, Zakonu o investicijskim fondovima (Zakon o IF-ovima), Pravilima Berze, zakonskim i podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH, propisanim Prospektom i Statutom Fonda, i sukladno procedurama rada Investicijskog savjetnika i Front office-a kao i odlukama Uprave Društva. Društvo je za Fond propisalo normativna akta kojim se reguliše tok poslovanja Fonda, i istih se pridržava.

Fond je u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja primjenjivao računovodstvene politike obrazložene u tački 4 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreznim propisima Federacije BiH.

2 Neto vrijednost imovine Fonda

Utvrđivanje neto vrijednost imovine Fonda vrši Društvo u skladu sa Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (Pravilnik). Prema članu 3. do 5. Pravilnika, Društvo utvrđuje prosječnu mjesečnu i prosječnu godišnju neto vrijednost imovine Fonda i isti odražavaju stvarno stanje neto vrijednosti imovine Fonda po dionici Fonda. U skladu sa članom 2. Pravilnika i 147. Zakona o IF-ovima Depozitar je obavezan vršiti kontrolu obračuna neto vrijednosti imovine Fonda i vrijednosti NVI po dionici Fonda koju je utvrdilo i objavilo Društvo. Depozitarev izvještaj sadrži sve pozicije izvještaja o neto sredstvima Fonda i podatke o vrijednosti NVI po dionici Fonda.

Sukladno Prospektu i Statutu Fonda za period 01.01. do 31.12.2020. godine Društvo je obračunalo upravljačku proviziju za upravljanje u visini 2,7% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Godišnji iznos ukupno obračunate upravljačke provizije za 2020. godinu je u skladu sa pravilima Zakona o IF-ovima (članovi 65. i 66).

3 Interne kontrole

Interne kontrole prilikom kupovine i prodaje ulaganja

Sve operativne poslove za Fond obavlja Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ugovorom. Fond kao pravno lice ima jednog uposlenika – direktora Fonda. Fond također ima Nadzorni odbor čije su nadležnosti definisane Zakonom i Statutom Fonda. Tokom godine Društvo za upravljanje kao subjekt koji upravlja Fondom bilo je organizovano je kako slijedi:

- Uprava Društva- (Direktor i Izvršni direktor)
- Interni kontrolor Društva
- Front Office
- Middle Office
- Back Office

Vezano za funkcionisanje sistema interne kontrole poslovanja, uposlenici Društva za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo obavezni su da se pridržavaju procedura propisanih Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama Blago d.o.o. Sarajevo iz 2018. godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Blago d.o.o. Sarajevo iz februar 2018.godine i Pravilnikom o ustroju sistema interne kontrole u Društvu za upravljanje fondovima „Blago“ d.o.o. Sarajevo iz decembar 2017. godine.

Middle office provodi kontrolu transakcija vrijednosnim papirima u ime i za račun Fonda poređenjem prijedloga investicione odluke/investicione odluke, potvrda o izdatim nalogima profesionalnom posredniku, izvršenih transakcija na bazi obračuna kupovina/prodaja vrijednosnih papira dobijenih od strane profesionalnog posrednika, te izvoda cash skrbničkog računa. Obračuni kupovine/prodaje vrijednosnih papira zaprimljeni od brokerske kuće se potpisuju od strane Direktora Društva/Izvršnog direktora. Middle Office obračune, nakon kontrole, dostavlja putem faksa banci skrbniku, kako bi se namira transakcija i saldiranje sredstava blagovremeno izvršili. Obračune potpisuje i Direktor Fonda.

Navedenim internim aktima Društva, predviđeno je da se kontrola dokumentacije od strane Middle office vrši na način da se provjerava da li je prijedlog investicione odluke/investiciona odluka formalno ispravna, potpisana od Portfolio menadžera/ Uprave Društva i ovjerena pečatom Društva. Provjerava da li je potvrda o izdatom nalogu i obračun transakcije u skladu sa uslovima iz ugovora sa profesionalnim posrednikom, te cjenovnicima institucija tržišta kapitala, upoređujući: broj naloga, naziv, cijenu i količinu vrijednosnih papira, datum transakcije, proviziju brokera, troškove berze ili drugog uređenog javnog tržišta i troškove registra vrijednosnih papira. Middle Office, nakon kontrole, parafira potvrdu o izdatom nalogu i obračun.

Također, procedure vezane za kontrolu investicionih ograničenja, utvrđivanja vrijednosti imovine i obračuna neto vrijednosti imovine po dionici, usaglašenosti internih akata i procedura Društva sa zakonskim i podzakonskim aktima, mjerenja rizika i uspješnosti definisani su u skladu sa navedenim pravilnicima te Pravilnikom o upravljanju rizicima koji je Nadzorni odbor DUF-a usvojio u decembru 2017. godine.

Nadzorni odbor DUF-a je u toku decembra 2017. godine usvojio Pravilnika o ustroju interne kontrole u DUF-u Blago d.o.o. Sarajevo. Interna kontrola podrazumijeva kontrolu organizacije, postupaka i procedura kako bi se osiguralo poštovanje propisa, internih akata, uputstava i pravila, promovisanje urednog, efektivnog i efikasnog poslovanja i čuvanje resursa Društva. Osnovni zadatak interne kontrole je preventivno djelovanje za sprečavanje nastajanja ili utvrđivanja nepravilnosti i pogrešaka u radu i poslovanju i njihovo otklanjanje. Interni kontrolor sačinjava izvještaje minimalno jedanput kvartalno.

U novembru 2015. godine Društvo je usvojilo novi akt - Interne procedure provođenja aktivnosti u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovim novim aktom stavljeni su van snage ranije doneseni akti iz 2010. godine: Definisanje analiza rizika i Interne procedure provođenja mjera analize klijenta.

Knjigovodstvenu evidenciju za Fond obavlja Društvo za upravljanje. Na ovim poslovima je angažovan rukovodilac Back Office. Evidencija se vodi u skladu sa Pravilnikom o procedurama rada i izvršenju transakcija u organizacionim jedinicama DUF Blago d.o.o. Sarajevo. Tim aktom je propisan način prijema, kontrole i knjigovodstvenog tretmana dokumentacije. Za obavljanje knjigovodstvenog evidentiranja, obradu podataka, prezentiranje izvještaja i informacija u vezi stanja i promjena stanja iz portfelja emitenata kao i ostalih poslovnih događaja iz domena registrovane djelatnosti, Društvo koristi savremenu računarsku opremu, kao i adekvatan računarski softver.

Kupovine i prodaje vrijednosnih papira u 2020. godini u skladu su sa Prospektom i Statutom Fonda i propisanim procedurama. Realizacija odobrenih transakcija obavlja se po pravilima berze. Tokom 12 mjeseci tekuće godine iskazana su prekoračenja ulaganja u Fondu koja su isključivana iz osnovice za obračun upravljačke provizije.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (Novi Pravilnik o ulaganju iz 2014. godine) iznosi KM 389.047 od čega je najznačajnije prekoračenje u emitentu BAGS Energotehnika d.d. Vogošća.

Tokom godine Fond je pokazivao izrazitu platežnu sposobnost. Na dan 31.12.2020. godine Fond ostvaruje koeficijent ubrzane likvidnosti koji iznosi 5,67.

Uspostavljena organizaciona struktura Društva i Fonda na bazi usvojenih normativnih akata, podjela nadležnosti i odgovornosti, administrativna kontrola procedura i evidencija u postupku donošenja odluka i odobravanju poslovnih transakcija, kao i procedure pri izradi, kontroli, manipulaciji i pohranjivanju dokumenata za postojeću razinu poslovnih aktivnosti, predstavljaju optimalan temelj za zakonito poslovanje sukladno važećim propisima koji reguliraju tržište kapitala.

4 Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike korištene za sastavljanje finansijskih izvještaja propisane Pravilnikom o računovodstvenim politikama navedene su dalje u tekstu:

a) Opće

Finansijsko knjigovodstvo je organizirano na način da adekvatno prati analitičke i operativne evidencije i daje dovoljno pouzdane informacije o iznosima iskazanim u finansijskim izvještajima. Finansijski izvještaji Fonda pripremljena su po načelu istorijskih troškova i sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Finansijski izvještaji Fonda za poslovnu 2020. godinu prikazani su u skladu s Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, a koji uključuje slijedeće finansijske izvještaje:

- Izvještaj o neto sredstvima-Bilans stanja,
- Izvještaj o poslovanju Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na neto sredstvima,
- Izvještaj o novčanim tokovima ,
- Opći podaci o investicijskom fondu (Prilog 1)
- Izvještaj o portfoliju investicijskog fonda (Prilog 2)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (Prilog 3)
- Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine ipo udjelu (Prilog 3a)
- Izvještaj o cijeni i neto vrijednosti imovine po udjelu investicijskog fonda (Prilog 3b)
- Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda (Prilog 4)
- Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (Prilog 5)
- Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate provizije (Prilog 5a)

- Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda (Prilog 6)
- Izvještaj o prihodima Fonda po osnovu dividende (Prilog 7)

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).

Komisija za vrijednosne papire FBiH je izdala Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara u junu 2011. godine kao i izmjene Pravilnika u avgustu 2012. godine. Navedenim Pravilnikom se propisuje sadržaj Izvještaja o obavljenoj reviziji, u cilju zaštite interesa investitora na domaćem tržištu kapitala i olakšavanja provedbe kontrolne funkcije Komisije za vrijednosne papire FBiH.

b) Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Fonda za 2020. godinu sadrže uporedne podatke iz 2019. godine koji su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

c) Korištenje procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda tokom izvještajnog razdoblja.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

d) Novčana sredstva

Novčana sredstva se sastoje od depozita po viđenju i oročenih depozita.

e) Ulaganja

Sva finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenim prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijske troškove. Ulaganja Fonda klasificiraju se, za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja, kao:

- a) Financijska sredstva koja se drže do dospelja (u daljem tekstu FS DD)
- b) Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (u daljem tekstu FS BU)

Klasifikacija ovisi od prirode i svrhe financijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja kroz definisan biznis model upravljanja portfeljom. Odluka o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja ulaganja, od strane Direktora Društva.

Ulaganja Fonda se sastoje od ulaganja u dionice, ulaganja u obveznice i ulaganja u udjele drugih fondova. Fond na dan 31.12.2020. godine ulaganja je klasificirao na slijedeći način:

- *Ulaganja u dionice i udjele kao Financijska sredstva po fer vrijednosti kroz Bilans uspjeha*
- *Ulaganje u obveznice kao Financijska sredstva koja se drže do dospelosti.*

Utvrđivanje fer vrijednosti vrijednosnih papira se obračunava sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

- *Financijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha*

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju Fond svrstava sve vlasničke vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima).

Financijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha..

Financijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je financijska imovina koja ispunjava bilo koji od slijedećih uslova:

a)klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

- kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku;
- po priznavanju je dio portfelja identificiranih financijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili
- derivativni financijski instrumenti

Početno priznavanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem financijskih sredstava .

Naknadno vrjednovanje financijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrjednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobici i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekti se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

Na dan bilansiranja u obrascu bilans stanja saldo efekata se evidentira na pozicijama grupe konta 56- nerealizovani dobiti i gubici (zatvaranjem konta 62 i 72).

Ograničenje ulaganja

Sukladno Zakonu, Statutu, Prospektu Fonda i donijetoj investicijskoj politici imovina Fonda podliježe ograničenjima ulaganja. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz člana 76. Zakona, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz člana 78. Zakona, Društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese dioničara, dužno je, u roku od godine dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom članka 75. Zakona, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

Ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

a) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, izuzev:

- najviše 35% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire samo jednog emitenta kod repliciranja indeksa vrijednosnih papira ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa,

- Fond može ulagati pod uslovima propisanim članom 76. Zakona, u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica. Novim Pravilnikom o ulaganjima (stupio na snagu 15.avgust 2014.godine) precizno se regulišu dozvoljena i ograničenja ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (član 2. i 3. Novog Pravilnika).

b) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih lica, u smislu odredaba Zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu člana 75. i 76. Zakona,

c) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,

d) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto vrijednosti imovine Fonda,

e) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav 1., tačka b) Zakona, pod daljim uslovom da najviše 10% može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom i najviše 30% vrijednosti neto imovine Fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav 1., tačka b) Zakona, te da ulaganje u udjele ili dionice drugih fondova ne smije prelaziti 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,

f) najviše 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta i vrijednosnih papira iste emisije obveznica,

g) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

- 10% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,

- 5% netovrijednosti imovine Fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu;

Kod investiranja od strane Fonda poštovana su i sva druga ograničenja strukture portfolija i načina investiranja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom. U slučaju nastanka prekoračenja ograničenja sa imovinom Fonda postupalo se u skladu sa odredbama Zakona.

f) Potraživanja

Potraživanja temeljem vrijednosnih papira, kamata, dividendi, datih avansa, od Društva za upravljanje i ostala potraživanja Fonda iskazuju se po nominalnoj vrijednosti po donošenju odluke i utvrđivanju vlasničkog prava na isplatu prava. Potraživanja iskazana u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilansiranja kojeg čini srednji tečaj Centralne banke BiH.

Procjena mogućnosti naplate potraživanja provodi se uvijek kada potraživanje nije uplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na dan bilansiranja. Kada Fond otpiše potraživanja i/ili kada za ista nastupi zastara, ista će se prestati priznavati u poslovnim knjigama Fonda. Potraživanja u skladu sa MSFI-em 9, podliježu provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansiranja i češće uz priznavanje očekivanih gubitaka.

Efekti testa umanjenja, kao i očekivani gubici direktno terete bilans uspjeha Fonda. Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka i očekivanog gubitka iz testa umanjenja smanji, prethodno priznati gubitak ispravlja se bilansu uspjeha.

Potraživanja temeljem dividendi knjiže se datumom donošenja odluke o isplati dividende ili datumom prijema odluke, ovisno o obračunu NVI Fonda za dati mjesec.

g) Priznavanje prihoda i rashoda

Prihodi Fonda priznaju se kada se povećanje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na povećanje sredstava ili smanjenje obveza.

Poslovni prihodi Fonda se sastoje od ulagačkih prihoda i ostalih prihoda.

Ulagački prihodi su prihodi od dividendi, dospjelih kamata na dužničke vrijednosne papire i kamate na oročene depozite.

Rashodi Fonda se priznaju kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi koje se mogu pouzdano izmjeriti odnosi na smanjenje sredstava ili povećanje obveza.

Ukupan iznos svih rashoda koji se knjiže na teret Fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Fonda po izračunu sukladno Zakonu o IF-ovima ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda. Sve nastale troškove koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% snosi Društvo za upravljanje.

Iz imovine Fonda mogu se izravno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

1. naknada Društvu za upravljanje,
2. naknada banci Depozitoru,
3. naknada i troškovi članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i direktora Fonda koji su regulirani potpisanim ugovorom i Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju F BiH ka o Statutom Fonda,
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Fonda,
5. naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
6. računovodstveni, revizorski i odvjetnički troškovi nastali u poslovanju Fonda,
7. i ostali troškovi i naknade sukladno Zakonu o IF-ovima

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i Statutom Fonda.

h) Nerealizirani kapitalni dobitci /gubici

Nerealizirani kapitalni dobitci ili gubici javljaju se kad je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja različita od troška (nabavne vrijednosti). Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja veća od troška, Fond evidentira nerealizirani dobitak. Ako je tekuća vrijednost ulaganja na dan vrjednovanja manja od troška, Fond evidentira nerealizirani gubitak.

i) Realizirani kapitalni dobitci/gubici

Evidentiranje realiziranih dobitaka ili gubitaka u Fondu se vrši prilikom prodaje ulaganja. Realizirani dobitak nastaje kad se ulaganje proda po vrijednosti većoj od troška ulaganja, dok se realizirani kapitalni gubici evidentiraju kad se ulaganje proda po vrijednosti manjoj od troška ulaganja.

NETO VRIJEDNOST IMOVINE FONDA za period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

izraženo u KM

| 2020 god. | prosječna fer vrijednost imovine | prosječne obaveze | Prosječna NVI | Osnovica za obračun upravljačke provizije | PNVI po dionici (KM) | Broj dionica u opticaju |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------|-------------------------|
| I | 21.578.029 | 230.870 | 21.347.159 | 20.959.134 | 10,56 | 2.021.967 |
| II | 21.569.112 | 254.971 | 21.314.141 | 20.920.108 | 10,54 | 2.021.967 |
| III | 20.536.400 | 235.284 | 20.301.116 | 19.907.082 | 10,04 | 2.021.967 |
| IV | 19.392.934 | 235.937 | 19.156.997 | 18.763.187 | 9,47 | 2.021.967 |
| V | 19.451.169 | 235.172 | 19.215.997 | 18.828.665 | 9,50 | 2.021.967 |
| VI | 19.817.230 | 239.110 | 19.578.120 | 19.190.788 | 9,68 | 2.021.967 |
| VII | 20.209.528 | 226.226 | 19.983.302 | 19.595.969 | 9,88 | 2.021.967 |
| VIII | 20.121.087 | 237.643 | 19.883.444 | 19.496.113 | 9,83 | 2.021.967 |
| IX | 20.129.897 | 241.006 | 19.888.891 | 19.501.559 | 9,84 | 2.021.967 |
| X | 19.973.960 | 229.868 | 19.744.092 | 19.356.760 | 9,76 | 2.021.967 |
| XI | 19.795.821 | 226.685 | 19.569.136 | 19.181.804 | 9,68 | 2.021.967 |
| XII | 19.846.360 | 223.147 | 19.623.214 | 19.235.881 | 9,71 | 2.021.967 |
| Ukupno | | | 239.605.608 | 234.937.050 | 118,50 | 24.263.604 |
| broj mjeseci poslovanja | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| PGNVI Fonda/dionici | | | 19.967.134 | 19.578.087 | 9,88 | 2.021.967 |

izraženo u KM

| | |
|--|----------------|
| PGNVI Fonda/dionice | 19.967.134 |
| Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije | 19.578.087 |
| Upravljačka provizija 2,7% (UP) | 528.608 |
| Prekoračenje TER-a | 27.832 |
| Ukupno upravljačka provizija | 500.776 |

Neto vrijednost imovine Fonda za 2020. godinu je utvrđivala Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar). Za period 2020. godine NVI Fonda utvrđena je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda utvrđuje se zbirom prosječnih mjesečnih neto vrijednosti imovine koja se dijeli sa brojem mjeseci poslovanja Fonda i za 2020. godinu PNVI Fonda po obračunu Depozitara iznosi KM 19.967.134.

Društvo je za period 01.01.-31.12.2020. godine izračunalo proviziju za upravljanje Fondom u visini od 2,7% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (iz koje su isključivana prekoračenja u skladu sa Pravilnikom). Po izračunu Depozitara za 2020. godinu prosječna godišnja osnovica za upravljačku proviziju iznosi KM 19.578.087 dok upravljačka provizija iznosi KM 500.776 (Upravljačka provizija u iznosu KM 528.608 umanjena zbog prekoračenja ukupnih troškova za iznos KM 27.832).

Prosječna godišnja vrijednost dionica jednaka je odnosu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine i ponderisanog broja emitiranih dionica Fonda u periodu za koje se utvrđuje prosječna neto vrijednost imovine po dionici. Prosječan broj dionica u 2020. godini je 2.021.967, a prosječna neto vrijednost imovine po dionici po izračunu depozitara je KM 9,88.

Pojedinačna vrijednost dionica na dan 31.12.2020. godine:

| | Na dan 31.12.2020. godine | | Na dan 31.12.2020. godine |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Vrijednost imovine Fonda (KM) | 19.748.606 | Vrijednost neto imovine Fonda (KM) | 19.524.307 |
| Broj dionica Fonda | 2.021.967 | Broj dionica Fonda | 2.021.967 |
| Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (imovina/broj dionica) | 9,77 | Pojedinačna vrijednost dionica Fonda (KM) (NVI/broj dionica) | 9,66 |

Izveštaj o NVI po dionici i cijeni dionice Fonda

| Dionica/Udio fonda | Tekući period | Prethodni period | Raniji periodi | | |
|--|---------------|------------------|----------------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Najniža neto vrijednost imovine po dionici | 9,25 | 9,42 | 9,31 | 9,88 | 11,25 |
| Najviša neto vrijednost imovine po dionici | 10,65 | 11,04 | 10,35 | 11,62 | 13,78 |
| Najniža cijena | 2,39 | 2,74 | 2,61 | 3,00 | 4,41 |
| Najviša cijena | 2,65 | 3,10 | 3,22 | 3,97 | 5,70 |
| Prosječna cijena | 2,51 | 2,96 | 3,04 | 3,52 | 4,88 |

1. Poslovni prihodi

Iskazani ostvareni poslovni prihodi su:

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|--------------------------------|--|--|
| Prihod od dividendi | 516.572 | 553.953 |
| Prihod od kamata na obveznice | 70.805 | 81.254 |
| Amortizacija premije diskonta | 40.669 | 86.819 |
| Ukupno poslovni prihodi | 628.046 | 722.026 |

Prihodi od dividendi KM 516.572 se odnose na dividende po osnovu ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u zemlji KM 501.828 i inostranstvu KM 14.744:

Prihodi od dividendi u zemlji KM 501.828

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - Telekom Srpske a.d. Banja Luka | KM 319.758 |
| - BH Telekom d.d. Sarajevo | KM 129.485 |
| - Bosnalijek d.d. Sarajevo | KM 23.009 |
| - Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo | KM 10.710 |
| - JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo | KM 15.846 |
| - Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj | KM 3.020 |

Prihodi od dividendi u inostranstvu KM 14.744

| | |
|-------------------------|----------|
| - Telefonica INH | KM 3.679 |
| - AD Plastik | KM 2.597 |
| - Bayer AG | KM 2.016 |
| - Petrol d.d. Ljubljana | KM 1.917 |
| - BMW AG | KM 1.440 |
| - Podravka | KM 1.260 |
| - Atlantic Grupa | KM 1.149 |
| - Daimler ag | KM 512 |
| - Ishares Core S&P | KM 174 |

Prihode od kamata na dužničke vrijednosne papire KM 70.805 predstavljaju:

| | |
|--|-----------|
| - prihode od kamata obveznice Republika Srpska | KM 28.097 |
| - prihode od kamata Ministarstvo finansija Kanton Sarajevo | KM 19.828 |
| - prihode od kamata (obveznice) FBiH | KM 15.145 |
| - prihode od kamata obveznice Agram Nekretnine | KM 5.974 |
| - Prihode od kamata obveznice Grad Banja Luka | KM 1.761 |

Prihodi od Amortizacija premije (diskonta) po vrijednosnim papirima sa rokom dospjeća u iznosu od KM 40.669, predstavljaju prihod po osnovu amortizacije diskonta obveznica koje su klasifikovane za držanje do dospjeća.

2. Poslovni rashodi

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|--------------------------------------|--|--|
| Naknada Društvu za upravljanje | 500.776 | 526.583 |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 1.634 | 2.767 |
| Naknada Nadzornom odboru | 8.040 | 9.153 |
| Naknada externe revizije | 7.020 | 7.020 |
| Naknada depozitara | 20.757 | 20.564 |
| Troškovi bankarskih usluga | 513 | 4.534 |
| Troškovi upravljanja-RVP | 6.657 | 6.536 |
| Troškovi objavljivanja | 1.030 | 3.485 |
| Naknada KVP | 19.967 | 26.542 |
| Ostali rashodi | 132.456 | 129.208 |
| Ukupno troškovi | 698.850 | 736.392 |

Troškovi se evidentiraju u razdoblju u kojemu su nastali. Svi navedeni troškovi se namiruju iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Društvo je izračunalo proviziju za upravljanje fondom u visini od 2,7% od prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda za period od 01.01. do 31.12.2020. godine što je u skladu sa aktima Društva i Zakonu o investicionim fondovima. U tekućem periodu po Ugovoru o upravljanju investicionim Fondom izračunata je upravljačka provizija u ukupnom iznosu od KM 500.776. Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 19.578.087. Prosječna godišnja neto vrijednost imovine iznosi KM 19.967.134.

Najznačajniji ostali rashodi KM 132.456 se odnose na obračunatu bruto plaću direktora Fonda KM 68.989, troškove računovodstva KM 29.634 i naknade SASE KM 11.400.

3. Realizirana dobit i gubitak od ulaganja*Realizirani dobiti*

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|---|--|--|
| Realizirani dobiti na papirima od prodaje vrijednosnih papira | 23.122 | 59.454 |
| Realizirani dobiti od kursnih razlika | 0 | 4 |
| Ukupno realizirani dobiti | 23.122 | 59.458 |

Realizirani gubici

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|--|--|--|
| Realizirani gubici od kursnih razlika | 10.321 | 9.626 |
| Amortizacija diskonta | 2.369 | 129 |
| Neto realizovani dobitak (gubitak) od transakcija sa ulaganjima | 12.690 | 9.755 |

Neto efekat od ulaganja predstavlja realizirani dobitak od ulaganja KM 10.432

U 2020. godini struktura ostvarenog realiziranog dobitka i gubitka od prodaje ulaganja je prikazana u nastavku:

| R.br. | Nazov emitenta | Berzanski simbol | Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM) | Realizirani dobitak/ gubitak (KM) | Kapitalni dobitak /gubitak | Ukupno efekat prodaje (KM) |
|-------|---|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ATLANTIC GRUPA | ATGR | 18.219 | 1.730 | (224) | 1.506 |
| 2 | iShares Core S&P UCITS ETF USD (Dist) | IUSA | 133.189 | 6.375 | 0 | 6.375 |
| 3 | RAIFFEISEN CASH | RCAS | 400.997 | 997 | | 997 |
| 4 | Raiffeisen EURO BOND fond | EURO | 564.869 | 9.938 | 3.531 | 13.469 |
| 5 | SAVA-RE d.d. Ljubljana | POSR | 89.106 | 4.082 | 2.733 | 6.815 |
| 6 | Realizirani kapitalni dobitak - dospijeće obveznice Agram Nekretnine d.d. | | 143.312 | (1.903) | (2.204) | (4.107) |
| | Ukupno efekat prodaje i dospijeće obveznica | | | 21.219 | 3.836 | 25.055 |
| | <i>Realizirane kursne razlike</i> | | | <i>(10.321)</i> | <i>0</i> | <i>(10.321)</i> |
| | <i>Amortizacija diskonta</i> | | | <i>(466)</i> | <i>0</i> | <i>(466)</i> |
| | <i>Korekcija knjiženja MSFI 9</i> | | | <i>0</i> | <i>48.821</i> | <i>48.821</i> |
| | NETO EFEKAT ULAGANJA | | | 10.432 | 52.657 | 63.089 |

4. Nerealizirani dobiti i gubici od ulaganja*Nerealizirani dobiti*

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|---|--|--|
| Promjene u nerealizovanim dobitcima | 477.280 | 2.610.922 |
| Ukupno promjene u nerealizovanim dobitcima | 477.280 | 2.610.922 |

Nerealizirani gubici

| Pozicija | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2020. (KM) | 12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2019. (KM) |
|---|--|--|
| Promjene u nerealizovanim gubicima | 2.214.521 | 468.375 |
| Promjena u nerealizovanim gubicima od ulaganja | 2.214.521 | 468.375 |

Neto efekat od nerealizovanih dobitaka (gubitaka) iznosi KM 1.737.241 - nerealizovani gubitak.

5. Gotovina

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|-----------------------|--|--|
| Poslovni račun | 1.272.901 | 881.888 |
| Ukupnogotovina | 1.272.901 | 881.888 |

Ukupan iznos sredstava gotovine KM 1.272.901 se odnose na tekuća sredstva KM 442.533 deponovana na transakcijskom računu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH (Depozitar) i na namjenskom depozitnom računu KM 830.369 –skrbništvo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH .

6. Ulaganje Fonda

Struktura ulaganja Fonda je prikazana u nastavku:

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|---|--|--|
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice domaćih pravnih lica, zatvorenih investicionih Fondova i udjeli u otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti | 88.802.617 | 88.950.213 |
| Ispravka vrijednosti | (74.097.329) | (72.478.106) |
| Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire | 14.705.288 | 16.472.107 |
| Ulaganja u obične i prioritetne dionice inostranih pravnih lica, zatvorenih inostranih investicionih Fondova i udjeli u inostranim otvorenim investicionim Fondovima i usklađenje vrijednosti | 2.051.163 | 1.884.989 |
| Ispravka vrijednosti | (546.107) | (421.831) |
| Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u inostranstvu | 1.505.056 | 1.463.158 |
| Ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata | 0 | 141.398 |
| Ispravka vrijednosti | 0 | (2.205) |
| Ukupno ostali vrijednosni papiri domaćih emitenata | 0 | 139.193 |
| Ukupno ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 16.210.344 | 18.074.458 |
| Dugoročni vrijednosni papiri | 2.241.610 | 2.573.963 |
| Ispravka vrijednosti dugoročnih obveznica | (85.861) | (124.121) |
| Ukupno ulaganja finansijska sredstva koja se drže do dospelja | 2.155.749 | 2.449.842 |
| Ukupno ulaganja | 18.366.093 | 20.524.300 |

Napomena:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju, rokovim i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, Izvješće o vrijednosnim papirima koje čini imovinu fonda, prema vrsti vrijednosnih papira i emitentima je u prilogu i kao takvo čini sastavni dio Izvještaja o reviziji.

Tokom 2020. godine u poslovnim knjigama Fonda utvrđivanje fer vrijednosti ulaganja je sukladno Pravilniku o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Prosječna godišnja osnovica za obračun upravljačke provizije je KM 19.578.087.

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda iznosi KM 19.967.134.

Prosječna godišnja vrijednost prekoračenja ulaganja u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom (Pravilnik o ulaganju iz 2014. godine) iznosi KM 389.047 i odnosi se na prekoračenja u emitentu Bags Energotehnika d.d. Vogošća.

Prikaz ulaganja u skladu sa Odlukom o klasifikaciji ulaganja na dan 31.12.2020. godine je slijedeći:

- ✓ Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (dionice i udjeli) KM 16.210.344;
- ✓ Obveznice Federacije BiH, Republike Srpske, Grad Banja Luka i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u iznosu od KM 2.155.749 klasifikovane su u kategoriju ulaganja - finansijska sredstva koja se drže do dospelja.

Tokom 2020. godine Fond je kupovao i prodavao ulaganja prikazano u narednim tabelama.

Prodaja i dospelje ulaganja: dionice, obveznice i udjeli iz portfelja Fonda:

Prodaja ulaganja:

| R.br. | Naziv emitenta | Berzanski simbol | Količina | Prosječna prodajna cijena (KM) | Prodajna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
|----------------|---|------------------|----------|--------------------------------|--|
| 1 | ATLANTIC GRUPA | ATGR | 50 | 364,38 | 18.219 |
| 2 | iShares Core S&P UCITS ETF USD (Dist) | IUSA | 2.300 | 57,91 | 133.189 |
| 3 | RAIFFEISEN CASH | RCAS | 3.618,00 | 110,83 | 400.997 |
| 4 | Raiffeisen EURO BOND fond | EURO | 2.806,00 | 201,31 | 564.869 |
| 5 | SAVA-RE d.d. Ljubljana | POSR | 2.500 | 35,64 | 89.106 |
| Ukupno: | | | | | 1.206.380 |

Dospijeće obveznica

| Rb | Naziv emitenta | Berzanski simbol | Vrijednost (KM) |
|----|------------------------------|------------------|-----------------|
| 6 | FBIH- Ministarstvo finansija | FBIH K1B | 481.225 |
| 7 | Agram nekretnine d.d. | ERLM | 143.312 |
| 8 | Republika Srpska | RSDS O H | 11.084 |
| 9 | Republika Srpska | RSRS O F | 38.128 |
| 10 | Republika Srpska | RSRS O E | 22.679 |
| 11 | Republika Srpska | RSRS O D | 25.252 |
| 12 | Republika Srpska | RSRS O H | 6.924 |
| 13 | Republika Srpska | RSRS O I | 8.775 |
| 14 | Republika Srpska | RSRS O J | 6.301 |
| 15 | Republika Srpska | RSRS O G | 3.201 |
| | UKUPNO: | | 746.881 |

Kupovina dionica, udjela i obveznica:

| R.br. | Naziv emitenta | Berzanski simbol | Količina | Prosječna kupovna cijena (KM) | Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
|-------|---|------------------|----------|-------------------------------|---|
| 1 | ATLANTIC GRUPA | ATGR | 108 | 324,63 | 35.060 |
| 2 | GRAD BANJA LUKA | BLKI | 1000 | 100,10 | 100.100 |
| 3 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 1B | 418 | 1,00 | 419 |
| 4 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 1C | 367 | 1,00 | 368 |
| 5 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 1D | 367 | 1,00 | 368 |
| 6 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 1E | 20369 | 1,01 | 20.662 |
| 7 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 2A | 4390 | 1,01 | 4.447 |
| 8 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 2B | 4335 | 1,01 | 4.390 |
| 9 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 2C | 3131 | 1,02 | 3.184 |
| 10 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 2D | 1584 | 1,02 | 1.611 |
| 11 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 6A | 2631 | 1,00 | 2.641 |
| 12 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 6B | 3439 | 1,00 | 3.453 |
| 13 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 6C | 3319 | 1,00 | 3.331 |
| 14 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 6D | 12689 | 1,00 | 12.631 |
| 15 | FBIH-Ministarstvo finansija | FBIH 6E | 10672 | 0,99 | 10.600 |
| 16 | iShares Core S&P UCITS ETF USD (Dist) | IUSA | 2300 | 55,14 | 126.814 |
| 17 | PETROL d.d. Ljubljana | PETR | 80 | 628,22 | 50.258 |
| 18 | PODRAVKA prehrambena industrija d.d. | PODR | 800 | 119,89 | 95.912 |
| 19 | RAIFFEISEN CASH | RCAS | 3618 | 110,56 | 400.000 |
| 20 | Raiffeisen EURO BOND fond | EURO | 1987 | 201,31 | 400.000 |
| 21 | Republika Srpska | RSBD 019 | 50 | 954,10 | 47.705 |
| 22 | Republika Srpska | RSBD 020 | 50 | 1.004,60 | 50.230 |
| 23 | Republika Srpska, BiH | RSDS O H | 5000 | 0,70 | 3.513 |
| 24 | Banco Santander | SANM | 144 | 0,00 | 0 |

| | | | | | nastavak |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---|
| R.br. | Naziv emitenta | Berzanski simbol | Količina | Prosječna kupovna cijena (KM) | Kupovna vrijednost realizovane transakcije (KM) |
| 25 | SAVA-RE d.d. Ljubljana | POSR | 1000 | 32,21 | 32.209 |
| 26 | Tvornica cementa Kakanj | TCMK | 138 | 25,00 | 3.450 |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | RIVP | 3000 | 9,81 | 29.429 |
| 28 | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | ZVTG | 500 | 56,56 | 28.281 |
| Ukupno: | | | | | 1.471.066 |

7. Potraživanja iz aktivnosti

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|--|--|--|
| Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire | 23.083 | 28.958 |
| Potraživanja od društava kapitala po osnovu dividendi na redovne dionice | 86.529 | 116.405 |
| Ukupno potraživanja iz aktivnosti | 109.612 | 145.363 |
| Unaprijed plaćeni troškovi | 0 | 111 |
| Kratkoročna razgraničenja | 0 | 111 |
| Ukupno potraživanja i razgraničenje | 109.612 | 145.474 |

Potraživanja po osnovu kamata na depozite i dužničke vrijednosne papire KM 23.083 predstavlja potraživanja po sljedećoj strukturi:

- potraž.po osnovu kamata na obveznice RS KM 12.289
- potraž.po osnovu kamata na obveznice MF Kantona Sarajevo KM 5.142
- potraž.po osnovu kamata na obveznice FBiH KM 4.891
- potraž.po osnovu kamata na obveznice od Grad Banja Luka KM 761

Potraživanja od društava po osnovu dividendi na redovne dionice KM 86.529 se odnose na nenaplaćena potraživanja za dividende od emitenata Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

8. Kratkoročne obaveze i razgraničenja

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|--|--|--|
| Obaveze prema banci depozitaru | 1.921 | 1.678 |
| Ostale obaveze iz poslovanja | 9.262 | 8.606 |
| Obaveze po osnovu troškova poslovanja | 11.183 | 10.284 |
| Obaveze za naknadu za upravljanje | 43.159 | 49.169 |
| Ostale obaveze prema Društvu | 3.967 | 2.958 |
| Obaveze prema društvu za upravljanje | 47.126 | 52.127 |
| Ostale obaveze | 150.542 | 150.542 |
| Unaprijed obračunati rashodi perioda | 15.448 | 16.789 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 15.448 | 16.789 |
| Kratkoročne obaveze i razgraničenja | 224.299 | 229.742 |

Obaveze prema Društvu za upravljanje KM 47.126 odnose se na:

- obavezu po osnovi upravljačke provizije za novembar KM 43.159 i
- ostale obaveze prema Društvu za refundiranje troškova upravljanja Fonda u iznosu od KM 3.967.

Ostale obaveze KM 150.542 odnose se na obavezu po osnovu uplaćenih novčanih sredstava prema emitentu GS-TMT d.o.o. Travnik. Uz uplatu Društvu je dostavljena Obavijest da isti iznos predstavlja vrijednost za otkup dionica (udjela) emitenta GS-TMT d.d. koji je promijenio oblik organizovanja iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti. Tokom 2018. godine, Društvo je u ime Fonda pokrenulo sudski spor za utvrđivanje pravične tržišne cijene za otkup dionica (udjela) od emitenta GS TMT d.o.o. Travnik. (detaljno obrazloženo u bilješki broj 11. sudski sporovi).

Unaprijed obračunati rashodi perioda 15.448 se odnose na rezerviranu upravljačku proviziju za decembar 2020 godine.

9. Kapital

| Pozicija | Za godinu završenu 31.12.2020. godine (KM) | Za godinu završenu 31.12.2019. godine (KM) |
|---|--|--|
| Dionički kapital | 79.766.598 | 79.766.598 |
| Emisiona premija | (31.819) | (31.819) |
| Ostale rezerve | 10.227 | 10.227 |
| Neraspoređena dobit ranijih godina (+realizirani dobitak) | 8.290.828 | 8.199.726 |
| Nepokriveni gubitak ranijih godina | (30.142.516) | (30.139.408) |
| Rezultat tekuće godine | (60.372) | 35.337 |
| Nerealizirani dobitak | 3.207.955 | 2.786.441 |
| Nerealizirani gubitak | (41.516.594) | (39.305.182) |
| Ukupno kapital | 19.524.307 | 21.321.920 |

Na dan 31.12.2020. godine na upisanom kapitalu nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, i isti iznosi KM 79.766.598.

Struktura dioničkog kapitala na dan 31. decembra 2020. i 2019. godine je kako slijedi:

| | (%) učešća | 31.12.2020. KM | (%) učešća | 31.12.2019. KM |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Raiffeisen Bank d.d. BiH, Sarajevo (skrbnik) | 25,4354 | 20.288.953 | 9,1776 | 7.320.659 |
| ASA Finance d.d. Sarajevo | 25 | 19.941.650 | 25 | 19.941.650 |
| A banka d.d. Ljubljana | 0 | 0 | 16,2578 | 12.968.294 |
| OCP Investment Holding | 4,7507 | 3.789.472 | 4,7507 | 3.789.472 |
| Devjak Luka | 3,023 | 2.411.344 | 3,023 | 2.411.344 |
| ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla | 2,0079 | 1.601.634 | 2,0079 | 1.601.634 |
| Lihovac Ermin | 1,524 | 1.215.643 | 1,524 | 1.215.643 |
| Ostali | 38,259 | 30.517.903 | 38,259 | 30.517.903 |
| Ukupno: | 100 | 79.766.598 | 100 | 79.766.598 |

Nerealizirani dobiti i gubici (neto efekat) po osnovu usklađivanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti na dan 31. decembra 2020. godine ukupno iznose KM 38.308.639 **(negativan efekat)**. Za tekući period ukupno povećanje negativnog efekta iznosi KM 1.789.898. Navedeno povećanje, odnosno promjene tokom 2020. godine za nerealizirani dobitak (gubitak) je prikazan kako slijedi:

| | Iznos (KM) |
|--|---------------------|
| Nerealizirana dobit/gubitak (neto efekat) 01.01.2020.g. | (36.518.741) |
| Povećanje (neto efekat negativno) | (1.737.241) |
| Prenos na realizirane dobitke (gubitke) za prodana ulaganja | (52.657) |
| Stanje na dan 31.12.2020. godine | (38.308.639) |

10. Transakcije sa povezanim osobama

U skladu sa članom 6 Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicionim fondovima Fond je identificirao povezane osobe, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim osobama, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim osobama

| Naziv povezane stranke | Vrsta povezanosti | Pravni ili drugi osnov transakcije | Obaveze | Potraživanja | Prihodi | Rashodi |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------|---|---------|
| | | | na dan 31.12.2020. prema navedenoj povezanoj stranki | | 01.01.20.-31.12.2020. sa navedenom povezanom strankom | |
| Nadzorni odbor | Stavka e) | Na temelju Ugovora | - | - | - | 8.040 |
| Odbor za reviziju | Stavka e) | Na temelju Ugovora | - | - | - | 2.350 |
| Uprava Fonda | Stavka e) | Na temelju Ugovora | 5.965 | - | - | 72.951* |
| DUF „Blago” doo Sarajevo | Stavka a) | Dozvola za upravljanje | 62.575 | - | - | 530.410 |
| Raiffeisen bank dd Sarajevo | Stavka b) | Banka depozitar | 1.500 | - | - | 18.000 |
| Raiffeisen bank dd Sarajevo | Stavka e) | Banka skrbnik | 422 | - | - | 2.757 |
| Advokatska kancelarija Emir Kapidžić | Stavka c) | Advokat | - | - | - | 7.394 |
| ZUKO d.o.o Sarajevo | Stavka d) | Revizor | - | - | - | 7.020 |
| Raiffeisen bank d.d.Sarajevo | Stavka e) | Brokerska kuća | - | - | - | 1.863 |
| Asa banka | Stavke e) | Brokerska kuća | - | - | - | 19 |
| Raiffeisen Capital | Stavke e) | Brokerska kuća | - | - | - | 347 |

*iznosi rashoda su u bruto iznosu

Prevent Sarajevo - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

Asa Finance - nije bilo transakcija; vlasnička kapitalna povezanost 25,00 % vlasništva Fonda

Asa banka - nije bilo transakcija; direktna kapitalna povezanost

Asa Osiguranje - nije bilo transakcija; direktna kapitalna povezanost

Prevent BH - nije bilo transakcija; indirektna kapitalna povezanost

11. Sudski sporovi

Prema Izjavi uprave Društva i Fonda na dan 31. decembra 2020. godine Fond nije imao sudskih sporova u kojima je tužena strana.

Od aktivnih sporova Društvo je u ranijem periodu za Fond pokrenulo sudski spor protiv GS TMT Travnik vrijednost spora KM 557.493 radi otkupa dionica(broj dionica 13217). Dana 14.01.2019. godine Općinski sud u Travniku donio je prvostepenu presudu u korist Fonda, da tuženi GS TMT Travnik isplati Fondu preostali iznos od KM 406.951. Nakon žalbe tužene strane, ponovo je spor vraćen na prvostepeni postupak u kojem je naloženo ponovno procjenjivanje pravične tržišne vrijednosti, koja je utvrđena u vrijednosti od KM 630.319. Dana 21.02.2020. godine Općinski sud Travnik donio je Presudu u korist Fonda.

Nakon uložene žalbe od strane tuženog GS TMT Travnik, spor je dodijeljen na drugostepeni postupak na Kantonalni sud u Novom Travniku.

Dana 27.08.2020. godine drugostepeni organ pobija presude prvostepenog organa i donosi presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev za isplatu preostalog iznosa od KM 479.777.

Društvo je za Fond, dana 15.10.2020. godine, izjavilo reviziju na presudu drugostepenog organa koja je zaprimljena 16.11.2020. godine na Vrhovnom sudu FBiH. Do dana izdavanja revizijskog izvještaja Društvo nije zaprimilo odgovor na reviziju drugostepene presude.

12. Usaglašenost ulaganja sa zakonskim ograničenjima

Pregled ulaganja Fonda na dan 31.12.2019.godine(iznosi u KM)

| R. br | Naziv emitenta | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | | |
| 1 | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo | 60.000 | 8.000 | 1.008.640 | 13,3333 | 5,1661 |
| 2 | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA | 1.575.116 | 134.025 | 387.332 | 8,5089 | 1,9838 |
| 3 | BH TELEKOM SARAJEVO | 63.457.358 | 234.764 | 2.061.228 | 0,3700 | 10,5572 |
| 4 | BOSNALIJEK DD SARAJEVO | 8.596.256 | 38.998 | 681.685 | 0,4537 | 3,4915 |
| 5 | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO | 18.645 | 204 | 171.986 | 1,0941 | 0,8809 |
| 6 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | 17.657.682 | 1.010.728 | 414.398 | 5,7240 | 2,1225 |
| 7 | GP PUT DD SARAJEVO | 1.678.896 | 427 | 0 | 0,0254 | 0,0000 |
| 8 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | 153.699 | 38.276 | 0 | 24,9032 | 0,0000 |
| 9 | HOTELI ILIDŽA DD | 394.138 | 19.245 | 884.362 | 4,8828 | 4,5295 |
| 10 | JP HT d.d. MOSTAR | 31.586.325 | 7.322 | 35.146 | 0,0232 | 0,1800 |
| 11 | ASA BANKA (IKB DD ZENICA) | 658.695 | 75.476 | 2.792.612 | 11,4584 | 14,3033 |
| 12 | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR | 7.361.660 | 3.420 | 82.114 | 0,0465 | 0,4206 |
| 13 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 31.506.541 | 200.537 | 1.885.048 | 0,6365 | 9,6549 |
| 14 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | 226.879 | 2.341 | 11.073 | 1,0318 | 0,0567 |
| 15 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo | 4.634.633 | 7.409 | 118.544 | 0,1599 | 0,6072 |
| 16 | Tvornica cementa Kakanj | 9.476.540 | 2.138 | 55.588 | 0,0226 | 0,2847 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | 10.589.75 | | |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | | |
| 17 | TELEKOM SRPSKE AD | 491.383.755 | 2.630.017 | 2.603.717 | 0,5352 | 13,3358 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | 2.603.717 | | |

nastavak

| R. br | Naziv emitenta | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | |
| 18 | AD Plastik | 4.199.584 | 2.827 | 117.236 | 0,0673 | 0,6005 |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | 5.128.721 | 1.673 | 146.572 | 0,0326 | 0,7507 |
| 20 | ATLANTIC GRUPA | 3.334.300 | 142 | 69.462 | 0,0060 | 0,3558 |
| 21 | BAYER AG | 932.548.061 | 500 | 47.090 | 0,0001 | 0,2412 |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | 657.600.600 | 400 | 56.508 | 0,0001 | 0,2894 |
| 23 | Daimler AG | 1.069.837.447 | 395 | 44.647 | 0,0000 | 0,2287 |
| 24 | LEDO | 313.920 | 100 | 0 | 0,0319 | 0,0000 |
| 25 | PETROL d.d. Ljubljana | 2.086.301 | 80 | 50.852 | 0,0038 | 0,2605 |
| 26 | SAVA-RE d.d. Ljubljana | 17.219.662 | 1.500 | 100.568 | 0,0112 | 0,5151 |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | 126.027.542 | 11.000 | 107.380 | 0,0111 | 0,5500 |
| 28 | Banco Santander | 16.225.329.681 | 3.323 | 17.196 | 0,0000 | 0,0881 |
| 29 | TELEFONICA | 5.126.564.874 | 6.000 | 38.100 | 0,0001 | 0,1951 |
| 30 | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | 22.735.148 | 1.500 | 117.360 | 0,0088 | 0,6011 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | 912.970 | | |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | | |
| 31 | FBiH-Ministarstvo finansija | 300.113 | 21.611 | 21.170 | 7,2010 | 0,1084 |
| 32 | FBiH-Ministarstvo finansija | 300.011 | 20.588 | 19.949 | 6,8624 | 0,1022 |
| 33 | FBiH-Ministarstvo finansija | 34.986.086 | 58.944 | 58.697 | 0,1685 | 0,3006 |
| 34 | FBiH-Ministarstvo finansija | 34.986.086 | 26.762 | 26.346 | 0,0765 | 0,1349 |
| 35 | FBiH-Ministarstvo finansija | 35.138.540 | 100.367 | 99.920 | 0,2856 | 0,5118 |
| 36 | FBiH-Ministarstvo finansija | 599.280 | 7.875 | 7.863 | 1,3141 | 0,0403 |
| 37 | FBiH-Ministarstvo finansija | 599.404 | 8.404 | 8.351 | 1,4021 | 0,0428 |
| 38 | FBiH-Ministarstvo finansija | 599.668 | 28.338 | 27.897 | 4,7256 | 0,1429 |
| 39 | FBiH-Ministarstvo finansija | 599.865 | 41.954 | 41.077 | 6,9939 | 0,2104 |
| 40 | FBiH-Ministarstvo finansija | 1.002.003 | 11.222 | 10.908 | 1,1200 | 0,0559 |
| 41 | FBiH-Ministarstvo finansija | 59.936 | 11.274 | 11.121 | 18,8101 | 0,0570 |
| 42 | FBiH-Ministarstvo finansija | 59.995 | 13.061 | 12.852 | 21,7701 | 0,0658 |
| 43 | FBiH-Ministarstvo finansija | 60.000 | 10.825 | 10.559 | 18,0417 | 0,0541 |
| 44 | FBiH-Ministarstvo finansija | 59.998 | 16.543 | 16.083 | 27,5726 | 0,0824 |
| 45 | FBiH-Ministarstvo finansija | 102.072 | 10.672 | 10.421 | 10,4554 | 0,0534 |
| 46 | Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija | 8.050 | 600 | 598.208 | 7,4534 | 3,0639 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | 981.423 | | |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | | |
| 47 | Grad Banja Luka | 120.000 | 1.000 | 100.264 | 0,8333 | 0,5135 |
| 48 | Republika Srpska | 144.134 | 50 | 48.077 | 0,0347 | 0,2462 |
| 49 | Republika Srpska | 25.000 | 50 | 50.276 | 0,2000 | 0,2575 |
| 50 | Republika Srpska | 40.000 | 400 | 400.017 | 1,0000 | 2,0488 |
| 51 | Republika Srpska, BiH | 45.304.600 | 57.921 | 35.082 | 0,1278 | 0,1797 |
| 52 | REPUBLIKA SRPSKA | 35.996.199 | 252.523 | 92.697 | 0,7015 | 0,4748 |
| 53 | REPUBLIKA SRPSKA | 29.103.835 | 226.794 | 105.054 | 0,7793 | 0,5381 |
| 54 | REPUBLIKA SRPSKA | 55.449.667 | 381.280 | 176.336 | 0,6876 | 0,9032 |
| 55 | REPUBLIKA SRPSKA | 21.818.286 | 32.005 | 15.800 | 0,1467 | 0,0809 |
| 56 | REPUBLIKA SRPSKA | 27.301.604 | 69.236 | 40.880 | 0,2536 | 0,2094 |
| 57 | REPUBLIKA SRPSKA | 32.185.097 | 87.745 | 60.372 | 0,2726 | 0,3092 |
| 58 | REPUBLIKA SRPSKA | 23.795.791 | 63.011 | 49.470 | 0,2648 | 0,2534 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | 1.174.326 | | |

nastavak

| R. br | Naziv emitenta | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | Fer vrijednost emitenta | % učešća u dionicama, udjelima, obveznicama emitenta | % od NVI fonda |
|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | | |
| 59 | Raiffeisen EURO BOND fond | 656.854 | 1.987 | 400.612 | 0,3024 | 2,0519 |
| 60 | LILIUM GLOBAL | 3.491.943 | 603.948 | 1.111.203 | 17,2955 | 5,6914 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | 1.511.815 | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | |
| 61 | ERSTE ADRIATIC BOND | 1.736.800 | 774 | 199.660 | 0,0446 | 1,0226 |
| 62 | INTERCAPITAL BOND OIF | 341.422 | 798 | 392.425 | 0,2338 | 2,0099 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | 592.085 | | |
| Ukupno ulaganja fonda | | | | 18.366.092 | | |

Članom 76., stav 1, tačka a) Zakona definisano je da ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdatelja iznosi najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda (uz izuzetak definisan Zakonom, a koji se ne može primjeniti na ulaganja Fonda). Na dan 31.12.2020. godine, prema navedenom članu Zakona, nije zabilježeno prekoračenje ulaganja.

Članom 76., stav 1, tačka g) Zakona definisano je da najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenim ponudom. Na dan 31. decembra 2020. godine nisu zabilježena prekoračenja ograničenja kod ulaganja sukladno ovom članu Zakona.

Komisija za vrijednosne papire FBiH je 31.07.2014. godine donijela "Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom" i 10.12.2015. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom. Ovim Pravilnicima propisani su uslovi za dozvoljena ulaganja iz imovine Fonda u vrijednosne papire, udjele ili dionice. Na dan 31. decembar 2020. godine ukupno 4 emitenata iz portfolija Fonda ne ispunjava uslove za dozvoljena ulaganja propisane članom 2. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i to:

| RBr | Naziv emitenta | Ukupna fer vrijednost ulaganja | Vrijednost prekoračenja u skladu sa Pravilnikom KM |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA | 387.332 | 387.332 |
| 2 | GP PUT DD SARAJEVO | - | - |
| 3 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | - | - |
| 4 | LEDO DD ZAGREB | - | - |

UKUPNO**387.332**

13. Uticaj pandemije- koronavirus (Covid -19)

U martu 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Bosni i Hercegovini i svijetu su uvedene mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na BH i svjetsku privredu, odnosno uzrokuju značajan pad privrednih aktivnosti i smanjenje likvidnosti. Navedeni pad privrednih aktivnosti ima uticaj i na poslovanje Fonda u dijelu fer vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i udjele. Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i efekat navedenih mjera i pada privrednih aktivnosti, niti uticaj koji će imati na poslovanje Fonda. Društvo je za Fond poduzelo određene mjere za očuvanje likvidnosti u poslovanju. U junu 2020. godine Društvo je donijelo Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) kojim je propisano poduzimanje preventivnih mjera u cilju usmjeravanja uposlenika Društva u okolnostima koje izazove pojava novog koronavirusa. Prema izrađenoj analizi Uticaj pandemije na poslovanje Fonda u decembru 2020. godine, odUprava Društva i Fonda smatraju da trenutna situacija sa pandemijom neće ugroziti princip neograničenosti poslovanja Fonda

14. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja.

Ove Bilješke su usvojene od strane Uprave DUF-a i Fonda dana 02.03.2021. godine.

Uprava DUF-a

Uprava Fonda

Dodatak- Obrasci Fonda zajedno sa Prilozima od 1 do 7

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11 (stari broj 1-22743)
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

BILANCA STANJA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)
 na dan 31.12. 2020 godine

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020) | 001 | 19.748.606 | 21.551.662 |
| 100 do 102 | I - Gotovina | 002 | 1.272.901 | 881.888 |
| | II - Ulaganje Fonda (004 do 009) | 003 | 18.366.093 | 20.524.300 |
| 200 do 209 | 1. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha | 004 | 16.210.344 | 18.074.458 |
| 210 do 219 | 2. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 0 | 0 |
| 220 do 229 | 3. Ulaganje Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 006 | 2.155.749 | 2.449.842 |
| 230 do 239 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 0 | 0 |
| 240 do 259 | 5. Ulaganja u nekretnine | 008 | 0 | 0 |
| 260 | 6. Ostala ulaganja | 009 | 0 | 0 |
| | III - Potraživanja (011 do 018) | 010 | 109.612 | 145.363 |
| 300 | 1. Potraživanje po osnovi prodaje vrijednosnih papira | 011 | 0 | 0 |
| 301 do 302 | 2. Potraživanje po osnovi prodaje nekretnina | 012 | 0 | 0 |
| 303 | 3. Potraživanje po osnovi kamate | 013 | 23.083 | 28.958 |
| 304 | 4. Potraživanje po osnovi dividendi | 014 | 86.529 | 116.405 |
| 305 | 5. Potraživanje po osnovi datih avansa | 015 | 0 | 0 |
| 306 do 308 | 6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 309 | 7. Ostala potraživanja | 017 | 0 | 0 |
| 310 do 319 | 8. Potraživanja od društva a upravljanje | 018 | 0 | 0 |
| 320 | IV - Odložena porezna sredstva | 019 | 0 | 0 |
| 330 do 332 | V - Aktivna vremensta razgraničenja | 020 | 0 | 111 |
| | B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 021 | 224.299 | 229.742 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025) | 022 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 023 | 0 | 0 |
| 401, 402 i 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 024 | 0 | 0 |
| 403 | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova | 025 | 0 | 0 |
| 41 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 026 | 11.183 | 10.284 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 027 | 1.921 | 1.678 |
| 414 | 2. Obaveze za učešće u dobiti | 028 | 0 | 0 |
| 415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 029 | 0 | 0 |
| 411, 412, 413, 416 i 419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 030 | 9.262 | 8.606 |
| 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033) | 031 | 47.126 | 52.127 |
| 420 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 032 | 43.159 | 49.169 |
| 421 do 429 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 033 | 3.967 | 2.958 |
| 43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 do 036) | 034 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|---|------------|--------------------|--------------------|
| 430 | 1. Kratkoročni krediti | 035 | 0 | 0 |
| 431 do 439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 036 | 0 | 0 |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (038 do 039) | 037 | 0 | 0 |
| 440 do 441 | 1. Dugoročni depoziti | 038 | 0 | 0 |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 039 | 0 | 0 |
| 45 | VI - Ostale obaveze Fonda | 040 | 150.542 | 150.542 |
| 46 | VII - Odložene porezne obaveze | 041 | 0 | 0 |
| 47 | VIII - Pasivna vremenska razgraničenja | 042 | 15.448 | 16.789 |
| | C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 043 | 19.524.307 | 21.321.920 |
| | D. KAPITAL (045+048+051+065+059-062±065) | 044 | 19.524.307 | 21.321.920 |
| 50 | I - Osnovni kapital (046 ili 047) | 045 | 79.766.598 | 79.766.598 |
| 500 | 1. Dionički kapital - redovne dionice | 046 | 79.766.598 | 79.766.598 |
| 501 | 2. Udjeli | 047 | 0 | 0 |
| 51 | II - Kapitalne rezerve (049 do 050) | 048 | -31.819 | -31.819 |
| 510 | 1. Emisiona premija | 049 | -31.819 | -31.819 |
| 519 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 050 | 0 | 0 |
| 52 | III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055) | 051 | 0 | 0 |
| 520 | 1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 052 | 0 | 0 |
| 521 | 2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite | 053 | 0 | 0 |
| 522 | 3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina | 054 | 0 | 0 |
| 529 | 4. Ostale revalorizacijske rezerve | 055 | 0 | 0 |
| 53 | IV - Rezerve iz dobiti | 056 | 10.227 | 10.227 |
| 530 | 1. Zakonske rezerve | 057 | 0 | 0 |
| 531 | 2. Ostale rezerve | 058 | 10.227 | 10.227 |
| 54 | V - Neraspoređena dobit (060 do 061) | 059 | 8.290.828 | 8.235.063 |
| 540 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 060 | 8.290.828 | 8.199.726 |
| 541 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine | 061 | | 35.337 |
| 55 | VI - Neraspoređeni gubitak (063 do 064) | 062 | -30.202.889 | -30.139.408 |
| 550 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 063 | -30.142.516 | -30.139.408 |
| 551 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 064 | -60.373 | 0 |
| 56 | VII - Nerealizovan dobit/gubitak (06 do 067) | 065 | -38.308.638 | -36.518.741 |
| 560 | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 066 | 3.207.956 | 2.786.441 |
| 561 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 067 | -41.516.594 | -39.305.182 |
| | E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA | 068 | 2.021.967 | 2.021.967 |
| | F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068) | 069 | 10 | 11 |
| | G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE | | | |
| | 1. Izvanbilansna aktiva | 070 | 641.157 | 641.157 |
| | 2. Izvanbilansna pasiva | 071 | 641.157 | 641.157 |

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11 (stari broj 1-22743)
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

BILANCA USPJEHA INVENSTICIONOG FONDA

(Izvešće o finansijskom položaju)
 od 01.01. do 31.12. 2020 godine

| Grupa računana | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|--|------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI | 201 | | |
| | I - Poslovni prihodi (203 do 206) | 202 | 628.046 | 722.026 |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | 203 | 516.572 | 553.953 |
| 701 do 702 | 2. Prihodi od kamata i amortizacija prremije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća | 204 | 111.474 | 168.073 |
| 703 | 3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova | 205 | 0 | 0 |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 206 | 0 | 0 |
| | II - Realizirana dobit (208 do 211) | 207 | 23.122 | 59.458 |
| 710 | 1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 208 | 23.122 | 59.454 |
| 711 | 2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika | 209 | 0 | 4 |
| 712 | 3. Realizirani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova | 210 | 0 | 0 |
| 719 | 4. Ostali realizirani dobiti | 211 | 0 | 0 |
| | III - Poslovni rashodi (213 do 220) | 212 | 698.850 | 736.392 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 213 | 500.776 | 526.583 |
| 601 | 2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja | 214 | 1.634 | 2.767 |
| 602 | 3. Rashod po osnovu kamata | 215 | 0 | 0 |
| 603 | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 216 | 8.040 | 9.153 |
| 604 | 5. Naknada vanjskom revizoru | 217 | 7.020 | 7.020 |
| 605 | 6. Naknada banci depozitaru | 218 | 20.757 | 20.564 |
| 607 | 7. Rashodi po osnovu poreza | 219 | 0 | 0 |
| 606, 609 | 8. Ostali poslovni rashodi | 220 | 160.623 | 170.305 |
| | IV - Realizirani gubitak (222 do 225) | 221 | 12.690 | 9.755 |
| 610 | 1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira | 222 | 0 | 0 |
| 611 | 2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika | 223 | 10.321 | 9.626 |
| 612 | 3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 224 | 0 | 0 |
| 613, 619 | 4. Ostali realizirani gubici | 225 | 2.369 | 129 |
| | V - Realizirana dobit i gubitak | | | |
| | 1. Realizirana dobit (202+207)-(212+221) | 226 | 0 | 35.337 |
| | 2. Realizirani gubitak (212+221)-202+207) | 227 | 60.372 | 0 |
| | VI - Finansijski prihodi (229 do 230) | 228 | 0 | 0 |
| 730 | 1. Prihod od kamata | 229 | 0 | 0 |
| 739 | 2. Ostali finansijski prihodi | 230 | 0 | 0 |
| | VII - Finansijski rashodi (232 do 233) | 231 | 0 | 0 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | 232 | 0 | 0 |
| 639 | 2. Ostali finansijski rashodi | 233 | 0 | 0 |
| | B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231) | 234 | 0 | 35.337 |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228) | 235 | 60.372 | 0 |
| | C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239) | 236 | 0 | 0 |
| 821 | 1. Porezni rashod razdoblja | 237 | 0 | 0 |
| 822 dio | 2. Odloženi porezni rashod razdoblja | 238 | | |
| 822 dio | 3. Odloženi porezni prihod razdoblja | 239 | | |
| | D. REALIZIRANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1. Realizirana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239) | 240 | 0 | 35.337 |
| | 2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239) | 241 | 60.372 | 0 |

| E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI | | | | |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| | I - Nerealizirani dobiti (243 do 248) | 242 | 477.280 | 2.610.922 |
| 720 | 1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira | 243 | 477.280 | 2.610.922 |
| 721 | 2. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | 244 | 0 | 0 |
| 722 | 3. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 245 | 0 | 0 |
| 723 | 4. Nerealizirani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost | 246 | 0 | 0 |
| 724, 725 | 5. Nerealizirani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova | 247 | 0 | 0 |
| 729 | 6. Ostali nerealizirani dobiti | 248 | 0 | 0 |
| | II - Nerealizirani gubici (250 do 256) | 249 | 2.214.521 | 468.375 |
| 620 | 1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira | 250 | 2.214.521 | 468.375 |
| 621 | 2. Nerealizirani gubici na sredstvima osim od vrijednosnih papira | 251 | 0 | 0 |
| 622 | 3. Nerealizirani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 252 | 0 | 0 |
| 623 | 4. Nerealizirani gubici po osnovu derivata | 253 | 0 | 0 |
| 624 do 626 | 5. Nerealizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 254 | 0 | 0 |
| 629 | 6. Ostali nerealizirani gubici | 255 | 0 | 0 |
| | F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA | | | |
| | 1. Ukupni nerealizirani dobiti (242-249) | 256 | 0 | 2.142.547 |
| | 2. Ukupni nerealizirani gubici (249-242) | 257 | 1.737.241 | 0 |
| | G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257) | 258 | 0 | 2.177.884 |
| | 2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256) | 259 | 1.797.613 | 0 |
| | Obična zarada po dionici | 260 | 0,89 | 1,08 |
| | Razrijeđena zarada po dionici | 261 | | |

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d.
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11 (stari broj 1-22743)
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

IZVJEŠĆE O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020 godine

| Redni broj | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306) | 301 | -1.797.613 | 2.177.884 |
| 2 | Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja | 302 | -60.372 | 35.337 |
| 3 | Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja | 303 | -1.737.241 | 2.142.547 |
| 4 | Revalorizacijske rezerve po osnovu finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju | 304 | | |
| 5 | Revalorizacijske rezerve po osnovu derivata | 305 | | |
| 6 | Revalorizacijske rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova | 306 | | |
| 7 | Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicmama Fonda (308-309) | 307 | 0 | 0 |
| 8 | Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda | 308 | | |
| 9 | Smanjenje po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda | 309 | | |
| 10 | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309) | 310 | -1.797.613 | 2.177.884 |
| 11 | Neto imovina | 311 | 19.524.307 | 21.321.920 |
| 12 | Na početku razdoblja | 312 | 21.321.920 | 19.144.036 |
| 13 | Na kraju razdoblja | 313 | 19.524.307 | 21.321.920 |
| 14 | Broj udjela/dionica Fonda u periodu | 314 | | |
| 15 | Broj udjela/dionica Fonda na početku razdoblja | 315 | 2.021.967 | 2.021.967 |
| 16 | Izdati udjeli/dionice u toku razdoblja | 316 | | |
| 17 | Povučeni udjeli/dionice u toku razdoblja | 317 | | |
| 18 | Broj udjela/dionica Fonda na kraju razdoblja | 318 | 2.021.967 | 2.021.967 |

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

 Nihad Čivgin

Direktor Društva

 Eldina Dizdarević

Naziv fonda: ZIF "prevent INVEST" d.d.
 Registarski broj fonda: ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF "BLAGO" d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11 (stari broj 1-22743)
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicijskog fonda: 4200191740002

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izvešće o gotokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020 godine

| OPIS | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | Index |
|--|------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Novčani dokovi iz poslovne aktivnosti | | | | |
| I Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 401 | 2.570.694 | 3.277.144 | 78,44% |
| 1. Priljevi po osnovu prodaje ulaganja | 402 | 1.205.833 | 1.800.270 | 66,98% |
| 2. Priljevi po osnovu dividendi | 403 | 546.280 | 554.816 | 98,46% |
| 3. Priljevi po osnovu kamata | 404 | 77.732 | 91.109 | 85,32% |
| 4. Priljevi po osnovu refundiranja rashoda | 405 | | | |
| 5. Ostali priljevi od operativnih aktivnosti | 406 | 740.849 | 830.949 | 89,16% |
| II Odljevi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 407 | 2.179.681 | 2.971.000 | 73,37% |
| 1. Odljevi po osnovu ulaganja | 408 | | | |
| 2. Odljevi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 409 | 1.474.902 | 2.240.264 | 65,84% |
| 3. Odljevi po osnovu ostalih ulaganja | 410 | | | |
| 4. Odljevi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 411 | 536.752 | 549.073 | 97,76% |
| 5. Odljevi po osnovu rashoda za kamate | 412 | | | |
| 6. Odljevi po osnovu troškova kupnje i prodaje VP | 413 | 2.283 | 3.782 | 60,36% |
| 7. Odljevi po osnovu naknade eksternom revizoru | 414 | 7.020 | 7.020 | 100,00% |
| 8. Odljevi po osnovu troškova banke depozitara | 415 | 20.513 | 20.593 | 99,61% |
| 9. Odljevi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 416 | | | |
| 10. Odljevi po osnovu poreza na dobit | 417 | | | |
| 11. Odljevi po osnovu ostalih rashoda | 418 | 138.211 | 150.268 | 91,98% |
| III Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 419 | 391.013 | 306.144 | 127,72% |
| IV Neto odljev gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 420 | 0 | 0 | 0,00% |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | |
| I Priljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422 do 423) | 421 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Priljev od izdavanja udjela/emisije dionica | 422 | | | |
| 2. Priljev po osnovu zaduženja | 423 | | | |
| II Odljevi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 424 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1. Odljevi po osnovu razduživanja | 425 | | | |
| 2. Odljevi po osnovu dividendi | 426 | | | |
| 3. Odljevi po osnovu učešća u dobiti | 427 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 428 | 0 | 0 | 0,00% |
| IV Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 429 | 0 | 0 | 0,00% |
| C. Ukupni priljevi gotovine (401+421) | 430 | 2.570.694 | 3.277.144 | 78,44% |
| D. Ukupni odljevi gotovine (407+424) | 431 | 2.179.681 | 2.971.000 | 73,37% |
| E. NETO PRILJEV GOTOVINE (430-431) | 432 | 391.013 | 306.144 | 127,72% |
| F. NETO ODLJEV GOTOVINE (431-430) | 433 | 0 | 0 | 0,00% |
| G. Gotovina na početku razdoblja | 434 | 881.888 | 575.744 | 153,17% |
| H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 435 | | | |
| I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 436 | | | |
| J. Gotovina na kraju razdoblja | 437 | 1.272.901 | 881.888 | 144,34% |
| | 438 | | | |

Certificirani računovođa

M.P.

Direktor Fonda

Nihad Čivgin

Direktor Društva

Eldina Dizdarević

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020.

| Opis | Sadržaj | Napomena |
|--|--|----------|
| 1. Informacije o identitetu Fonda | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. | |
| broj telefona i telefaksa: | 033 407 170, 033 766 996 | |
| e-mail adresu: | preventi@bih.net.ba | |
| web: | www.blago.ba | |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije: | ZJP-031-10 | |
| ime i prezime direktora Fonda; | Nihad Čivgin | |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; | Sead Aganspahić, Dino Sabrihafizović, Aida Bučo | |
| ime i prezime članova odbora za reviziju; | Sanjin Dervišević, Senada Džinić, Alen Turković | |
| firmu i sjedište vanjskog revizora; | Društvo za reviziju "ZUKO" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 185 | |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo | |
| 2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom: | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Društvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, | |
| broj telefona i telefaksa: | 033 407 170, 033 766 996 | |
| e-mail adresu: | blago@bih.net.ba | |
| web: | www.blago.ba | |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva | 05-19-178/00 od 08.11.2000.godine | |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom: | 05-19-197/00 od 18.12.2000.godine | |
| imena i prezimena članova uprave Društva: | Eldina Dizdarević, direktor; Dženan Prevljak, izvršni direktor | |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva; | Samir Redžepović, Esada Karović, Senad Kasumović | |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju; | - | |
| firmu i sjedište vanjskog revizora; | Deloitte d.o.o., Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo | |
| firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. | Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo | |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2020.

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo | ASAORG | 60.000 | 8.000 | 13,3333 | 100,0000 | 126,0800 | 1.008.640,00 | 5,1661 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | |
| 2 | BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGO | BAGSRA | 1.575.116 | 134.025 | 8,5089 | 29,7343 | 2,8900 | 387.332,25 | 1,9838 | Procjena | 100,0000 | 387.332,25 | Odstupanje po Pravilniku o dozvolje ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |
| 3 | BH TELECOM SARAJEVO | BHTSRA | 63.457.358 | 234.764 | 0,3700 | 66,0315 | 8,7800 | 2.061.227,92 | 10,5572 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 4 | BOSNALIJEK DD SARAJEVO | BSNLRA | 8.596.256 | 38.998 | 0,4537 | 42,4561 | 17,4800 | 681.685,04 | 3,4915 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 5 | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO | BSRSRK2 | 18.645 | 204 | 1,0941 | 446,3725 | 843,0700 | 171.986,28 | 0,8809 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | |
| 6 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 1.010.728 | 5,7240 | 23,7234 | 0,4100 | 414.398,48 | 2,1225 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 7 | GP PUT DD SARAJEVO | GPUTRA | 1.678.896 | 427 | 0,0254 | 6,7741 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | Odstupanje po Pravilniku o dozvolje ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |
| 8 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | HERARA | 153.699 | 38.276 | 24,9032 | 44,4143 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | Odstupanje po Pravilniku o dozvolje ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije |
| 9 | HOTELI ILIDŽA DD | HTILRK2 | 394.138 | 19.245 | 4,8828 | 441,8115 | 45,9528 | 884.361,64 | 4,5295 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 10 | JP HT d.d. MOSTAR | HTKMRA | 31.586.325 | 7.322 | 0,0232 | 11,6658 | 4,8000 | 35.145,60 | 0,1800 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 11 | ASA BANKA (IKB DD ZENICA) | IKBZRK2 | 658.695 | 75.476 | 11,4584 | 98,8872 | 37,0000 | 2.792.612,00 | 14,3033 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 12 | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR | JPEMRA | 7.361.660 | 3.420 | 0,0465 | 81,9586 | 24,0100 | 82.114,20 | 0,4206 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 13 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | JPESRA | 31.506.541 | 200.537 | 0,6365 | 91,9719 | 9,4000 | 1.885.047,80 | 9,6549 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 14 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | PRAKRK3 | 226.879 | 2.341 | 1,0318 | 7,8833 | 4,7300 | 11.072,93 | 0,0567 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | |
| 15 | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo | SOSORA | 4.634.633 | 7.409 | 0,1599 | 8,0513 | 16,0000 | 118.544,00 | 0,6072 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 16 | TVORNICA CEMENTA Kakanj | TCMKRA | 9.476.540 | 2.138 | 0,0226 | 25,0000 | 26,0000 | 55.588,00 | 0,2847 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | 10.589.756,14 | | | | | |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKMRA | 491.383.755 | 2.630.017 | 0,5352 | 1,6933 | 0,9900 | 2.603.716,83 | 13,3358 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | | | | 2.603.716,83 | | | | | |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | AD Plastik | ADPLRA | 4.199.584 | 2.827 | 0,0673 | 45,6241 | 41,4700 | 117.235,69 | 0,6005 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | ARNTRA | 5.128.721 | 1.673 | 0,0326 | 106,9988 | 87,6100 | 146.571,53 | 0,7507 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 20 | ATLANTIC GRUPA | ATGARRA | 3.334.300 | 200 | 0,0060 | 336,5677 | 347,3100 | 69.462,00 | 0,3558 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 21 | BAYER AG | BAYNRA | 932.548.061 | 500 | 0,0001 | 233,0960 | 94,1800 | 47.090,00 | 0,2412 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | BMWERA | 657.600.600 | 400 | 0,0001 | 228,5536 | 141,2700 | 56.508,00 | 0,2894 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| 23 | Daimler AG | DAMLRA | 1.069.837.447 | 395 | 0,0000 | 174,9136 | 113,0300 | 44.646,85 | 0,2287 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | |
| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja a u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------|------|---|--|
| 24 | LEDO | LEDORA | 313.920 | 100 | 0,0319 | 1.508,7335 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | Ostupanje po Pravilniku o uvođenju ulaganjima i ograničenjima ula. ZIF -> ulaganje nema potencijal povećanja vrijednosti imovine Fonda, sprovede se aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije | |
| 25 | PETROL d.d. Ljubljana | PETRRRA | 2.086.301 | 80 | 0,0038 | 628.2236 | 635,6500 | 50.852,00 | 0,2605 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 26 | PODRAVKA prehrambena industrija d. | PODRRA | 7.120.003 | 800 | 0,0112 | 118,6279 | 125,7100 | 100.568,00 | 0,5151 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | RIVPRA | 126.027.542 | 14.000 | 0,0111 | 9,7756 | 7,6700 | 107.380,00 | 0,5500 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 28 | Banco Santander | SANMRA | 16.618.115.000 | 3.467 | 0,0000 | 14,1189 | 4,9600 | 17.196,32 | 0,0881 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 29 | TELEFONICA | TELFRA | 5.126.564.874 | 6.000 | 0,0001 | 34,4203 | 6,3500 | 38.100,00 | 0,1951 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 30 | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | ZVTGRA | 22.735.148 | 2.000 | 0,0088 | 61,8650 | 58,6800 | 117.360,00 | 0,6011 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | | | | 912.970,39 | | | | | |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK15A | 300.113 | 21.611 | 7,2010 | 0,9780 | 0,9796 | 21.170,16 | 0,1084 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 32 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK15B | 300.011 | 20.588 | 6,8624 | 0,9699 | 0,9690 | 19.949,39 | 0,1022 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 33 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1C | 34.986.086 | 58.944 | 0,1685 | 0,9808 | 0,9958 | 58.697,28 | 0,3006 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 34 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1D | 34.986.086 | 26.762 | 0,0765 | 0,9845 | 0,9845 | 26.346,46 | 0,1349 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 35 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK1E | 35.138.540 | 100.367 | 0,2856 | 1,0047 | 0,9956 | 99.920,38 | 0,5118 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 36 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2A | 599.280 | 7.875 | 1,3141 | 0,9859 | 0,9985 | 7.863,32 | 0,0403 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 37 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2B | 599.404 | 8.404 | 1,4021 | 0,9826 | 0,9937 | 8.350,72 | 0,0428 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 38 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2C | 599.668 | 28.338 | 4,7256 | 0,9691 | 0,9844 | 27.897,05 | 0,1429 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 39 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2D | 599.865 | 41.954 | 6,9939 | 0,9632 | 0,9791 | 41.076,95 | 0,2104 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 40 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK2E | 1.002.003 | 11.222 | 1,1200 | 0,9609 | 0,9720 | 10.908,21 | 0,0559 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 41 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6A | 59.936 | 11.274 | 18,8101 | 0,9779 | 0,9864 | 11.120,72 | 0,0570 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 42 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6B | 59.995 | 13.061 | 21,7701 | 0,9775 | 0,9840 | 12.851,66 | 0,0658 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 43 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6C | 60.000 | 10.825 | 18,0417 | 0,9682 | 0,9754 | 10.559,10 | 0,0541 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 44 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6D | 59.998 | 16.543 | 27,5726 | 0,9793 | 0,9722 | 16.082,56 | 0,0824 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 45 | FBiH-Ministarstvo finansija | FBIHK6E | 102.072 | 10.672 | 10,4554 | 0,9933 | 0,9765 | 10.420,72 | 0,0534 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 46 | Kanton Sarajevo - Ministarstvo finansija | KNTSK1A | 8.050 | 600 | 7,4534 | 990,8990 | 997,0139 | 598.208,32 | 3,0639 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | 981.423,00 | | | | | |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Grad Banja Luka | BLKIOC | 120.000 | 1.000 | 0,8333 | 100,2676 | 100,2637 | 100.263,72 | 0,5135 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 48 | Republika Srpska | RSBDO19 | 144.134 | 50 | 0,0347 | 958,7520 | 961,5474 | 48.077,37 | 0,2462 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 49 | Republika Srpska | RSBDO20 | 25.000 | 50 | 0,2000 | 1.005,9570 | 1.005,5208 | 50.276,04 | 0,2575 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 50 | Republika Srpska | RSBDOS | 40.000 | 400 | 1,0000 | 1.000,3035 | 1.000,0422 | 400.016,88 | 2,0488 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 51 | Republika Srpska, BiH | RSDSOH | 45.304.600 | 57.921 | 0,1278 | 0,7070 | 0,6057 | 35.082,33 | 0,1797 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 52 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOD | 35.996.199 | 252.523 | 0,7015 | 0,3618 | 0,3671 | 92.696,87 | 0,4748 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 53 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOE | 29.103.835 | 226.794 | 0,7793 | 0,4584 | 0,4632 | 105.054,25 | 0,5381 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 54 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOF | 55.449.667 | 381.280 | 0,6876 | 0,4576 | 0,4625 | 176.336,00 | 0,9032 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 55 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOG | 21.818.286 | 32.005 | 0,1467 | 0,5928 | 0,4937 | 15.800,29 | 0,0809 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 56 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOH | 27.301.604 | 69.236 | 0,2536 | 0,6895 | 0,5904 | 40.879,74 | 0,2094 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 57 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOI | 32.185.097 | 87.745 | 0,2726 | 0,7870 | 0,6880 | 60.372,26 | 0,3092 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| 58 | REPUBLIKA SRPSKA | RSRSOJ | 23.795.791 | 63.011 | 0,2648 | 0,8839 | 0,7851 | 49.469,92 | 0,2534 | Procjena-EKS | 0,0000 | 0,00 | | |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | | | | | 1.174.325,67 | | | | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Raiffeisen EURO BOND fond | EURORA | 656.854 | 1.987 | 0,3024 | 201,3493 | 201,6572 | 400.611,67 | 2,0519 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 60 | LILIUM GLOBAL | MFGLRA | 3.491.943 | 603.948 | 17,2955 | 2,1976 | 1,8399 | 1.111.203,35 | 5,6914 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | 1.511.815,02 | | | | | |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ERSTE ADRIATIC BOND | ERSTRA | 1.736.800 | 774 | 0,0446 | 252,6539 | 257,9210 | 199.660,31 | 1,0226 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 62 | INTERCAPITAL BOND OIF | ICAPRA | 341.422 | 798 | 0,2338 | 490,1091 | 491,6865 | 392.424,98 | 2,0099 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | | | | | 592.085,29 | | | | | |
| Ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u ostale VP sa sjedištem u FBiH | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja fonda | | | | | | | | | 18.366.092,34 | | | | | |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRIOLOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.

| Datum | IMOVINA FONDA | | | | | OBAVEZE FONDA | | | | | Ukupna neto vrijednost imovine | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Gotovina | Ulaganja | Potraživanja | Ostalo | UKUPNO | Obaveze po osnovu ulaganja fonda | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | obaveze prema DUF-u | Ostale | UKUPNO | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 (7-15) | 17 | 18(16/17) |
| 1.1.2020 | 881.887,79 | 20.534.857,71 | 145.681,60 | 0,00 | 21.562.427,10 | 0,00 | 10.283,81 | 68.916,97 | 150.541,63 | 229.742,41 | 21.332.684,69 | 2.021.967 | 10,55 |
| 2.1.2020 | 881.887,79 | 20.726.090,44 | 145.888,15 | 0,00 | 21.753.866,38 | 0,00 | 10.283,81 | 68.916,97 | 150.541,63 | 229.742,41 | 21.524.123,97 | 2.021.967 | 10,65 |
| 3.1.2020 | 875.853,26 | 20.726.599,98 | 146.094,70 | 0,00 | 21.748.547,94 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.524.831,31 | 2.021.967 | 10,65 |
| 4.1.2020 | 875.853,26 | 20.726.414,62 | 146.301,25 | 0,00 | 21.748.569,13 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.524.852,50 | 2.021.967 | 10,65 |
| 5.1.2020 | 875.853,26 | 20.726.547,76 | 146.507,80 | 0,00 | 21.748.908,82 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.525.192,19 | 2.021.967 | 10,65 |
| 6.1.2020 | 875.853,26 | 20.711.155,21 | 146.714,35 | 0,00 | 21.733.722,82 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.510.006,19 | 2.021.967 | 10,64 |
| 7.1.2020 | 875.853,26 | 20.148.513,41 | 711.789,77 | 0,00 | 21.736.156,44 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.512.439,81 | 2.021.967 | 10,64 |
| 8.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.106.498,68 | 147.127,45 | 0,00 | 21.694.348,26 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.470.631,63 | 2.021.967 | 10,62 |
| 9.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.083.838,75 | 147.334,00 | 0,00 | 21.671.894,88 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.448.178,25 | 2.021.967 | 10,61 |
| 10.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.025.055,12 | 147.540,55 | 0,00 | 21.613.317,80 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.389.601,17 | 2.021.967 | 10,58 |
| 11.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.025.247,18 | 147.747,10 | 0,00 | 21.613.716,41 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.389.999,78 | 2.021.967 | 10,58 |
| 12.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.025.372,30 | 147.953,65 | 0,00 | 21.614.048,08 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.390.331,45 | 2.021.967 | 10,58 |
| 13.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.054.872,56 | 148.160,20 | 0,00 | 21.643.754,89 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.420.038,26 | 2.021.967 | 10,59 |
| 14.1.2020 | 1.440.722,13 | 20.132.968,32 | 148.366,75 | 0,00 | 21.722.057,20 | 0,00 | 4.258,03 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.716,63 | 21.498.340,57 | 2.021.967 | 10,63 |
| 15.1.2020 | 640.534,37 | 20.935.533,15 | 148.573,30 | 0,00 | 21.724.640,82 | 0,00 | 4.080,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.538,87 | 21.501.101,95 | 2.021.967 | 10,63 |
| 16.1.2020 | 640.534,37 | 20.630.508,27 | 148.779,85 | 0,00 | 21.419.822,49 | 0,00 | 4.080,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 223.538,87 | 21.196.283,62 | 2.021.967 | 10,48 |
| 17.1.2020 | 639.034,37 | 20.577.371,88 | 148.986,40 | 0,00 | 21.365.392,65 | 39.120,34 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 261.159,21 | 21.104.233,44 | 2.021.967 | 10,44 |
| 18.1.2020 | 639.034,37 | 20.577.766,01 | 149.192,95 | 0,00 | 21.365.993,33 | 39.120,34 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 261.159,21 | 21.104.834,12 | 2.021.967 | 10,44 |
| 19.1.2020 | 639.034,37 | 20.577.963,83 | 149.399,50 | 0,00 | 21.366.397,70 | 39.120,34 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 261.159,21 | 21.105.238,49 | 2.021.967 | 10,44 |
| 20.1.2020 | 639.034,37 | 20.739.128,58 | 149.606,05 | 0,00 | 21.527.769,00 | 39.120,34 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 261.159,21 | 21.266.609,79 | 2.021.967 | 10,52 |
| 21.1.2020 | 599.100,57 | 20.734.289,97 | 149.812,60 | 0,00 | 21.483.203,14 | 12.570,47 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 234.609,34 | 21.248.593,80 | 2.021.967 | 10,51 |
| 22.1.2020 | 599.100,57 | 20.755.975,46 | 150.019,15 | 0,00 | 21.505.095,18 | 12.570,47 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 234.609,34 | 21.270.485,84 | 2.021.967 | 10,52 |
| 23.1.2020 | 586.283,26 | 20.796.416,56 | 150.225,70 | 0,00 | 21.532.925,52 | 0,00 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.038,87 | 21.310.886,65 | 2.021.967 | 10,54 |
| 24.1.2020 | 586.283,26 | 20.784.701,83 | 150.432,25 | 0,00 | 21.521.417,34 | 0,00 | 2.680,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.138,87 | 21.299.278,47 | 2.021.967 | 10,53 |
| 25.1.2020 | 586.283,26 | 20.784.809,31 | 150.638,80 | 0,00 | 21.521.731,37 | 0,00 | 2.680,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.138,87 | 21.299.592,50 | 2.021.967 | 10,53 |
| 26.1.2020 | 586.283,26 | 20.784.947,12 | 150.845,35 | 0,00 | 21.522.075,73 | 0,00 | 2.680,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.138,87 | 21.299.936,86 | 2.021.967 | 10,53 |
| 27.1.2020 | 586.283,26 | 20.742.735,05 | 151.051,90 | 0,00 | 21.480.070,21 | 0,00 | 2.680,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.138,87 | 21.257.931,34 | 2.021.967 | 10,51 |
| 28.1.2020 | 586.182,51 | 20.763.979,93 | 151.550,80 | 0,00 | 21.501.713,24 | 20.388,45 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 242.427,32 | 21.259.285,92 | 2.021.967 | 10,51 |
| 29.1.2020 | 586.182,51 | 20.766.879,99 | 151.757,35 | 0,00 | 21.504.819,85 | 20.388,45 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 242.427,32 | 21.262.392,53 | 2.021.967 | 10,52 |
| 30.1.2020 | 565.794,06 | 20.759.549,63 | 151.963,90 | 0,00 | 21.477.307,59 | 0,00 | 2.580,27 | 68.916,97 | 150.541,63 | 222.038,87 | 21.255.268,72 | 2.021.967 | 10,51 |
| 31.1.2020 | 565.774,06 | 20.775.226,86 | 152.171,81 | 0,00 | 21.493.172,73 | 0,00 | 12.558,38 | 71.376,63 | 150.541,63 | 234.476,64 | 21.258.696,09 | 2.021.967 | 10,51 |
| prosjeck | 854.801,73 | 20.556.187,60 | 167.039,19 | 0,00 | 21.578.028,52 | 7.174,17 | 4.158,28 | 68.996,31 | 150.541,63 | 230.870,39 | 21.347.158,13 | 2.021.967 | 10,56 |
| 1.2.2020 | 565.774,06 | 20.775.373,00 | 152.379,72 | 0,00 | 21.493.526,78 | 0,00 | 12.558,38 | 118.534,68 | 150.541,63 | 281.634,69 | 21.211.892,09 | 2.021.967 | 10,49 |
| 2.2.2020 | 565.774,06 | 20.775.510,24 | 152.587,63 | 0,00 | 21.493.871,93 | 0,00 | 12.558,38 | 118.534,68 | 150.541,63 | 281.634,69 | 21.212.237,24 | 2.021.967 | 10,49 |
| 3.2.2020 | 559.747,83 | 20.826.216,70 | 152.795,54 | 0,00 | 21.538.760,07 | 0,00 | 8.436,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 277.512,61 | 21.261.247,46 | 2.021.967 | 10,52 |
| 4.2.2020 | 559.747,83 | 20.731.501,51 | 153.003,45 | 0,00 | 21.444.252,79 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.166.038,18 | 2.021.967 | 10,47 |
| 5.2.2020 | 559.747,83 | 20.768.628,64 | 153.211,36 | 0,00 | 21.481.587,83 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.203.373,22 | 2.021.967 | 10,49 |
| 6.2.2020 | 559.747,83 | 20.839.370,10 | 153.419,27 | 0,00 | 21.552.537,20 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.274.322,59 | 2.021.967 | 10,52 |
| 7.2.2020 | 559.247,08 | 20.861.429,67 | 153.627,18 | 0,00 | 21.574.303,93 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.296.089,32 | 2.021.967 | 10,53 |
| 8.2.2020 | 559.247,08 | 20.861.482,20 | 153.835,09 | 0,00 | 21.574.564,37 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.296.349,76 | 2.021.967 | 10,53 |
| 9.2.2020 | 559.247,08 | 20.861.621,25 | 154.043,00 | 0,00 | 21.574.911,33 | 0,00 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 278.214,61 | 21.296.696,72 | 2.021.967 | 10,53 |
| 10.2.2020 | 559.247,08 | 20.848.725,39 | 154.272,92 | 0,00 | 21.562.245,39 | 1.448,83 | 9.138,30 | 118.534,68 | 150.541,63 | 279.663,44 | 21.282.581,95 | 2.021.967 | 10,53 |
| 11.2.2020 | 551.200,96 | 20.857.748,87 | 154.480,83 | 0,00 | 21.563.430,66 | 1.448,83 | 1.094,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 271.619,82 | 21.291.810,84 | 2.021.967 | 10,53 |
| 12.2.2020 | 549.752,13 | 20.899.036,58 | 154.688,74 | 0,00 | 21.603.477,45 | 29.502,76 | 1.094,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 299.673,75 | 21.303.803,70 | 2.021.967 | 10,54 |
| 13.2.2020 | 549.752,13 | 20.922.857,09 | 154.896,74 | 0,00 | 21.627.505,96 | 29.502,76 | 1.094,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 299.673,75 | 21.327.832,21 | 2.021.967 | 10,55 |
| 14.2.2020 | 613.034,94 | 20.922.558,66 | 61.707,97 | 0,00 | 21.597.301,57 | 0,00 | 8.114,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 277.190,99 | 21.320.110,58 | 2.021.967 | 10,54 |
| 15.2.2020 | 613.034,94 | 20.923.361,29 | 61.915,97 | 0,00 | 21.598.312,20 | 0,00 | 8.114,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 277.190,99 | 21.321.121,21 | 2.021.967 | 10,54 |
| 16.2.2020 | 613.034,94 | 20.923.499,51 | 62.123,97 | 0,00 | 21.598.658,42 | 0,00 | 8.114,68 | 118.534,68 | 150.541,63 | 277.190,99 | 21.321.467,43 | 2.021.967 | 10,54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 17.2.2020 | 612.714,38 | 20.962.669,39 | 62.331,97 | 0,00 | 21.637.715,74 | 0,00 | 7.794,12 | 118.534,68 | 150.541,63 | 276.870,43 | 21.360.845,31 | 2.021.967 | 10,56 |
| 18.2.2020 | 546.464,80 | 20.990.081,77 | 62.539,97 | 0,00 | 21.599.086,54 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.388.459,19 | 2.021.967 | 10,58 |
| 19.2.2020 | 546.464,80 | 21.014.312,38 | 62.747,97 | 0,00 | 21.623.525,15 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.412.897,80 | 2.021.967 | 10,59 |
| 20.2.2020 | 546.464,80 | 21.082.039,15 | 62.955,97 | 0,00 | 21.691.459,92 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.480.832,57 | 2.021.967 | 10,62 |
| 21.2.2020 | 546.464,80 | 21.118.293,15 | 63.163,97 | 0,00 | 21.727.921,92 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.517.294,57 | 2.021.967 | 10,64 |
| 22.2.2020 | 546.464,80 | 21.118.426,88 | 63.371,97 | 0,00 | 21.728.263,65 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.517.636,30 | 2.021.967 | 10,64 |
| 23.2.2020 | 546.464,80 | 21.118.566,09 | 63.579,97 | 0,00 | 21.728.610,86 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.517.983,51 | 2.021.967 | 10,64 |
| 24.2.2020 | 546.464,80 | 21.080.418,32 | 63.787,97 | 0,00 | 21.690.671,09 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.480.043,74 | 2.021.967 | 10,62 |
| 25.2.2020 | 546.464,80 | 20.981.112,11 | 63.995,97 | 0,00 | 21.591.572,88 | 0,00 | 7.510,12 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.627,35 | 21.380.945,53 | 2.021.967 | 10,57 |
| 26.2.2020 | 546.464,80 | 20.971.460,70 | 64.203,97 | 0,00 | 21.582.129,47 | 0,00 | 7.552,18 | 52.575,60 | 150.541,63 | 210.669,41 | 21.371.460,06 | 2.021.967 | 10,57 |
| 27.2.2020 | 546.464,80 | 20.901.438,56 | 64.411,97 | 0,00 | 21.512.315,33 | 23.724,00 | 7.552,18 | 52.575,60 | 150.541,63 | 234.393,41 | 21.277.921,92 | 2.021.967 | 10,52 |
| 28.2.2020 | 567.787,46 | 20.646.451,41 | 41.681,15 | 0,00 | 21.255.920,02 | 23.724,00 | 17.790,29 | 55.035,26 | 150.541,63 | 247.091,18 | 21.008.828,84 | 2.021.967 | 10,39 |
| 29.2.2020 | 567.767,46 | 20.646.158,47 | 41.889,15 | 0,00 | 21.255.815,08 | 23.724,00 | 18.533,77 | 55.035,26 | 150.541,63 | 247.834,66 | 21.007.980,42 | 2.021.967 | 10,39 |
| prosjek | 562.422,59 | 20.904.494,80 | 102.194,87 | 0,00 | 21.569.112,26 | 4.588,80 | 8.429,40 | 91.410,90 | 150.541,63 | 254.970,73 | 21.314.141,53 | 2.021.967 | 10,54 |
| 1.3.2020 | 567.767,46 | 20.646.268,16 | 42.097,15 | 0,00 | 21.256.132,77 | 23.724,00 | 18.533,77 | 102.105,50 | 150.541,63 | 294.904,90 | 20.961.227,87 | 2.021.967 | 10,37 |
| 2.3.2020 | 543.571,46 | 20.742.708,48 | 42.305,15 | 0,00 | 21.328.585,09 | 0,00 | 18.533,77 | 102.105,50 | 150.541,63 | 271.180,90 | 21.057.404,19 | 2.021.967 | 10,41 |
| 3.3.2020 | 543.539,84 | 20.726.880,09 | 42.640,12 | 0,00 | 21.313.060,05 | 7.628,90 | 18.502,65 | 102.105,50 | 150.541,63 | 278.778,68 | 21.034.281,37 | 2.021.967 | 10,40 |
| 4.3.2020 | 537.553,53 | 20.686.926,44 | 42.848,12 | 0,00 | 21.267.328,09 | 7.628,90 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 272.800,62 | 20.994.527,47 | 2.021.967 | 10,38 |
| 5.3.2020 | 529.924,63 | 20.644.874,88 | 43.056,12 | 0,00 | 21.217.855,63 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.952.683,91 | 2.021.967 | 10,36 |
| 6.3.2020 | 529.924,63 | 20.599.477,09 | 43.264,65 | 0,00 | 21.172.666,37 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.907.494,65 | 2.021.967 | 10,34 |
| 7.3.2020 | 529.924,63 | 20.598.569,50 | 43.473,18 | 0,00 | 21.171.967,31 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.906.795,59 | 2.021.967 | 10,34 |
| 8.3.2020 | 529.924,63 | 20.598.702,56 | 43.681,71 | 0,00 | 21.172.308,90 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.907.137,18 | 2.021.967 | 10,34 |
| 9.3.2020 | 529.924,63 | 20.342.164,01 | 43.820,24 | 0,00 | 20.915.908,88 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.650.737,16 | 2.021.967 | 10,21 |
| 10.3.2020 | 529.924,63 | 20.339.747,45 | 44.028,77 | 0,00 | 20.913.700,85 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.648.529,13 | 2.021.967 | 10,21 |
| 11.3.2020 | 529.924,63 | 20.323.873,74 | 44.237,30 | 0,00 | 20.898.035,67 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.632.863,95 | 2.021.967 | 10,20 |
| 12.3.2020 | 529.924,63 | 20.055.098,58 | 44.445,83 | 0,00 | 20.629.469,04 | 0,00 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 265.171,72 | 20.364.297,32 | 2.021.967 | 10,07 |
| 13.3.2020 | 529.924,63 | 19.939.672,08 | 44.691,92 | 0,00 | 20.514.288,63 | 2.154,71 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 267.326,43 | 20.246.962,20 | 2.021.967 | 10,01 |
| 14.3.2020 | 529.924,63 | 19.941.493,91 | 44.900,45 | 0,00 | 20.516.318,99 | 2.154,71 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 267.326,43 | 20.248.992,56 | 2.021.967 | 10,01 |
| 15.3.2020 | 529.924,63 | 19.941.680,32 | 45.108,98 | 0,00 | 20.516.713,93 | 2.154,71 | 12.524,59 | 102.105,50 | 150.541,63 | 267.326,43 | 20.249.387,50 | 2.021.967 | 10,01 |
| 16.3.2020 | 525.369,09 | 19.987.993,44 | 45.317,51 | 0,00 | 20.558.680,04 | 2.154,71 | 7.970,05 | 102.105,50 | 150.541,63 | 262.771,89 | 20.295.908,15 | 2.021.967 | 10,04 |
| 17.3.2020 | 460.201,87 | 19.987.238,71 | 45.526,04 | 0,00 | 20.492.966,62 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 20.295.354,70 | 2.021.967 | 10,04 |
| 18.3.2020 | 460.201,87 | 19.912.717,85 | 45.734,71 | 0,00 | 20.418.654,43 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 20.221.042,51 | 2.021.967 | 10,00 |
| 19.3.2020 | 460.201,87 | 19.854.045,37 | 45.943,38 | 0,00 | 20.360.190,62 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 20.162.578,70 | 2.021.967 | 9,97 |
| 20.3.2020 | 460.201,87 | 19.661.512,29 | 46.152,05 | 0,00 | 20.167.866,21 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 19.970.254,29 | 2.021.967 | 9,88 |
| 21.3.2020 | 460.201,87 | 19.661.254,49 | 46.360,72 | 0,00 | 20.167.817,08 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 19.970.205,16 | 2.021.967 | 9,88 |
| 22.3.2020 | 460.201,87 | 19.661.307,58 | 46.569,13 | 0,00 | 20.168.078,58 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 19.970.466,66 | 2.021.967 | 9,88 |
| 23.3.2020 | 460.201,87 | 19.655.899,92 | 46.777,55 | 0,00 | 20.162.879,34 | 0,00 | 0,05 | 47.070,24 | 150.541,63 | 197.611,92 | 19.965.267,42 | 2.021.967 | 9,87 |
| 24.3.2020 | 462.799,58 | 19.721.661,60 | 46.985,97 | 0,00 | 20.231.447,15 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 20.032.059,05 | 2.021.967 | 9,91 |
| 25.3.2020 | 466.838,23 | 19.748.856,97 | 43.075,99 | 0,00 | 20.258.771,19 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 20.059.383,09 | 2.021.967 | 9,92 |
| 26.3.2020 | 466.838,23 | 19.804.335,38 | 43.284,41 | 0,00 | 20.314.458,02 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 20.115.069,92 | 2.021.967 | 9,95 |
| 27.3.2020 | 466.838,23 | 19.076.984,92 | 43.492,83 | 0,00 | 19.587.315,98 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 19.387.927,88 | 2.021.967 | 9,59 |
| 28.3.2020 | 466.838,23 | 19.077.096,64 | 43.700,45 | 0,00 | 19.587.635,32 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 19.388.247,22 | 2.021.967 | 9,59 |
| 29.3.2020 | 466.838,23 | 19.077.245,02 | 43.908,27 | 0,00 | 19.587.991,52 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 19.388.603,42 | 2.021.967 | 9,59 |
| 30.3.2020 | 476.738,23 | 19.396.181,84 | 34.216,09 | 0,00 | 19.907.136,16 | 0,00 | 1.776,23 | 47.070,24 | 150.541,63 | 199.388,10 | 19.707.748,06 | 2.021.967 | 9,75 |
| 31.3.2020 | 476.708,33 | 19.341.026,33 | 34.423,91 | 0,00 | 19.852.158,57 | 0,00 | 10.952,92 | 49.529,90 | 150.541,63 | 211.024,45 | 19.641.134,12 | 2.021.967 | 9,71 |
| prosjek | 500.607,18 | 19.992.048,25 | 43.744,15 | 0,00 | 20.536.399,58 | 1.535,50 | 7.652,33 | 75.554,88 | 150.541,63 | 235.284,34 | 20.301.115,24 | 2.021.967 | 10,04 |
| 1.4.2020 | 476.708,33 | 19.272.990,73 | 34.631,73 | 0,00 | 19.784.330,79 | 0,00 | 10.952,92 | 94.320,83 | 150.541,63 | 255.815,38 | 19.528.515,41 | 2.021.967 | 9,66 |
| 2.4.2020 | 476.708,33 | 19.278.209,24 | 34.839,55 | 0,00 | 19.789.757,12 | 0,00 | 10.952,92 | 94.320,83 | 150.541,63 | 255.815,38 | 19.533.941,74 | 2.021.967 | 9,66 |
| 3.4.2020 | 470.692,00 | 19.236.547,96 | 40.339,78 | 0,00 | 19.747.579,74 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.497.781,84 | 2.021.967 | 9,64 |
| 4.4.2020 | 470.692,00 | 19.236.479,64 | 40.547,24 | 0,00 | 19.747.718,88 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.497.920,98 | 2.021.967 | 9,64 |
| 5.4.2020 | 470.692,00 | 19.236.570,71 | 40.754,70 | 0,00 | 19.748.017,41 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.498.219,51 | 2.021.967 | 9,64 |
| 6.4.2020 | 470.692,00 | 19.326.640,69 | 40.962,16 | 0,00 | 19.838.294,85 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.588.496,95 | 2.021.967 | 9,69 |
| 7.4.2020 | 470.692,00 | 19.177.524,85 | 41.169,62 | 0,00 | 19.689.386,47 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.439.588,57 | 2.021.967 | 9,61 |
| 8.4.2020 | 470.692,00 | 19.161.795,08 | 41.377,08 | 0,00 | 19.673.864,16 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.424.066,26 | 2.021.967 | 9,61 |
| 9.4.2020 | 476.513,31 | 19.082.801,80 | 35.763,23 | 0,00 | 19.595.078,34 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.345.280,44 | 2.021.967 | 9,57 |
| 10.4.2020 | 476.513,31 | 18.946.521,32 | 35.970,69 | 0,00 | 19.459.005,32 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.209.207,42 | 2.021.967 | 9,50 |
| 11.4.2020 | 476.513,31 | 18.946.674,29 | 36.178,15 | 0,00 | 19.459.365,75 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.209.567,85 | 2.021.967 | 9,50 |
| 12.4.2020 | 476.513,31 | 18.946.866,28 | 36.385,61 | 0,00 | 19.459.765,20 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.209.967,30 | 2.021.967 | 9,50 |
| 13.4.2020 | 476.513,31 | 18.947.118,65 | 36.593,07 | 0,00 | 19.460.225,03 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.210.427,13 | 2.021.967 | 9,50 |
| 14.4.2020 | 476.513,31 | 19.009.191,12 | 36.800,53 | 0,00 | 19.522.504,96 | 0,00 | 4.935,44 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.797,90 | 19.272.707,06 | 2.021.967 | 9,53 |
| 15.4.2020 | 476.297,41 | 18.975.598,14 | 37.007,99 | 0,00 | 19.488.903,54 | 47.786,10 | 4.719,54 | 94.320,83 | 150.541,63 | 297.368,10 | 19.191.53 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 17.4.2020 | 428.511,31 | 18.970.096,94 | 37.425,65 | 0,00 | 19.436.033,90 | 0,00 | 4.719,54 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.186.451,90 | 2.021.967 | 9,49 |
| 18.4.2020 | 428.511,31 | 18.971.725,04 | 37.635,85 | 0,00 | 19.437.872,20 | 0,00 | 4.719,54 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.188.290,20 | 2.021.967 | 9,49 |
| 19.4.2020 | 428.511,31 | 18.971.855,90 | 37.846,05 | 0,00 | 19.438.213,26 | 0,00 | 4.719,54 | 94.320,83 | 150.541,63 | 249.582,00 | 19.188.631,26 | 2.021.967 | 9,49 |
| 20.4.2020 | 428.511,31 | 18.974.201,04 | 38.056,25 | 0,00 | 19.440.768,60 | 0,00 | 5.585,33 | 94.320,83 | 150.541,63 | 250.447,79 | 19.190.320,81 | 2.021.967 | 9,49 |
| 21.4.2020 | 377.665,58 | 18.819.957,43 | 38.266,45 | 0,00 | 19.235.889,46 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 19.034.589,64 | 2.021.967 | 9,41 |
| 22.4.2020 | 377.665,58 | 18.795.995,51 | 38.476,65 | 0,00 | 19.212.137,74 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 19.010.837,92 | 2.021.967 | 9,40 |
| 23.4.2020 | 377.665,58 | 18.650.468,52 | 38.686,85 | 0,00 | 19.066.820,95 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.865.521,13 | 2.021.967 | 9,33 |
| 24.4.2020 | 377.665,58 | 18.513.331,85 | 38.897,05 | 0,00 | 18.929.894,48 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.728.594,66 | 2.021.967 | 9,26 |
| 25.4.2020 | 377.665,58 | 18.514.509,05 | 39.107,25 | 0,00 | 18.931.281,88 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.729.982,06 | 2.021.967 | 9,26 |
| 26.4.2020 | 377.665,58 | 18.514.587,45 | 39.317,45 | 0,00 | 18.931.570,48 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.730.270,66 | 2.021.967 | 9,26 |
| 27.4.2020 | 377.665,58 | 18.530.056,47 | 39.527,65 | 0,00 | 18.947.249,70 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.745.949,88 | 2.021.967 | 9,27 |
| 28.4.2020 | 377.665,58 | 18.542.906,36 | 39.737,85 | 0,00 | 18.960.309,79 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.759.009,97 | 2.021.967 | 9,28 |
| 29.4.2020 | 377.665,58 | 18.548.586,55 | 39.948,05 | 0,00 | 18.966.200,18 | 0,00 | 3.507,60 | 47.250,59 | 150.541,63 | 201.299,82 | 18.764.900,36 | 2.021.967 | 9,28 |
| 30.4.2020 | 375.931,96 | 18.546.855,28 | 40.047,14 | 0,00 | 18.962.834,38 | 0,00 | 10.799,27 | 49.710,25 | 150.541,63 | 211.051,15 | 18.751.783,23 | 2.021.967 | 9,27 |
| prosjeck | 434.347,49 | 18.920.269,63 | 38.317,09 | 0,00 | 19.392.934,21 | 1.592,87 | 5.089,39 | 78.712,74 | 150.541,63 | 235.936,63 | 19.156.997,58 | 2.021.967 | 9,47 |
| 1.5.2020 | 375.931,96 | 18.545.734,07 | 40.257,34 | 0,00 | 18.961.923,37 | 0,00 | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.708.655,05 | 2.021.967 | 9,25 |
| 2.5.2020 | 375.931,96 | 18.545.768,71 | 40.467,54 | 0,00 | 18.962.168,21 | 0,00 | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.708.899,89 | 2.021.967 | 9,25 |
| 3.5.2020 | 375.931,96 | 18.545.803,32 | 40.677,74 | 0,00 | 18.962.413,02 | 0,00 | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.709.144,70 | 2.021.967 | 9,25 |
| 4.5.2020 | 377.947,93 | 18.645.943,04 | 40.887,94 | 0,00 | 19.064.778,91 | 0,00 | 10.799,27 | 91.927,42 | 150.541,63 | 253.268,32 | 18.811.510,59 | 2.021.967 | 9,30 |
| 5.5.2020 | 371.913,40 | 18.733.050,38 | 41.098,14 | 0,00 | 19.146.061,92 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 18.897.211,47 | 2.021.967 | 9,35 |
| 6.5.2020 | 371.913,40 | 18.733.057,48 | 41.340,87 | 0,00 | 19.146.311,75 | 1.530,32 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 250.380,77 | 18.895.930,98 | 2.021.967 | 9,35 |
| 7.5.2020 | 371.913,40 | 18.859.523,90 | 41.551,07 | 0,00 | 19.272.988,37 | 1.530,32 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 250.380,77 | 19.022.607,60 | 2.021.967 | 9,41 |
| 8.5.2020 | 370.383,08 | 18.966.875,20 | 41.761,27 | 0,00 | 19.379.019,55 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.130.169,10 | 2.021.967 | 9,46 |
| 9.5.2020 | 370.383,08 | 18.967.479,46 | 41.971,59 | 0,00 | 19.379.834,13 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.130.983,68 | 2.021.967 | 9,46 |
| 10.5.2020 | 370.383,08 | 18.967.618,31 | 42.181,91 | 0,00 | 19.380.183,30 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.131.332,85 | 2.021.967 | 9,46 |
| 11.5.2020 | 370.383,08 | 18.964.414,03 | 42.392,23 | 0,00 | 19.377.189,34 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.128.338,89 | 2.021.967 | 9,46 |
| 12.5.2020 | 370.383,08 | 18.969.830,13 | 42.602,55 | 0,00 | 19.382.815,76 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.133.965,31 | 2.021.967 | 9,46 |
| 13.5.2020 | 370.383,08 | 18.942.262,23 | 42.812,87 | 0,00 | 19.355.458,18 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.106.607,73 | 2.021.967 | 9,45 |
| 14.5.2020 | 370.383,08 | 19.051.822,30 | 43.023,19 | 0,00 | 19.465.228,57 | 0,00 | 6.381,40 | 91.927,42 | 150.541,63 | 248.850,45 | 19.216.378,12 | 2.021.967 | 9,50 |
| 15.5.2020 | 370.244,77 | 19.003.565,43 | 43.233,51 | 0,00 | 19.417.043,71 | 0,00 | 6.861,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.167.713,15 | 2.021.967 | 9,48 |
| 16.5.2020 | 370.244,77 | 19.003.909,49 | 43.443,83 | 0,00 | 19.417.598,09 | 0,00 | 6.861,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.168.267,53 | 2.021.967 | 9,48 |
| 17.5.2020 | 370.244,77 | 19.004.050,90 | 43.654,15 | 0,00 | 19.417.949,82 | 0,00 | 6.861,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.330,56 | 19.168.619,26 | 2.021.967 | 9,48 |
| 18.5.2020 | 370.244,77 | 19.050.025,23 | 43.864,47 | 0,00 | 19.464.134,47 | 17.932,16 | 7.061,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 267.462,72 | 19.196.671,75 | 2.021.967 | 9,49 |
| 19.5.2020 | 371.684,75 | 19.055.019,19 | 44.074,79 | 0,00 | 19.470.778,73 | 17.932,16 | 7.061,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 267.462,72 | 19.203.316,01 | 2.021.967 | 9,50 |
| 20.5.2020 | 353.229,98 | 19.442.053,73 | 44.285,11 | 0,00 | 19.839.568,82 | 0,00 | 7.061,51 | 91.927,42 | 150.541,63 | 249.530,56 | 19.590.038,26 | 2.021.967 | 9,69 |
| 21.5.2020 | 303.533,06 | 19.235.902,37 | 44.505,38 | 0,00 | 19.583.940,81 | 2.818,35 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.379.672,40 | 2.021.967 | 9,58 |
| 22.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.598,62 | 44.715,70 | 0,00 | 19.607.847,38 | 2.818,35 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.403.578,97 | 2.021.967 | 9,60 |
| 23.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.618,89 | 44.926,02 | 0,00 | 19.608.077,97 | 2.818,35 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.403.809,56 | 2.021.967 | 9,60 |
| 24.5.2020 | 303.533,06 | 19.259.766,11 | 45.136,34 | 0,00 | 19.608.435,51 | 2.818,35 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 204.268,41 | 19.404.167,10 | 2.021.967 | 9,60 |
| 25.5.2020 | 300.722,69 | 19.408.976,16 | 45.346,66 | 0,00 | 19.755.045,51 | 7,98 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 201.458,04 | 19.553.587,47 | 2.021.967 | 9,67 |
| 26.5.2020 | 300.714,71 | 19.427.140,60 | 45.557,17 | 0,00 | 19.773.412,48 | 0,00 | 6.231,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 201.450,06 | 19.571.962,42 | 2.021.967 | 9,68 |
| 27.5.2020 | 299.214,71 | 19.408.967,72 | 45.767,68 | 0,00 | 19.753.950,11 | 0,00 | 4.731,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 199.950,06 | 19.554.000,05 | 2.021.967 | 9,67 |
| 28.5.2020 | 299.214,71 | 19.392.223,48 | 72.534,59 | 0,00 | 19.763.972,78 | 0,00 | 4.731,60 | 44.676,83 | 150.541,63 | 199.950,06 | 19.564.022,72 | 2.021.967 | 9,68 |
| 29.5.2020 | 299.214,71 | 19.383.647,53 | 72.747,97 | 0,00 | 19.755.610,21 | 704,97 | 12.232,48 | 46.398,59 | 150.541,63 | 209.877,67 | 19.545.732,54 | 2.021.967 | 9,67 |
| 30.5.2020 | 299.214,71 | 19.383.902,75 | 72.958,48 | 0,00 | 19.756.075,94 | 704,97 | 13.262,08 | 46.398,59 | 150.541,63 | 210.907,27 | 19.545.168,67 | 2.021.967 | 9,67 |
| 31.5.2020 | 299.194,71 | 19.384.051,35 | 73.168,99 | 0,00 | 19.756.415,05 | 704,97 | 14.922,49 | 46.398,59 | 150.541,63 | 212.567,68 | 19.543.847,37 | 2.021.967 | 9,67 |
| prosjeck | 346.183,31 | 19.058.116,20 | 46.869,26 | 0,00 | 19.451.168,77 | 1.687,78 | 7.614,52 | 75.327,70 | 150.541,63 | 235.171,63 | 19.215.997,14 | 2.021.967 | 9,50 |
| 1.6.2020 | 299.163,09 | 19.294.808,58 | 111.505,63 | 0,00 | 19.705.477,30 | 704,97 | 14.891,37 | 88.763,09 | 150.541,63 | 254.901,06 | 19.450.576,24 | 2.021.967 | 9,62 |
| 2.6.2020 | 292.480,11 | 19.265.470,34 | 111.714,59 | 0,00 | 19.669.665,04 | 0,00 | 8.921,61 | 88.763,09 | 150.541,63 | 248.226,33 | 19.421.438,71 | 2.021.967 | 9,61 |
| 3.6.2020 | 292.480,11 | 19.285.551,15 | 112.400,68 | 0,00 | 19.690.431,94 | 20.431,55 | 8.921,61 | 88.763,09 | 150.541,63 | 268.657,88 | 19.421.774,06 | 2.021.967 | 9,61 |
| 4.6.2020 | 292.480,11 | 19.276.572,53 | 112.609,69 | 0,00 | 19.681.662,33 | 20.431,55 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 272.020,79 | 19.409.641,54 | 2.021.967 | 9,60 |
| 5.6.2020 | 272.048,56 | 19.307.741,81 | 112.818,70 | 0,00 | 19.692.609,07 | 0,00 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.019,83 | 2.021.967 | 9,61 |
| 6.6.2020 | 272.048,56 | 19.308.038,58 | 113.029,12 | 0,00 | 19.693.116,26 | 0,00 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.527,02 | 2.021.967 | 9,62 |
| 7.6.2020 | 272.048,56 | 19.308.177,67 | 113.239,53 | 0,00 | 19.693.465,76 | 0,00 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.441.876,52 | 2.021.967 | 9,62 |
| 8.6.2020 | 272.048,56 | 19.386.626,72 | 113.449,94 | 0,00 | 19.772.125,22 | 50.315,39 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 301.904,63 | 19.470.220,59 | 2.021.967 | 9,63 |
| 9.6.2020 | 221.733,17 | 19.340.747,00 | 136.338,91 | 0,00 | 19.698.819,08 | 0,00 | 12.284,52 | 88.763,09 | 150.541,63 | 251.589,24 | 19.447.229,84 | 2.021.967 | 9,62 |
| 10.6.2020 | 218.044,49 | 19.343.081,56 | 136.548,40 | 0,00 | 19.697.674,45 | 0,00 | 8.596,34 | 88.763,09 | 150.541,63 | 247.901,06 | 19.449.773,39 | 2.021.967 | 9,62 |
| 11.6.2020 | 216.829,08 | 19.363.236,31 | 136.762,27 | 0,00 | 19.716.827,66 | 0,00 | 7.388,43 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.470.134,51 | 2.021.967 | 9,63 |
| 12.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.148,96 | 136.976,14 | 0,00 | 19.814.954,18 | 0,00 | 7.388,43 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.568.261,03 | 2.021.967 | 9,68 |
| 13.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.422,81 | 137.190,01 | 0,00 | 19.815.441,90 | 0,00 | 7.388,43 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.568.748,75 | 2.021.967 | 9,68 |
| 14.6.2020 | 216.829,08 | 19.461.625,77 | 137.403,88 | 0,00 | 19.815.858,73 | 0,00 | 7.388,43 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.693,15 | 19.569.165,5 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 16.6.2020 | 258.171,42 | 19.408.103,50 | 121.525,04 | 0,00 | 19.787.799,96 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.541.323,99 | 2.021.967 | 9,66 |
| 17.6.2020 | 258.171,42 | 19.461.705,65 | 121.737,89 | 0,00 | 19.841.614,96 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.595.138,99 | 2.021.967 | 9,69 |
| 18.6.2020 | 258.171,42 | 19.450.124,90 | 121.950,74 | 0,00 | 19.830.247,06 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.583.771,09 | 2.021.967 | 9,69 |
| 19.6.2020 | 258.171,42 | 19.459.736,28 | 122.163,59 | 0,00 | 19.840.071,29 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.593.595,32 | 2.021.967 | 9,69 |
| 20.6.2020 | 258.171,42 | 19.458.639,86 | 122.376,44 | 0,00 | 19.839.187,72 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.592.711,75 | 2.021.967 | 9,69 |
| 21.6.2020 | 258.171,42 | 19.458.775,48 | 122.589,29 | 0,00 | 19.839.536,19 | 0,00 | 7.171,25 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.475,97 | 19.593.060,22 | 2.021.967 | 9,69 |
| 22.6.2020 | 258.171,42 | 19.436.721,31 | 122.802,14 | 0,00 | 19.817.694,87 | 0,00 | 8.772,58 | 88.763,09 | 150.541,63 | 248.077,30 | 19.569.617,57 | 2.021.967 | 9,68 |
| 23.6.2020 | 256.671,42 | 19.468.266,81 | 123.014,99 | 0,00 | 19.847.953,22 | 0,00 | 7.272,58 | 88.763,09 | 150.541,63 | 246.577,30 | 19.601.375,92 | 2.021.967 | 9,69 |
| 24.6.2020 | 232.399,51 | 19.513.598,47 | 98.507,29 | 0,00 | 19.844.505,27 | 0,00 | 4.684,71 | 42.364,50 | 150.541,63 | 197.590,84 | 19.646.914,43 | 2.021.967 | 9,72 |
| 25.6.2020 | 227.712,66 | 19.311.859,65 | 331.949,23 | 0,00 | 19.871.521,54 | 0,00 | 0,11 | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.678.615,30 | 2.021.967 | 9,73 |
| 26.6.2020 | 228.972,46 | 19.369.463,47 | 332.162,08 | 0,00 | 19.930.598,01 | 0,00 | 0,11 | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.737.691,77 | 2.021.967 | 9,76 |
| 27.6.2020 | 228.972,46 | 19.370.209,27 | 332.374,93 | 0,00 | 19.931.556,66 | 0,00 | 0,11 | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.738.650,42 | 2.021.967 | 9,76 |
| 28.6.2020 | 228.972,46 | 19.370.371,11 | 332.587,78 | 0,00 | 19.931.931,35 | 0,00 | 0,11 | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.739.025,11 | 2.021.967 | 9,76 |
| 29.6.2020 | 256.082,26 | 19.371.620,30 | 438.158,84 | 0,00 | 20.065.861,40 | 0,00 | 0,11 | 42.364,50 | 150.541,63 | 192.906,24 | 19.872.955,16 | 2.021.967 | 9,83 |
| 30.6.2020 | 758.661,04 | 19.192.798,24 | 416.989,21 | 0,00 | 20.368.448,49 | 0,00 | 9.579,87 | 44.332,23 | 193.720,90 | 247.633,00 | 20.120.815,49 | 2.021.967 | 9,95 |
| prosjek | 267.138,26 | 19.378.566,92 | 171.524,96 | 0,00 | 19.817.230,13 | 3.062,78 | 7.503,36 | 78.002,34 | 151.980,94 | 240.549,42 | 19.576.680,71 | 2.021.967 | 9,68 |
| 1.7.2020 | 758.629,42 | 19.256.100,51 | 417.169,21 | 0,00 | 20.431.899,14 | 0,00 | 9.548,75 | 87.511,50 | 150.541,63 | 247.601,88 | 20.184.297,26 | 2.021.967 | 9,98 |
| 2.7.2020 | 752.734,41 | 19.199.218,42 | 417.349,21 | 0,00 | 20.369.302,04 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.127.586,92 | 2.021.967 | 9,95 |
| 3.7.2020 | 754.568,94 | 19.192.967,67 | 417.529,21 | 0,00 | 20.365.065,82 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.350,70 | 2.021.967 | 9,95 |
| 4.7.2020 | 754.568,94 | 19.193.056,05 | 417.709,21 | 0,00 | 20.365.334,20 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.619,08 | 2.021.967 | 9,95 |
| 5.7.2020 | 754.568,94 | 19.193.072,24 | 417.889,21 | 0,00 | 20.365.530,39 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.123.815,27 | 2.021.967 | 9,95 |
| 6.7.2020 | 754.568,94 | 19.232.413,34 | 418.069,21 | 0,00 | 20.405.051,49 | 31.895,46 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 273.610,58 | 20.131.440,91 | 2.021.967 | 9,96 |
| 7.7.2020 | 754.568,94 | 19.268.413,43 | 441.258,03 | 0,00 | 20.464.240,40 | 31.895,46 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 273.610,58 | 20.190.629,82 | 2.021.967 | 9,99 |
| 8.7.2020 | 622.403,31 | 19.336.160,15 | 541.708,20 | 0,00 | 20.500.271,66 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.258.556,54 | 2.021.967 | 10,02 |
| 9.7.2020 | 622.403,31 | 19.335.939,46 | 541.888,20 | 0,00 | 20.500.230,97 | 0,00 | 3.661,99 | 87.511,50 | 150.541,63 | 241.715,12 | 20.258.515,85 | 2.021.967 | 10,02 |
| 10.7.2020 | 616.925,21 | 19.154.805,22 | 542.068,20 | 0,00 | 20.313.798,63 | 0,00 | 155,12 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.077.558,11 | 2.021.967 | 9,93 |
| 11.7.2020 | 616.925,21 | 19.154.997,26 | 542.248,20 | 0,00 | 20.314.170,67 | 0,00 | 155,12 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.077.930,15 | 2.021.967 | 9,93 |
| 12.7.2020 | 616.925,21 | 19.155.000,84 | 542.428,20 | 0,00 | 20.314.354,25 | 0,00 | 155,12 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.240,52 | 20.078.113,73 | 2.021.967 | 9,93 |
| 13.7.2020 | 621.823,33 | 19.141.719,32 | 542.608,20 | 0,00 | 20.306.150,85 | 0,00 | 155,12 | 85.543,77 | 154.927,83 | 240.626,72 | 20.065.524,13 | 2.021.967 | 9,92 |
| 14.7.2020 | 632.533,33 | 19.081.768,17 | 532.078,20 | 0,00 | 20.246.379,70 | 0,00 | 155,12 | 85.543,77 | 154.927,83 | 240.626,72 | 20.005.752,98 | 2.021.967 | 9,89 |
| 15.7.2020 | 629.141,54 | 18.958.224,73 | 532.258,20 | 0,00 | 20.119.624,47 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.883.538,96 | 2.021.967 | 9,83 |
| 16.7.2020 | 629.106,17 | 18.945.439,09 | 532.438,20 | 0,00 | 20.106.983,46 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.870.897,95 | 2.021.967 | 9,83 |
| 17.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.286,54 | 532.618,20 | 0,00 | 20.146.010,91 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.909.925,40 | 2.021.967 | 9,85 |
| 18.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.113,07 | 532.798,20 | 0,00 | 20.146.017,44 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.909.931,93 | 2.021.967 | 9,85 |
| 19.7.2020 | 629.106,17 | 18.984.131,07 | 532.978,20 | 0,00 | 20.146.215,44 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.910.129,93 | 2.021.967 | 9,85 |
| 20.7.2020 | 629.106,17 | 18.980.148,60 | 533.158,20 | 0,00 | 20.142.412,97 | 0,00 | 0,11 | 85.543,77 | 150.541,63 | 236.085,51 | 19.906.327,46 | 2.021.967 | 9,85 |
| 21.7.2020 | 586.736,67 | 18.962.430,38 | 533.338,20 | 0,00 | 20.082.505,25 | 0,00 | 0,11 | 43.179,27 | 150.541,63 | 193.721,01 | 19.888.784,24 | 2.021.967 | 9,84 |
| 22.7.2020 | 586.736,67 | 19.085.143,45 | 433.248,03 | 0,00 | 20.105.128,15 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.909.775,63 | 2.021.967 | 9,85 |
| 23.7.2020 | 586.736,67 | 19.061.886,51 | 433.438,90 | 0,00 | 20.082.062,08 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.886.709,56 | 2.021.967 | 9,84 |
| 24.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.303,22 | 433.699,77 | 0,00 | 20.057.668,91 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.316,39 | 2.021.967 | 9,82 |
| 25.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.581,08 | 433.890,64 | 0,00 | 20.058.137,64 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.785,12 | 2.021.967 | 9,82 |
| 26.7.2020 | 586.665,92 | 19.037.591,98 | 434.081,51 | 0,00 | 20.058.339,41 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.862.986,89 | 2.021.967 | 9,82 |
| 27.7.2020 | 586.665,92 | 18.974.837,54 | 434.272,38 | 0,00 | 19.995.775,84 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.800.423,32 | 2.021.967 | 9,79 |
| 28.7.2020 | 586.665,92 | 18.975.929,47 | 434.463,25 | 0,00 | 19.997.058,64 | 0,00 | 1.631,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.352,52 | 19.801.706,12 | 2.021.967 | 9,79 |
| 29.7.2020 | 586.665,92 | 18.965.272,88 | 434.654,12 | 0,00 | 19.986.592,92 | 0,00 | 1.713,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 195.434,52 | 19.791.158,40 | 2.021.967 | 9,79 |
| 30.7.2020 | 586.665,92 | 18.975.858,40 | 434.844,99 | 0,00 | 19.997.369,31 | 0,00 | 4.163,62 | 43.179,27 | 150.541,63 | 197.884,52 | 19.799.484,79 | 2.021.967 | 9,79 |
| 31.7.2020 | 586.645,92 | 18.983.990,38 | 435.035,86 | 0,00 | 20.005.672,16 | 0,00 | 10.929,67 | 45.427,07 | 150.541,63 | 206.898,37 | 19.798.773,79 | 2.021.967 | 9,79 |
| prosjek | 640.720,55 | 19.091.283,89 | 477.523,15 | 0,00 | 20.209.527,59 | 2.057,77 | 2.188,69 | 71.154,99 | 150.824,61 | 226.226,06 | 19.983.301,53 | 2.021.967 | 9,88 |
| 1.8.2020 | 586.645,92 | 18.984.379,72 | 435.226,73 | 0,00 | 20.006.252,37 | 0,00 | 10.929,67 | 89.518,00 | 150.541,63 | 250.989,30 | 19.755.263,07 | 2.021.967 | 9,77 |
| 2.8.2020 | 586.645,92 | 18.984.391,80 | 435.417,60 | 0,00 | 20.006.455,32 | 0,00 | 10.929,67 | 89.518,00 | 150.541,63 | 250.989,30 | 19.755.466,02 | 2.021.967 | 9,77 |
| 3.8.2020 | 580.466,68 | 19.016.554,89 | 435.536,95 | 0,00 | 20.032.558,52 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.787.739,71 | 2.021.967 | 9,79 |
| 4.8.2020 | 596.466,68 | 19.038.411,06 | 419.757,47 | 0,00 | 20.054.635,21 | 11.736,99 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 256.555,80 | 19.798.079,41 | 2.021.967 | 9,79 |
| 5.8.2020 | 596.466,68 | 19.053.357,36 | 419.948,46 | 0,00 | 20.069.772,50 | 11.736,99 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 256.555,80 | 19.813.216,70 | 2.021.967 | 9,80 |
| 6.8.2020 | 584.729,69 | 19.185.653,04 | 420.139,45 | 0,00 | 20.190.522,18 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.945.703,37 | 2.021.967 | 9,86 |
| 7.8.2020 | 586.289,46 | 19.197.539,05 | 420.331,23 | 0,00 | 20.204.159,74 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.959.340,93 | 2.021.967 | 9,87 |
| 8.8.2020 | 586.289,46 | 19.198.156,15 | 420.523,01 | 0,00 | 20.204.968,62 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.960.149,81 | 2.021.967 | 9,87 |
| 9.8.2020 | 586.289,46 | 19.198.165,43 | 420.714,79 | 0,00 | 20.205.169,68 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.960.350,87 | 2.021.967 | 9,87 |
| 10.8.2020 | 586.289,46 | 19.207.192,39 | 420.906,57 | 0,00 | 20.214.388,42 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 19.969.569,61 | 2.021.967 | 9,88 |
| 11.8.2020 | 586.289,46 | 19.295.077,51 | 421.098,35 | 0,00 | 20.302.465,32 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.057.646,51 | 2.021.967 | 9,92 |
| 12.8.2020 | 715.773,89 | 19.275.406,14 | 291.805,70 | 0,00 | 20.282.985,73 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.038.166,92 | 2.021.967 | 9,91 |
| 13.8.2020 | 715.773,89 | 19.278.637,89 | 291.997,48 | 0,00 | 20.286.409,26 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.041.590,45 | 2.021.967 | 9,91 |
| 14.8.2020 | 715.773,89</ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 15.8.2020 | 715.773,89 | 19.271.844,83 | 292.381,04 | 0,00 | 20.279.999,76 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.035.180,95 | 2.021.967 | 9,91 |
| 16.8.2020 | 715.773,89 | 19.271.861,07 | 292.572,82 | 0,00 | 20.280.207,78 | 0,00 | 4.759,18 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.818,81 | 20.035.388,97 | 2.021.967 | 9,91 |
| 17.8.2020 | 715.589,51 | 19.193.359,49 | 292.764,60 | 0,00 | 20.201.713,60 | 0,00 | 4.574,80 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.634,43 | 19.957.079,17 | 2.021.967 | 9,87 |
| 18.8.2020 | 731.435,91 | 19.191.544,01 | 277.109,98 | 0,00 | 20.200.089,90 | 0,00 | 4.574,80 | 89.518,00 | 150.541,63 | 244.634,43 | 19.955.455,47 | 2.021.967 | 9,87 |
| 19.8.2020 | 685.119,63 | 19.103.123,92 | 277.301,76 | 0,00 | 20.065.545,31 | 0,00 | 1.443,29 | 46.338,73 | 150.541,63 | 198.323,65 | 19.867.221,66 | 2.021.967 | 9,83 |
| 20.8.2020 | 685.119,63 | 19.132.918,48 | 277.493,54 | 0,00 | 20.095.531,65 | 32.289,23 | 1.443,29 | 46.338,73 | 150.541,63 | 230.612,88 | 19.864.918,77 | 2.021.967 | 9,82 |
| 21.8.2020 | 685.119,63 | 19.128.486,94 | 277.685,32 | 0,00 | 20.091.291,89 | 32.289,23 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.859.013,73 | 2.021.967 | 9,82 |
| 22.8.2020 | 685.119,63 | 19.129.141,16 | 277.877,10 | 0,00 | 20.092.137,89 | 32.289,23 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.859.859,73 | 2.021.967 | 9,82 |
| 23.8.2020 | 685.119,63 | 19.129.142,81 | 278.068,88 | 0,00 | 20.092.331,32 | 32.289,23 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 232.278,16 | 19.860.053,16 | 2.021.967 | 9,82 |
| 24.8.2020 | 652.830,40 | 19.150.518,69 | 278.260,66 | 0,00 | 20.081.609,75 | 0,00 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.881.620,82 | 2.021.967 | 9,83 |
| 25.8.2020 | 652.830,40 | 19.053.365,68 | 278.452,44 | 0,00 | 19.984.648,52 | 0,00 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.784.659,59 | 2.021.967 | 9,78 |
| 26.8.2020 | 652.830,40 | 19.056.119,00 | 278.644,22 | 0,00 | 19.987.593,62 | 0,00 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 199.988,93 | 19.787.604,69 | 2.021.967 | 9,79 |
| 27.8.2020 | 652.830,40 | 19.041.010,52 | 278.836,00 | 0,00 | 19.972.676,92 | 46.839,13 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.725.848,86 | 2.021.967 | 9,76 |
| 28.8.2020 | 652.830,40 | 19.057.949,52 | 279.027,78 | 0,00 | 19.989.807,70 | 46.839,13 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.742.979,64 | 2.021.967 | 9,76 |
| 29.8.2020 | 652.830,40 | 19.057.912,26 | 279.219,56 | 0,00 | 19.989.962,22 | 46.839,13 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.743.134,16 | 2.021.967 | 9,76 |
| 30.8.2020 | 652.830,40 | 19.057.919,06 | 279.411,34 | 0,00 | 19.990.160,80 | 46.839,13 | 3.108,57 | 46.338,73 | 150.541,63 | 246.828,06 | 19.743.332,74 | 2.021.967 | 9,76 |
| 31.8.2020 | 605.971,27 | 19.130.741,34 | 279.603,12 | 0,00 | 20.016.315,73 | 0,00 | 12.332,70 | 48.811,36 | 150.541,63 | 211.685,69 | 19.804.630,04 | 2.021.967 | 9,79 |
| prosjek | 648.069,22 | 19.140.105,23 | 332.913,01 | 0,00 | 20.121.087,46 | 10.967,34 | 4.643,30 | 71.490,33 | 150.541,63 | 237.642,60 | 19.883.444,87 | 2.021.967 | 9,83 |
| 1.9.2020 | 605.971,27 | 19.105.166,88 | 279.794,90 | 0,00 | 19.990.933,05 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.735.381,11 | 2.021.967 | 9,76 |
| 2.9.2020 | 605.971,27 | 19.111.503,10 | 279.986,68 | 0,00 | 19.997.461,05 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.741.909,11 | 2.021.967 | 9,76 |
| 3.9.2020 | 605.971,27 | 19.148.840,87 | 280.178,46 | 0,00 | 20.034.990,60 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.779.438,66 | 2.021.967 | 9,78 |
| 4.9.2020 | 605.971,27 | 19.321.142,13 | 280.370,24 | 0,00 | 20.207.483,64 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.951.931,70 | 2.021.967 | 9,87 |
| 5.9.2020 | 605.971,27 | 19.320.830,64 | 280.562,02 | 0,00 | 20.207.363,93 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.951.811,99 | 2.021.967 | 9,87 |
| 6.9.2020 | 605.971,27 | 19.320.840,18 | 280.753,80 | 0,00 | 20.207.565,25 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.952.013,31 | 2.021.967 | 9,87 |
| 7.9.2020 | 605.971,27 | 19.328.428,49 | 280.945,58 | 0,00 | 20.215.345,34 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.959.793,40 | 2.021.967 | 9,87 |
| 8.9.2020 | 605.971,27 | 19.286.667,14 | 281.137,36 | 0,00 | 20.173.775,77 | 0,00 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 255.551,94 | 19.918.223,83 | 2.021.967 | 9,85 |
| 9.9.2020 | 605.971,27 | 19.355.738,94 | 281.329,14 | 0,00 | 20.243.039,35 | 20.723,17 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 276.275,11 | 19.966.764,24 | 2.021.967 | 9,87 |
| 10.9.2020 | 605.971,27 | 19.394.789,83 | 281.520,92 | 0,00 | 20.282.282,02 | 20.723,17 | 12.332,70 | 92.677,61 | 150.541,63 | 276.275,11 | 20.006.006,91 | 2.021.967 | 9,89 |
| 11.9.2020 | 578.582,82 | 19.389.583,66 | 281.712,70 | 0,00 | 20.249.879,18 | 0,00 | 7.150,66 | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.509,28 | 2.021.967 | 9,89 |
| 12.9.2020 | 578.582,82 | 19.389.473,47 | 281.904,48 | 0,00 | 20.249.960,77 | 0,00 | 7.150,66 | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.590,87 | 2.021.967 | 9,89 |
| 13.9.2020 | 578.582,82 | 19.389.483,45 | 282.096,26 | 0,00 | 20.250.162,53 | 0,00 | 7.150,66 | 92.677,61 | 150.541,63 | 250.369,90 | 19.999.792,63 | 2.021.967 | 9,89 |
| 14.9.2020 | 577.708,78 | 19.445.195,04 | 282.288,04 | 0,00 | 20.305.191,86 | 50.113,53 | 6.284,87 | 92.677,61 | 150.541,63 | 299.617,64 | 20.005.574,22 | 2.021.967 | 9,89 |
| 15.9.2020 | 580.495,66 | 19.478.405,79 | 279.459,82 | 0,00 | 20.338.361,27 | 50.113,53 | 6.051,75 | 92.677,61 | 150.541,63 | 299.384,52 | 20.038.976,75 | 2.021.967 | 9,91 |
| 16.9.2020 | 530.382,13 | 19.514.231,58 | 279.651,60 | 0,00 | 20.324.265,31 | 0,00 | 6.051,75 | 92.677,61 | 150.541,63 | 249.270,99 | 20.074.994,32 | 2.021.967 | 9,93 |
| 17.9.2020 | 530.382,13 | 19.507.995,19 | 279.843,38 | 0,00 | 20.318.220,70 | 0,00 | 6.051,75 | 92.677,61 | 150.541,63 | 249.270,99 | 20.068.949,71 | 2.021.967 | 9,93 |
| 18.9.2020 | 484.786,20 | 19.263.006,55 | 280.035,16 | 0,00 | 20.027.827,91 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.147,85 | 2.021.967 | 9,80 |
| 19.9.2020 | 484.786,20 | 19.263.033,63 | 280.226,94 | 0,00 | 20.028.046,77 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.366,71 | 2.021.967 | 9,80 |
| 20.9.2020 | 484.786,20 | 19.263.043,84 | 280.418,72 | 0,00 | 20.028.248,76 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.824.568,70 | 2.021.967 | 9,80 |
| 21.9.2020 | 484.786,20 | 19.318.853,05 | 280.610,50 | 0,00 | 20.084.249,75 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.880.569,69 | 2.021.967 | 9,83 |
| 22.9.2020 | 484.786,20 | 19.206.744,87 | 418.082,76 | 0,00 | 20.109.613,83 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.905.933,77 | 2.021.967 | 9,84 |
| 23.9.2020 | 718.015,29 | 19.132.721,21 | 185.023,07 | 0,00 | 20.035.759,57 | 0,00 | 4.551,75 | 48.586,68 | 150.541,63 | 203.680,06 | 19.832.079,51 | 2.021.967 | 9,81 |
| 24.9.2020 | 741.024,11 | 19.099.903,74 | 162.183,65 | 0,00 | 20.003.111,50 | 27.018,58 | 6.208,70 | 48.586,68 | 150.541,63 | 232.355,59 | 19.770.755,91 | 2.021.967 | 9,78 |
| 25.9.2020 | 745.142,51 | 19.094.109,13 | 165.156,96 | 0,00 | 20.004.408,60 | 27.018,58 | 7.816,61 | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.770.445,10 | 2.021.967 | 9,78 |
| 26.9.2020 | 745.142,51 | 19.085.693,23 | 174.099,75 | 0,00 | 20.004.935,49 | 27.018,58 | 7.816,61 | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.770.971,99 | 2.021.967 | 9,78 |
| 27.9.2020 | 745.142,51 | 19.085.652,94 | 174.268,51 | 0,00 | 20.005.063,96 | 27.018,58 | 7.816,61 | 48.586,68 | 150.541,63 | 233.963,50 | 19.771.100,46 | 2.021.967 | 9,78 |
| 28.9.2020 | 728.023,93 | 19.015.715,72 | 164.538,07 | 0,00 | 19.908.277,72 | 0,00 | 7.816,61 | 48.586,68 | 150.541,63 | 206.944,92 | 19.701.332,80 | 2.021.967 | 9,74 |
| 29.9.2020 | 738.361,86 | 19.120.166,47 | 147.229,71 | 0,00 | 20.005.758,04 | 0,00 | 7.816,61 | 48.586,68 | 150.541,63 | 206.944,92 | 19.798.813,12 | 2.021.967 | 9,79 |
| 30.9.2020 | 734.206,31 | 19.173.726,75 | 147.399,37 | 0,00 | 20.055.332,43 | 0,00 | 12.754,83 | 51.059,31 | 150.541,63 | 214.355,77 | 19.840.976,66 | 2.021.967 | 9,81 |
| prosjek | 611.114,00 | 19.264.356,25 | 254.426,95 | 0,00 | 20.129.897,20 | 8.324,92 | 8.485,87 | 73.653,96 | 150.541,63 | 241.006,39 | 19.888.890,81 | 2.021.967 | 9,84 |
| 1.10.2020 | 721.446,54 | 19.165.695,49 | 147.569,03 | 0,00 | 20.034.711,06 | 0,00 | 4.798,70 | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.789.153,34 | 2.021.967 | 9,79 |
| 2.10.2020 | 721.446,54 | 19.192.375,99 | 147.738,69 | 0,00 | 20.061.561,22 | 0,00 | 4.798,70 | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.003,50 | 2.021.967 | 9,80 |
| 3.10.2020 | 721.446,54 | 19.186.600,65 | 153.700,41 | 0,00 | 20.061.747,60 | 0,00 | 4.798,70 | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.189,88 | 2.021.967 | 9,80 |
| 4.10.2020 | 721.446,54 | 19.186.618,21 | 153.869,69 | 0,00 | 20.061.934,44 | 0,00 | 4.798,70 | 90.217,39 | 150.541,63 | 245.557,72 | 19.816.376,72 | 2.021.967 | 9,80 |
| 5.10.2020 | 857.111,13 | 19.160.325,51 | 16.758,97 | 0,00 | 20.034.195,61 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.790.245,80 | 2.021.967 | 9,79 |
| 6.10.2020 | 857.111,13 | 19.157.318,98 | 16.949,24 | 0,00 | 20.031.379,35 | 3.098,62 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 247.048,43 | 19.784.330,92 | 2.021.967 | 9,78 |
| 7.10.2020 | 857.111,13 | 19.168.948,84 | 17.118,52 | 0,00 | 20.043.178,49 | 3.098,62 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 247.048,43 | 19.796.130,06 | 2.021.967 | 9,79 |
| 8.10.2020 | 854.012,51 | 19.178.556,01 | 17.287,80 | 0,00 | 20.049.856,32 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.805.906,51 | 2.021.967 | 9,80 |
| 9.10.2020 | 860.311,42 | 19.161.762,78 | 11.158,38 | 0,00 | 20.033.232,58 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.789.282,77 | 2.021.967 | 9,79 |
| 10.10.2020 | 860.311,42 | 19.161.128,12 | 11.327,87 | 0,00 | 20.032.767,41 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.788.817,60 | 2.021.967 | 9,79 |
| 11.10.2020 | 860.311,42 | 19.161.142,24 | 11.497,36 | 0,00 | 20.032.951,02 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.789.001,21 | 2.021.967 | 9,79 |
| 12.10.2020 | 860.311,42 | 19.048.713,88 | 92.635,40 | 0,00 | 20.001.660,70 | 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 14.10.2020 | 941.077,35 | 19.025.132,21 | 12.005,83 | 0,00 | 19.978.215,39 | 0,00 | 3.190,79 | 90.217,39 | 150.541,63 | 243.949,81 | 19.734.265,58 | 2.021.967 | 9,76 |
| 15.10.2020 | 940.829,81 | 19.025.006,30 | 12.175,32 | 0,00 | 19.978.011,43 | 0,00 | 5.564,05 | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.731.688,36 | 2.021.967 | 9,76 |
| 16.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.323,54 | 12.344,81 | 0,00 | 19.973.498,16 | 0,00 | 5.564,05 | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.175,09 | 2.021.967 | 9,76 |
| 17.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.330,57 | 12.514,30 | 0,00 | 19.973.674,68 | 0,00 | 5.564,05 | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.351,61 | 2.021.967 | 9,76 |
| 18.10.2020 | 940.829,81 | 19.020.358,72 | 12.683,79 | 0,00 | 19.973.872,32 | 0,00 | 5.564,05 | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.727.549,25 | 2.021.967 | 9,76 |
| 19.10.2020 | 940.829,81 | 18.971.120,59 | 12.853,28 | 0,00 | 19.924.803,68 | 0,00 | 5.564,05 | 90.217,39 | 150.541,63 | 246.323,07 | 19.678.480,61 | 2.021.967 | 9,73 |
| 20.10.2020 | 890.834,38 | 18.931.142,28 | 13.022,77 | 0,00 | 19.834.999,43 | 0,00 | 3.992,11 | 43.878,51 | 150.541,63 | 198.412,25 | 19.636.587,18 | 2.021.967 | 9,71 |
| 21.10.2020 | 889.883,63 | 18.909.806,52 | 13.192,26 | 0,00 | 19.812.882,41 | 0,00 | 3.042,11 | 43.878,51 | 150.541,63 | 197.462,25 | 19.615.420,16 | 2.021.967 | 9,70 |
| 22.10.2020 | 888.262,08 | 19.004.837,35 | 12.361,71 | 0,00 | 19.905.461,14 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.710.619,69 | 2.021.967 | 9,75 |
| 23.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.261,95 | 12.531,20 | 0,00 | 19.916.055,23 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.213,78 | 2.021.967 | 9,75 |
| 24.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.396,00 | 12.700,69 | 0,00 | 19.916.358,77 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.517,32 | 2.021.967 | 9,75 |
| 25.10.2020 | 888.262,08 | 19.015.402,76 | 12.870,18 | 0,00 | 19.916.535,02 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.721.693,57 | 2.021.967 | 9,75 |
| 26.10.2020 | 888.609,02 | 19.029.211,91 | 13.039,67 | 0,00 | 19.930.860,60 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.736.019,15 | 2.021.967 | 9,76 |
| 27.10.2020 | 888.609,02 | 19.007.160,43 | 13.209,16 | 0,00 | 19.908.978,61 | 0,00 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 194.841,45 | 19.714.137,16 | 2.021.967 | 9,75 |
| 28.10.2020 | 888.609,02 | 19.032.500,37 | 13.378,65 | 0,00 | 19.934.488,04 | 49.998,22 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 244.839,67 | 19.689.648,37 | 2.021.967 | 9,74 |
| 29.10.2020 | 888.609,02 | 19.082.155,00 | 13.548,14 | 0,00 | 19.984.312,16 | 49.998,22 | 421,31 | 43.878,51 | 150.541,63 | 244.839,67 | 19.739.472,49 | 2.021.967 | 9,76 |
| 30.10.2020 | 838.610,80 | 19.026.395,34 | 13.717,63 | 0,00 | 19.878.723,77 | 0,00 | 7.977,44 | 46.351,14 | 150.541,63 | 204.870,21 | 19.673.853,56 | 2.021.967 | 9,73 |
| 31.10.2020 | 838.590,80 | 19.026.383,42 | 13.887,12 | 0,00 | 19.878.861,34 | 0,00 | 9.606,90 | 46.351,14 | 150.541,63 | 206.499,67 | 19.672.361,67 | 2.021.967 | 9,73 |
| prosjek | 865.268,37 | 19.072.483,91 | 36.208,15 | 0,00 | 19.973.960,44 | 3.438,67 | 3.448,77 | 72.439,28 | 150.541,63 | 229.868,36 | 19.744.092,08 | 2.021.967 | 9,77 |
| 1.11.2020 | 838.590,80 | 19.026.396,15 | 14.056,61 | 0,00 | 19.879.043,56 | 0,00 | 9.606,90 | 89.903,85 | 150.541,63 | 250.052,38 | 19.628.991,18 | 2.021.967 | 9,71 |
| 2.11.2020 | 838.559,02 | 19.059.706,50 | 14.226,10 | 0,00 | 19.912.491,62 | 0,00 | 10.055,62 | 89.903,85 | 150.541,63 | 250.501,10 | 19.661.990,52 | 2.021.967 | 9,72 |
| 3.11.2020 | 832.525,92 | 19.034.724,40 | 14.395,59 | 0,00 | 19.881.645,91 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.637.169,66 | 2.021.967 | 9,71 |
| 4.11.2020 | 832.525,92 | 19.024.499,60 | 14.565,08 | 0,00 | 19.871.590,60 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.627.114,35 | 2.021.967 | 9,71 |
| 5.11.2020 | 832.525,92 | 18.913.040,61 | 66.955,23 | 0,00 | 19.812.521,76 | 130,71 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.567.914,80 | 2.021.967 | 9,68 |
| 6.11.2020 | 832.525,92 | 18.819.349,30 | 67.124,72 | 0,00 | 19.718.999,94 | 130,71 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.392,98 | 2.021.967 | 9,63 |
| 7.11.2020 | 832.525,92 | 18.819.036,68 | 67.294,21 | 0,00 | 19.718.856,81 | 130,71 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.249,85 | 2.021.967 | 9,63 |
| 8.11.2020 | 832.525,92 | 18.819.039,29 | 67.463,70 | 0,00 | 19.719.028,91 | 130,71 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.606,96 | 19.474.421,95 | 2.021.967 | 9,63 |
| 9.11.2020 | 884.615,87 | 18.854.742,97 | 15.412,53 | 0,00 | 19.754.771,37 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.510.295,12 | 2.021.967 | 9,65 |
| 10.11.2020 | 884.615,87 | 18.922.448,48 | 15.582,02 | 0,00 | 19.822.646,37 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.578.170,12 | 2.021.967 | 9,68 |
| 11.11.2020 | 884.615,87 | 18.869.087,34 | 15.751,51 | 0,00 | 19.769.454,72 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.524.978,47 | 2.021.967 | 9,66 |
| 12.11.2020 | 884.615,87 | 18.814.390,54 | 15.921,00 | 0,00 | 19.714.927,41 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.451,16 | 2.021.967 | 9,63 |
| 13.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.847,64 | 16.090,49 | 0,00 | 19.714.554,00 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.077,75 | 2.021.967 | 9,63 |
| 14.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.703,55 | 16.259,98 | 0,00 | 19.714.579,40 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.103,15 | 2.021.967 | 9,63 |
| 15.11.2020 | 884.615,87 | 18.813.717,78 | 16.429,47 | 0,00 | 19.714.763,12 | 0,00 | 4.030,77 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.476,25 | 19.470.286,87 | 2.021.967 | 9,63 |
| 16.11.2020 | 884.429,51 | 18.810.672,58 | 16.598,96 | 0,00 | 19.711.701,05 | 0,00 | 3.844,41 | 89.903,85 | 150.541,63 | 244.289,89 | 19.467.411,16 | 2.021.967 | 9,63 |
| 17.11.2020 | 884.429,51 | 18.841.923,14 | 16.768,45 | 0,00 | 19.743.121,10 | 0,00 | 5.489,75 | 89.903,85 | 150.541,63 | 245.935,23 | 19.497.185,87 | 2.021.967 | 9,64 |
| 18.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.434,73 | 16.937,94 | 0,00 | 19.766.918,67 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.564.861,95 | 2.021.967 | 9,68 |
| 19.11.2020 | 840.546,00 | 18.904.479,73 | 17.107,43 | 0,00 | 19.762.133,16 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.560.076,44 | 2.021.967 | 9,67 |
| 20.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.592,72 | 17.276,92 | 0,00 | 19.767.415,64 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.358,92 | 2.021.967 | 9,68 |
| 21.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.570,56 | 17.446,41 | 0,00 | 19.767.562,97 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.506,25 | 2.021.967 | 9,68 |
| 22.11.2020 | 840.546,00 | 18.909.580,50 | 17.615,90 | 0,00 | 19.767.742,40 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.565.685,68 | 2.021.967 | 9,68 |
| 23.11.2020 | 840.546,00 | 19.003.834,09 | 17.785,39 | 0,00 | 19.862.165,48 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.660.108,76 | 2.021.967 | 9,72 |
| 24.11.2020 | 840.546,00 | 18.992.874,92 | 17.954,88 | 0,00 | 19.851.375,80 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.649.319,08 | 2.021.967 | 9,72 |
| 25.11.2020 | 840.546,00 | 19.019.335,44 | 18.124,37 | 0,00 | 19.878.005,81 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.675.949,09 | 2.021.967 | 9,73 |
| 26.11.2020 | 840.546,00 | 18.993.353,47 | 18.293,86 | 0,00 | 19.852.193,33 | 0,00 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.056,72 | 19.650.136,61 | 2.021.967 | 9,72 |
| 27.11.2020 | 840.546,00 | 18.987.089,21 | 30.224,66 | 0,00 | 19.857.859,87 | 39,12 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.655.764,03 | 2.021.967 | 9,72 |
| 28.11.2020 | 840.546,00 | 18.986.988,01 | 30.394,15 | 0,00 | 19.857.928,16 | 39,12 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.655.832,32 | 2.021.967 | 9,72 |
| 29.11.2020 | 840.546,00 | 18.986.991,19 | 30.563,64 | 0,00 | 19.858.100,83 | 39,12 | 5.489,75 | 46.025,34 | 150.541,63 | 202.095,84 | 19.656.004,99 | 2.021.967 | 9,72 |
| 30.11.2020 | 833.040,44 | 18.964.581,05 | 52.902,95 | 0,00 | 19.850.524,44 | 94,78 | 9.596,82 | 46.025,34 | 150.541,63 | 206.258,57 | 19.644.265,87 | 2.021.967 | 9,72 |
| prosjek | 851.768,93 | 18.918.267,74 | 25.784,14 | 0,00 | 19.795.820,81 | 24,50 | 5.229,02 | 70.889,83 | 150.541,63 | 226.684,98 | 19.569.135,83 | 2.021.967 | 9,68 |
| 1.12.2020 | 838.314,17 | 18.964.993,10 | 41.311,13 | 0,00 | 19.844.618,40 | 55,66 | 3.156,36 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.938,05 | 19.601.680,35 | 2.021.967 | 9,69 |
| 2.12.2020 | 860.401,51 | 18.987.024,82 | 19.310,80 | 0,00 | 19.866.737,13 | 0,00 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.623.880,81 | 2.021.967 | 9,71 |
| 3.12.2020 | 860.401,51 | 18.974.718,52 | 19.480,29 | 0,00 | 19.854.600,32 | 3.471,57 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.327,89 | 19.608.272,43 | 2.021.967 | 9,70 |
| 4.12.2020 | 860.401,51 | 18.964.115,23 | 127.920,34 | 0,00 | 19.952.437,08 | 3.526,16 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.054,60 | 2.021.967 | 9,75 |
| 5.12.2020 | 860.401,51 | 18.964.419,03 | 128.089,83 | 0,00 | 19.952.910,37 | 3.526,16 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.527,89 | 2.021.967 | 9,75 |
| 6.12.2020 | 860.401,51 | 18.964.426,25 | 128.259,32 | 0,00 | 19.953.087,08 | 3.526,16 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 246.382,48 | 19.706.704,60 | 2.021.967 | 9,75 |
| 7.12.2020 | 856.929,94 | 19.031.644,24 | 161.861,75 | 0,00 | 20.050.435,93 | 138,51 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.994,83 | 19.807.441,10 | 2.021.967 | 9,80 |
| 8.12.2020 | 878.617,06 | 18.992.225,28 | 140.289,53 | 0,00 | 20.011.131,87 | 83,92 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.940,24 | 19.768.191,63 | 2.021.967 | 9,78 |
| 9.12.2020 | 911.966,08 | 18.970.520,83 | 125.257,76 | 0,00 | 20.007.744,67 | 45,72 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.902,04 | 19.764.842,63 | 2.021.967 | 9,78 |
| 10.12.2020 | 911.966,08 | 18.926.989,15 | 125.427,25 | 0,00 | 19.964.382,48 | 45,72 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.902,04 | 19.721.480,44 | 2.021.967 | 9,75 |
| 11.12.2020 | 929.594,32 | 18.965.651,57 | 107.365,06 | 0,00 | 20.002.610,95 | 0,00 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.75 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 13.12.2020 | 929.594,32 | 18.966.270,14 | 107.704,04 | 0,00 | 20.003.568,50 | 0,00 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.760.712,18 | 2.021.967 | 9,77 |
| 14.12.2020 | 929.594,32 | 18.946.381,79 | 107.873,53 | 0,00 | 19.983.849,64 | 0,00 | 3.130,29 | 89.184,40 | 150.541,63 | 242.856,32 | 19.740.993,32 | 2.021.967 | 9,76 |
| 15.12.2020 | 929.407,20 | 18.811.731,82 | 108.043,02 | 0,00 | 19.849.182,04 | 0,00 | 4.551,08 | 89.184,40 | 150.541,63 | 244.277,11 | 19.604.904,93 | 2.021.967 | 9,70 |
| 16.12.2020 | 883.949,49 | 18.812.871,91 | 108.212,51 | 0,00 | 19.805.033,91 | 0,00 | 2.651,08 | 45.631,69 | 150.541,63 | 198.824,40 | 19.606.209,51 | 2.021.967 | 9,70 |
| 17.12.2020 | 882.734,08 | 18.838.842,53 | 108.382,00 | 0,00 | 19.829.958,61 | 17.220,33 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 216.467,58 | 19.613.491,03 | 2.021.967 | 9,70 |
| 18.12.2020 | 882.734,08 | 18.380.072,84 | 515.851,00 | 0,00 | 19.778.657,92 | 17.220,33 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 216.467,58 | 19.562.190,34 | 2.021.967 | 9,67 |
| 19.12.2020 | 882.734,08 | 18.380.114,98 | 516.020,24 | 0,00 | 19.778.869,30 | 17.220,33 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 216.467,58 | 19.562.401,72 | 2.021.967 | 9,67 |
| 20.12.2020 | 882.734,08 | 18.380.114,36 | 516.189,48 | 0,00 | 19.779.037,92 | 17.220,33 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 216.467,58 | 19.562.570,34 | 2.021.967 | 9,68 |
| 21.12.2020 | 1.265.986,01 | 18.348.099,95 | 115.361,84 | 0,00 | 19.729.447,80 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.530.200,55 | 2.021.967 | 9,66 |
| 22.12.2020 | 1.265.986,01 | 18.396.373,81 | 115.531,08 | 0,00 | 19.777.890,90 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.578.643,65 | 2.021.967 | 9,68 |
| 23.12.2020 | 1.265.986,01 | 18.396.516,08 | 115.700,02 | 0,00 | 19.778.202,11 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.578.954,86 | 2.021.967 | 9,68 |
| 24.12.2020 | 1.273.137,76 | 18.341.249,54 | 111.917,22 | 0,00 | 19.726.304,52 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.527.057,27 | 2.021.967 | 9,66 |
| 25.12.2020 | 1.276.626,31 | 18.310.992,40 | 108.597,78 | 0,00 | 19.696.216,49 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.496.969,24 | 2.021.967 | 9,64 |
| 26.12.2020 | 1.276.626,31 | 18.310.996,97 | 108.766,89 | 0,00 | 19.696.390,17 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.497.142,92 | 2.021.967 | 9,64 |
| 27.12.2020 | 1.276.626,31 | 18.311.001,30 | 108.936,00 | 0,00 | 19.696.563,61 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.497.316,36 | 2.021.967 | 9,64 |
| 28.12.2020 | 1.276.626,31 | 18.311.661,03 | 109.105,11 | 0,00 | 19.697.392,45 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.498.145,20 | 2.021.967 | 9,64 |
| 29.12.2020 | 1.276.626,31 | 18.318.153,03 | 109.274,22 | 0,00 | 19.704.053,56 | 0,00 | 3.073,93 | 45.631,69 | 150.541,63 | 199.247,25 | 19.504.806,31 | 2.021.967 | 9,65 |
| 30.12.2020 | 1.272.921,39 | 18.331.552,71 | 109.443,33 | 0,00 | 19.713.917,43 | 0,00 | 0,11 | 43.159,06 | 150.541,63 | 193.700,80 | 19.520.216,63 | 2.021.967 | 9,65 |
| 31.12.2020 | 1.272.901,39 | 18.366.092,34 | 109.612,44 | 0,00 | 19.748.606,17 | 0,00 | 11.183,39 | 47.126,37 | 165.989,77 | 224.299,53 | 19.524.306,64 | 2.021.967 | 9,66 |
| prosjeck | 1.024.597,46 | 18.675.226,34 | 146.536,43 | 0,00 | 19.846.360,23 | 2.687,13 | 3.296,67 | 66.674,04 | 151.039,96 | 223.697,79 | 19.622.662,44 | 2.021.967 | 9,70 |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.

PRILOG 3A

Registarski broj fonda : ZJP-031-10

Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11

JIB društva za upravljanje: 4200052540007

JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2020.

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | | |
| 1. | Dionice | 14.106.443,36 | 71,43 |
| 2. | Obveznice | 2.155.748,67 | 10,92 |
| 3. | Ostali vrijednosni papiri | 2.103.900,31 | 10,65 |
| 4. | Depoziti i plasmani | | 0,00 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.272.901,39 | 6,45 |
| 6. | Nekretnine | | 0,00 |
| 7. | Ostala imovina | 109.612,44 | 0,56 |
| I | UKUPNA IMOVINA | 19.748.606,17 | 100,00 |
| II | UKUPNE OBAVEZE | 224.299,53 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA | 19.524.306,64 | |
| IV | BROJ DIONICA/UDJELA | 2.021.967 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU | 9,66 | |
| VIII | CIJENA DIONICE /UDJELA | 2,50 | |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 3B

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

| Dionica/Udio fonda | Tekući period | Prethodni period | Raniji periodi | | |
|--|---------------|------------------|----------------|-------|-------|
| | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| Najniža neto vrijednost imovine po dionici | 9,25 | 9,42 | 9,31 | 9,88 | 11,25 |
| Najviša neto vrijednost imovine po dionici | 10,65 | 11,04 | 10,35 | 11,62 | 13,78 |
| Najniža cijena | 2,39 | 2,74 | 2,61 | 3,00 | 4,41 |
| Najviša cijena | 2,65 | 3,10 | 3,22 | 3,97 | 5,70 |
| Prosječna cijena | 2,51 | 2,96 | 3,04 | 3,52 | 4,88 |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG4

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.**

| Vrsta troška | Iznos (KM) | Udio % |
|---|-------------------|---------------|
| Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 500.775,76 | 71,66 |
| Naknada Registru | 6.657,28 | 0,95 |
| Naknada depozitaru | 20.757,24 | 2,97 |
| Naknada za reviziju | 7.020,00 | 1,00 |
| Naknada za računovodstvo | 29.633,76 | 4,24 |
| Naknada berzi | 11.400,00 | 1,63 |
| Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 1.633,89 | 0,23 |
| Troškovi servisiranja dioničara | 1.029,60 | 0,15 |
| Naknade i troškovi nadzornog odbora | 8.039,55 | 1,15 |
| Naknade i troškovi direktora fonda | 72.950,62 | 10,44 |
| Ostali troškovi | 38.951,99 | 5,57 |
| Ukupno troškovi: | 698.849,69 | 100,00 |
| Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda | 19.967.134,02 | |
| Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%) | 3,50 | |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 1.1.2020. do 31.12.2020.

| Naziv emitenta | Simbol | Stanje na početku perioda | | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | % učešća kod | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost | % učešća u NVI fonda | Kupovine | | | Prodaje | | | % učešća kod emitenta | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost | % učešća u NVI |
| | | | | | | količina | prosječna cijena | vrijednost | količina | prosječna cijena | vrijednost | | | | |
| ATLANTIC GRUPA | ATGR | 0,01 | 341,35 | 48.471,70 | 0,23 | 108 | 324,63 | 35.060,35 | 50 | 364,38 | 18.219,12 | 0,01 | 347,31 | 69.462,00 | 0,36 |
| GRAD BANJA LUKA | BLKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 100,10 | 100.100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 100,26 | 100.263,72 | 0,51 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 1B | 1,21 | 0,95 | 458.181,32 | 2,15 | 418 | 1,00 | 418,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 1C | 0,17 | 0,99 | 57.861,15 | 0,27 | 367 | 1,00 | 367,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,00 | 58.697,28 | 0,30 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 1D | 0,08 | 0,97 | 25.720,67 | 0,12 | 367 | 1,00 | 367,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,99 | 26.346,46 | 0,13 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 1E | 0,23 | 0,99 | 79.295,60 | 0,37 | 20.369 | 1,01 | 20.661,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,00 | 99.920,38 | 0,51 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 2A | 0,58 | 0,98 | 3.424,33 | 0,02 | 4.390 | 1,01 | 4.447,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,00 | 7.863,32 | 0,04 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 2B | 0,68 | 0,97 | 3.958,86 | 0,02 | 4.335 | 1,01 | 4.390,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,99 | 8.350,72 | 0,04 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 2C | 4,20 | 0,98 | 24.583,78 | 0,12 | 3.131 | 1,02 | 3.184,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,98 | 27.897,05 | 0,14 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 2D | 6,73 | 0,97 | 39.252,01 | 0,18 | 1.584 | 1,02 | 1.610,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,98 | 41.076,95 | 0,21 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 6A | 14,42 | 0,97 | 8.416,37 | 0,04 | 2.631 | 1,00 | 2.641,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 0,99 | 11.120,72 | 0,06 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 6B | 16,04 | 0,97 | 9.338,28 | 0,04 | 3.439 | 1,00 | 3.453,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,98 | 12.851,66 | 0,07 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 6C | 12,51 | 0,96 | 7.169,05 | 0,03 | 3.319 | 1,00 | 3.331,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,98 | 10.559,10 | 0,05 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 6D | 6,42 | 0,93 | 3.578,85 | 0,02 | 12.689 | 1,00 | 12.630,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,97 | 16.082,56 | 0,08 |
| FBIH-Ministarstvo fin | FBIH 6E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.672 | 0,99 | 10.600,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,98 | 10.420,72 | 0,05 |
| iShares Core S&P UC | IUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300 | 55,14 | 126.813,72 | 2.300 | 57,91 | 133.189,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PETROL d.d. Ljubljana | PETR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 628,22 | 50.257,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,65 | 50.852,00 | 0,26 |
| PODRAVKA prehrana | PODR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 | 119,89 | 95.911,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 125,71 | 100.568,00 | 0,52 |
| RAIFFEISEN CASH | RCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618 | 110,56 | 400.000,00 | 3.618 | 110,83 | 400.996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raiffeisen EURO BOJ | EURO | 0,47 | 197,74 | 554.930,82 | 2,60 | 1.987 | 201,31 | 400.000,00 | 2.806 | 201,31 | 564.868,87 | 0,30 | 201,66 | 400.611,67 | 2,05 |
| Republika Srpska | RSBD 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 954,10 | 47.705,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 961,55 | 48.077,37 | 0,25 |
| Republika Srpska | RSBD 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 1.004,60 | 50.230,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1.005,52 | 50.276,04 | 0,26 |
| Republika Srpska, BiH | RSDS O H | 0,12 | 0,81 | 42.905,62 | 0,20 | 5.000 | 0,70 | 3.512,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,61 | 35.082,33 | 0,18 |
| Banco Santander | SANM | 0,00 | 7,30 | 24.257,90 | 0,11 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 17.196,32 | 0,09 |
| SAVA-RE d.d. Ljubljana | POSR | 0,01 | 35,21 | 52.815,00 | 0,25 | 1.000 | 32,21 | 32.209,04 | 2.500 | 35,64 | 89.105,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tvornica cementa Kakanj | TCMK | 0,02 | 25,00 | 50.000,00 | 0,23 | 138 | 25,00 | 3.450,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,00 | 55.588,00 | 0,28 |
| Valamar Riviera d.d. | RIVP | 0,01 | 10,24 | 112.640,00 | 0,53 | 3.000 | 9,81 | 29.429,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,67 | 107.380,00 | 0,55 |
| Zavarovalnica Triglav | ZVTG | 0,01 | 65,13 | 97.695,00 | 0,46 | 500 | 56,56 | 28.281,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 58,68 | 117.360,00 | 0,60 |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
Registarski broj fonda : ZJP-031-10
Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
JIB društva za upravljanje: 4200052540007
JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNICA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.-31.12.2020. godine

| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transakcija |
|------------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Asa Banka d.d. Sarajevo | 3.450,00 | 0,42% | 18,98 | 0,55% |
| Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo | 625.613,82 | 75,32% | 1.863,07 | 0,30% |
| Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka | 201.547,82 | 24,26% | 346,63 | 0,17% |
| Ukupno | 830.611,64 | 100% | 2.228,68 | 0,27% |

Napomene:

* U koloni "Iznos provizije" sabrana je provizija profesionalnog posrednika i provizija berze

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 1.1.2020. do 31.12.2020.

| R.Br. | Pozicija | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 21.321.920,04 | 19.144.035,95 |
| 2. | Broj dionica/udjela na početku perioda | 2.021.967 | 2.021.967 |
| 3 | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda | 10,55 | 9,47 |
| II | Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 19.524.306,64 | 21.321.920,04 |
| 2. | Broj dionica/udjela na kraju perioda | 2.021.967 | 2.021.967 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda | 9,66 | 10,55 |
| III | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 3,50 | 3,50 |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 0,19 | 0,28 |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | -8,43 | 11,38 |

Naziv fonda : ZIF " prevent INVEST " d.d.
 RegistarSKI broj fonda : ZJP-031-10
 Naziv društva za upravljanje: DUF " BLAGO " d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0034-11
 JIB društva za upravljanje: 4200052540007
 JIB investicionog fonda: 4200191740002

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2020 - 31.12.2020 GODINE

PRILOG 7

| Naziv emitenta | Simbol | Broj dionica ili | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------|
| AD PLASTIK | ADPL | 2.827 | 0,918892819 | 2.597,71 |
| BAYER AG | BAYN | 500 | 4,03194 | 2.015,97 |
| BAYERISCHE MOTOREN | BMW | 400 | 3,59995 | 1.439,98 |
| BOSNA REOSIGURANJE | BSRS | 204 | 52,5 | 10.710,00 |
| JP ELEKTROPRIVREDA | JPES | 200.537 | 0,079019832 | 15.846,40 |
| TELEKOM SRPSKE | TKM | 2.630.017 | 0,088679689 | 319.757,94 |
| PODRAVKA | PODR | 611 | 2,061865794 | 1.259,80 |
| TVORNICA CEMENTA KA | TCMK | 2.000 | 1,51 | 3.020,00 |
| BH TELEKOM | BHTS | 234.764 | 0,551551473 | 129.484,43 |
| TELEFONIKA | TELF | 6.000 | 0,613093333 | 3.678,56 |
| BOSNALIJEK | BSNL | 38.998 | 0,59 | 23008,82 |
| DAIMLER | DAML | 395 | 1,296 | 511,92 |
| ATLANTIC GRUPA | ATGR | 200 | 5,7471 | 1149,42 |
| PETROL DD LJUBLJANA | PETR | 50 | 38,3342 | 1916,71 |
| ISHARES CORE S&P UC | IUSA | 900 | 0,193377778 | 174,04 |
| | | | | |

Društvo za upravljanje fondovima "Blago" d.o.o. S a r a j e v o
Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

- UPRAVA-
Broj: 44-03-I/21

IZVJEŠTAJ

o poslovanju ZIF-a „prevent INVEST“ za 2020. godinu

Sarajevo, mart 2021. godine

1. UVOD

Izveštaj Uprave Društva o poslovanju ZIF-a „prevent INVEST” d.d. Sarajevo za 2020. godinu podnosi se u skladu sa odredbom člana 6. PRAVILNIKA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I BANKE DEPOZITARA.

Aktivnosti DUF-a Blago na upravljanju portfolijom ZIF-a „prevent INVEST” d.d. primarno su se odnosile na provođenje Programa investicione politike – strategije ulaganja za 2020. godinu uz kontinuirano održavanje strukture imovine Fonda u skladu sa zakonskim limitima, te istovremeno nastojanje da se ostvare pozitivni efekti upravljanja portfolijom na poslovni rezultat Fonda. Sastavni dio ovoga izvještaja je i Program investicione politike – strategija ulaganja ZIF-a „prevent INVEST” za 2021. godinu.

2. PROMJENE NA PORTFOLIJU FONDA

Transakcije na berzi

Društvo je u ime i za račun fonda vodilo aktivnu politiku upravljanja portfolijom u skladu sa investicijskim ciljevima i ograničenjima Fonda definisanim u Prospektu, Statutu i Programu investicijske politike za 2020. godinu, te relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

| Kupovne transakcije u periodu 01.01.-31.12.2020. | | | | |
|---|---------------|------------|------------------|------------------------|
| Emitent | Datum | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost |
| FBIHK1E | 28.1.-6.5. | 20.369 | 1,0144 KM | 20.661,86 KM |
| FBIHK2A | 28.1.-4.8. | 4.390 | 1,0130 KM | 4.447,19 KM |
| FBIHK2B | 10.2.-4.8. | 4.335 | 1,0128 KM | 4.390,36 KM |
| FBIHK2C | 3.3. | 3.131 | 1,0170 KM | 3.184,25 KM |
| FBIHK2D | 3.3. | 1.584 | 1,0170 KM | 1.610,94 KM |
| RSBD - 019 | 15.4. | 50 | 954,1000 KM | 47.705,00 KM |
| FBIHK1B | 6.5. | 418 | 1,0014 KM | 418,58 KM |
| FBIHK1C | 6.5. | 367 | 1,0014 KM | 367,51 KM |
| FBIHK1D | 6.5. | 367 | 1,0014 KM | 367,51 KM |
| RSDS-O-H | 21.-29.5. | 5.000 | 0,7026 KM | 3.512,82 KM |
| FBIHK6A | 4.8.-6.10. | 2.631 | 1,0040 KM | 2.641,45 KM |
| FBIHK6B | 4.8.-6.10. | 3.439 | 1,0042 KM | 3.453,45 KM |
| FBIHK6C | 4.8.-6.10. | 3.319 | 1,0037 KM | 3.331,12 KM |
| FBIHK6D | 3.6.-4.8. | 12.689 | 0,9954 KM | 12.630,50 KM |
| FBIHK6E | 3.6. | 10.672 | 0,9933 KM | 10.600,42 KM |
| RSBD-O20 | 8.6. | 50 | 1004,6000 KM | 50.230,00 KM |
| BLKI-O-C | 8.7. | 100 | 1.001,0000 KM | 100.100,00 KM |
| Valamar Riviera | 12.2. | 3.000 | 37,30 HRK | 29.952,30 KM |
| Atlantic Group | 18.5.-17.12. | 108 | 1.250,19 HRK | 36.006,93 KM |
| Pozavarovalnica Sava | 20.8. | 1.000 | 16,40 EUR | 32.075,61 KM |
| Petrol | 6.7.-27.8. | 80 | 319,88 EUR | 50.049,69 KM |
| Zavarovalnica Triglav | 27.8. | 500 | 28,80 EUR | 28.163,95 KM |
| Podravka | 17.1.-9.9. | 800 | 456,15 HRK | 97.744,63 KM |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.09.-28.10. | 2.300 | 28,15 EUR | 126.637,68 KM |
| Tvornica cementa Kakanj | 03.12. | 138 | 25,00 KM | 3.450,00 KM |
| Raiffeisen CASH | 15.1. | 3.618,4359 | 110,545 KM | 400.000,00 KM |
| Raiffeisen Euro BOND | 15.1. | 1.986,5974 | 201,3493 KM | 400.000,00 KM |
| Ukupno | | | | 1.473.733,75 KM |
| Prodajne transakcije u periodu 01.01.-31.12.2020. | | | | |
| Emitent | Datum | Količina | Prosječna cijena | Vrijednost |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.10.-05.11. | 2.300 | 29,64 EUR | 133.328,93 KM |
| Pozavarovalnica Sava | 27.11.-7.12. | 2.500 | 18,30 EUR | 89.479,22 KM |
| Atlantic Group | 09.12. | 50 | 1.410,00 HRK | 17.725,72 KM |
| Raiffesen Euro BOND | 7.1. | 2.806,4058 | 201,2784 KM | 564.868,87 KM |
| Raiffesen CASH | 18.12. | 3.618,4359 | 110,8205 KM | 400.996,88 KM |
| Ukupno | | | | 1.206.399,62 KM |
| UKUPAN PROMET | | | | 2.680.133,37 KM |

- Prosječna cijena i vrijednost transakcije kod obveznica uključuje i akumuliranu kamatu – tzv. prjljava cijena obveznica

U ime i za račun Fonda u 2020. godini je prometovano ukupno 2,68 miliona KM. Ukupna vrijednost kupovnih transakcija iznosi 1,47 miliona KM, dok ukupna vrijednost prodajnih transakcija iznosi 1,21 milion KM. U strukturi transakcija naznačajnija je kupovina i prodaja udjela u otvorenim fondovima. Od ukupno ostvarenog prometa na transakcije obavljane na inostranim tržištima se odnosi 24%.

2020. godine se će ostati zabilježena kao jedna od najviše nepredvidljivijih godina u istoriji finansija. Također bila je to godina u kojoj su se sve objavljene ekonomske prognoze pokazale kao potpuno netačne zbog samo jednog događaja koji je u potpunosti promijenio ekonomsku realnost svijeta i uticao na svakodnevni život svih stanovnika na ovoj planeti. Pandemija virusa COVID-19 se pojavila kao svojevrsni vanjski šok za svjetski ekonomski sistem i predstavlja prvu recesiju koju niko nije predvidio, odnosno prva recesija koja nije direktno izazvana posljedicama aktivnosti učesnika ekonomskog sistema.

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 nije značajnije promijenilo uslove na domaćim tržištima kapitala. Za razliku od zemalja okruženja berze u Bosni i Hercegovini nisu tokom prvog kvartala prošle kroz snažnu korekciju vrijednosti što mogu prvenstveno zahvaliti niskom likvidnošću te zanemarljivom učešću stranih investitora na domaćim tržištima. Iako je u odnosu na 2019. godinu došlo do povećanja ukupnog prometa, ponovo se kao i 2019. godine najveći dio navedenog prometa odnosi na povećanje primarne emisije državnih dužničkih vrijednosnih papira, te je tokom 2020. došlo i do smanjenja redovnog prometa na obje BiH berze u odnosu na 2019. godinu. I dalje je prisutan nedostatak stranih investitora koji se zbog generalne političke nesigurnosti u Bosni i Hercegovini i dalje ne odlučuju na investiranje u BiH. Vrijednost indeksa SASX-10 na kraju 2020. godine iznosi 775,66 i za -4,11% je manji u odnosu na 31.12.2019. godine (treba napomenuti da je tokom 2020. godine pet puta došlo do revizija sastava indeksa SASX-10 što donekle otežava uporedivost). BIRS indeks je tokom 2020. godine pao za -6,69% i na kraju godine je iznosi 576,94.

| Vrijednost SASX-10 | | | | |
|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Datum | Vrijednost | % | Minimalna | Maximalna |
| 31.12.2020 | 775,66 | -4,11% | 676,48 | 813,70 |
| 31.12.2019 | 808,90 | +29,00% | 627,05 | 888,49 |
| 31.12.2018 | 627,05 | +11,48% | 564,02 | 651,94 |
| 31.12.2017 | 562,49 | -18,54% | 562,49 | 690,71 |
| 31.12.2016 | 690,48 | -1,22% | 661,04 | 730,79 |
| 31.12.2015 | 699,04 | -2,20% | 663,50 | 731,22 |
| 31.12.2014 | 714,78 | -4,06% | 680,67 | 750,19 |
| 31.12.2013 | 745,01 | -2,06% | 735,55 | 812,85 |
| 31.12.2012 | 760,7 | -3,87% | 663,55 | 826,87 |
| 31.12.2011 | 791,3 | -16,18% | 740,79 | 1128,27 |
| 31.12.2010 | 944,07 | -10,35% | 861,51 | 1081,84 |
| 31.12.2009 | 1053,1 | -14,64% | 806,55 | 1223,54 |
| 31.12.2008 | 1233,65 | -66,52% | 1164,41 | 3676,95 |
| 31.12.2007 | 3685,15 | 29,05% | 2868,16 | 6040,63 |
| 31.12.2006 | 2855,59 | | 1455,62 | 2867,00 |




Struktura portfolija

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Ukupna vrijednost ulaganja |
|--|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 1 | ASA Osiguranje d.d. Sarajevo | ASAOR | 8.000 | 13,3333 | 1.008.640,00 KM |
| 2 | BAGS Energotehnika d.d. Vogošća | BAGSR | 134.025 | 8,5089 | 387.332,25 KM |
| 3 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 234.764 | 0,3700 | 2.061.227,92 KM |
| 4 | Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 38.998 | 0,4537 | 681.685,04 KM |
| 5 | Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo | BSRSRK2 | 204 | 1,0941 | 171.986,28 KM |
| 6 | Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 1.010.728 | 5,7240 | 414.398,48 KM |
| 7 | GP Put d.d. Sarajevo | GPUSR | 427 | 0,0254 | 0,00 KM |
| 8 | Hercegovina Auto d.d. Mostar | HERAR | 38.276 | 24,9032 | 0,00 KM |
| 9 | Hoteli Ilidža d.d. Ilidža | HTILRK2 | 19.245 | 4,8828 | 884.361,64 KM |
| 10 | JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 7.322 | 0,0232 | 35.145,60 KM |
| 11 | ASA Banka d.d. Sarajevo | IKBZRK2 | 75.476 | 11,4584 | 2.792.612,00 KM |
| 12 | JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar | JPEMR | 3.420 | 0,0465 | 82.114,20 KM |
| 13 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 200.537 | 0,6365 | 1.885.047,80 KM |
| 14 | Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla | PRAKRK3 | 2.341 | 1,0318 | 11.072,93 KM |
| 15 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo | SOSOR | 7.409 | 0,1599 | 118.544,00 KM |
| 16 | Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj | TCMKR | 2.138 | 0,0226 | 55.588,00 KM |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | 10.589.756,14 KM |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | |
| 17 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 2.630.017 | 0,5352 | 2.603.716,83 KM |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | 2.603.716,83 KM |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | |
| 18 | AD Plastik d.d. | ADPL | 2.827 | 0,0673 | 117.235,69 KM |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | ARNT | 1.673 | 0,0326 | 146.571,53 KM |
| 20 | Atlantic Grupa d.d. | ATGR | 200 | 0,0060 | 69.462,00 KM |
| 21 | Bayer AG | BAYN | 500 | 0,0001 | 47.090,00 KM |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW | 400 | 0,0001 | 56.508,00 KM |
| 23 | Daimler AG | DAI | 395 | 0,0000 | 44.646,85 KM |
| 24 | Ledo d.d. | LEDO | 100 | 0,0319 | 0,00 KM |
| 25 | Petrol d.d. | PETG | 80 | 0,0038 | 50.852,00 KM |
| 26 | Podravka d.d. | PODR | 800 | 0,0112 | 100.568,00 KM |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | RIVP | 14.000 | 0,0111 | 107.380,00 KM |
| 28 | Banco Santander SA | SAN | 3.467 | 0,0000 | 17.196,32 KM |
| 29 | Telefonica SA | TEF | 6.000 | 0,0001 | 38.100,00 KM |
| 30 | Zavarovalnica Triglav d.d. | ZVTG | 2.000 | 0,0088 | 117.360,00 KM |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 912.970,39 Km |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 31 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija C | FBIHK1C | 58.944 | 0,1685 | 58.697,28 KM |
| 32 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija D | FBIHK1D | 26.762 | 0,0765 | 26.346,46 KM |
| 33 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija E | FBIHK1E | 100.367 | 0,2856 | 99.920,38 KM |
| 34 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija F | FBIHK2A | 7.875 | 1,3141 | 7.863,32 KM |
| 35 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija G | FBIHK2B | 8.404 | 1,4021 | 8.350,72 KM |
| 36 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija H | FBIHK2C | 28.338 | 4,7256 | 27.897,05 KM |
| 37 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija I | FBIHK2D | 41.954 | 6,9939 | 41.076,95 KM |
| 38 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija J | FBIHK2E | 11.222 | 1,1200 | 10.908,21 KM |
| 39 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija K | FBIHK6A | 11.274 | 18,8101 | 11.120,72 KM |
| 40 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija L | FBIHK6B | 13.061 | 21,7701 | 12.851,66 KM |
| 41 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija M | FBIHK6C | 10.825 | 18,0417 | 10.559,10 KM |
| 42 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija N | FBIHK6D | 16.543 | 27,5726 | 16.082,56 KM |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|-------------------------|
| 43 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija O | FBIHK6E | 10.672 | 10,4554 | 10.420,72 KM |
| 44 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija P | FBIHK15A | 21.611 | 7,2010 | 21.170,16 KM |
| 45 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija R | FBIHK15B | 20.588 | 6,8624 | 19.949,39 KM |
| 46 | Obveznice Kantona Sarajevo – 4. emisija | KNTSK1A | 600 | 7,4534 | 598.208,32 KM |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | 981.423,00 KM |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | |
| 47 | Grad Banja Luka – obveznice 3. emisija | BLKI-O-C | 1.000 | 0,8333 | 100.263,72 KM |
| 48 | Republika Srpska 2% 16/04/25 | RSBD-O19 | 50 | 0,0347 | 48.077,37 KM |
| 49 | Republika Srpska 3,20% 10/06/25 | RSBD-O20 | 50 | 0,2000 | 50.276,04 KM |
| 50 | Republika Srpska 4% 03/08/21 | RSBD-O-S | 400 | 1,0000 | 400.016,88 KM |
| 51 | Republika Srpska - stara devizna štednja 8 | RSDS-O-H | 57.921 | 0,1278 | 35.082,33 KM |
| 52 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | RSRS-O-D | 252.523 | 0,7015 | 92.696,87 KM |
| 53 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | RSRS-O-E | 226.794 | 0,7793 | 105.054,25 KM |
| 54 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 | RSRS-O-F | 381.280 | 0,6876 | 176.336,00 KM |
| 55 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 | RSRS-O-G | 32.005 | 0,1467 | 15.800,29 KM |
| 56 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 | RSRS-O-H | 69.236 | 0,2536 | 40.879,74 KM |
| 57 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 | RSRS-O-I | 87.745 | 0,2726 | 60.372,26 KM |
| 58 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 | RSRS-O-J | 63.011 | 0,2648 | 49.469,92 KM |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | 1.174.325,67 KM |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 59 | Raiffeisen Euro BOND | - | 1.987 | 0,3024 | 400.611,67 KM |
| 60 | Lilium GLOBAL | - | 603.948 | 17,2955 | 1.111.203,35 KM |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | 1.511.815,02 KM |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | |
| 61 | Erste Adriatic Bond | - | 774 | 0,0446 | 199.660,31 KM |
| 62 | InterCapital Bond | - | 798 | 0,2338 | 392.424,98 KM |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 592.085,29 KM |
| UKUPNO ULAGANJA | | | | | 18.366.092,34 KM |
| Gotovina i ekvivalenti gotovine | | | | | 1.272.901,39 KM |
| Potraživanja | | | | | 109.612,44 KM |
| UKUPNA IMOVINA | | | | | 19.748.606,17 KM |
| Obaveze | | | | | 207.216,12 KM |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE | | | | | 19.541.390,05 KM |

U odnosu na 31.12.2019. godine portfolio Fonda ne sadrži pozicije: dionice Pozavarovalnica Sava d.d. Ljubljana, obveznice Agramnekretnine d.d. Mostar i obveznice FBiH ratna potraživanja serija B oznake FBIHK1B. Nove pozicije u portfoliju Fonda su: dionice Petrol d.d. Ljubljana i Podravka d.d. Koprivnica, te obveznice Grad Banja Luka – 3. emisija i obveznice Republike Srpske oznake RSRS-O19 i RSRS-O20.

Na dan 31.12.2020. godine, najveći iznos ulaganja Fonda odnosi se na dionice i to 14,11 miliona KM ili 71,43% od ukupne imovine Fonda. Obveznice čine 2,16 miliona KM ili 10,92%, ulaganje u udjele drugih fondova 2,10 miliona KM odnosno 10,65%, a gotovina i potraživanja iznose 1,38 miliona KM odnosno 7,00% od ukupne imovine Fonda. Na dan 31.12.2020. godine, 88% ulaganja Fonda vrednuje se po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, dok je 12% ulaganja vrednovano po amortizacionom trošku. 9% ulaganja vrednuje se po procijenjenoj cijeni, odnosno čini neaktivnu komponentu, u skladu sa kriterijem aktivnog trgovanja, a prema Pravilniku o obračunu neto vrijednosti imovine Fonda.



3. REZULTATI POSLOVANJA FONDA ZA 2020. GODINU

Bilans uspjeha

| BILANS USPJEHA | | |
|---|---------------|------------------|
| POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina |
| A. REALIZIRANI PRIHODI I RASHODI | | |
| I - Poslovni prihodi | 628.046 | 722.026 |
| 1. Prihodi od dividendi | 516.572 | 553.953 |
| 2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospelja | 111.474 | 168.073 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | | |
| II - Realizirana dobit | 23.122 | 59.458 |
| 1. Realizirani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 23.122 | 59.454 |
| 2. Realizirani dobiti po osnovu kursnih razlika | 0 | 4 |
| 3. Ostali realizirani dobiti | | |
| III - Poslovni rashodi | 698.850 | 736.392 |
| 1. Naknada društvu za upravljanje | 500.776 | 526.583 |
| 2. Troškovi kupnje i prodaje ulaganja | 1.634 | 2.767 |
| 3. Rashod po osnovu kamata | | |
| 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 8.040 | 9.153 |
| 5. Naknada vanjskom revizoru | 7.020 | 7.020 |
| 6. Naknada banci depozitaru | 20.757 | 20.564 |
| 7. Rashodi po osnovu poreza | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 160.623 | 170.305 |
| IV. Realizirani gubitak | 12.690 | 9.755 |
| 1. Realizirani gubici od prodaje vrijednosnih papira | | |
| 2. Realizirani gubitak po osnovu kursnih razlika | 10.321 | 9.626 |
| 3. Realizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | | |
| 4. Ostali realizirani gubici | 2.369 | 129 |
| V - Realizirana dobit i gubitak | | |
| 1. Realizirana dobit | 0 | 35.337 |
| 2. Realizirani gubitak | 60.372 | |
| VI - Finansijski prihodi | | |
| 1. Prihod od kamata | | |
| 2. Ostali finansijski prihodi | | |
| VII - Finansijski rashodi | | |
| 1. Rashodi po osnovu kamata | | |
| 2. Ostali finansijski rashodi | | |
| B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | |
| 1. Realizovana dobit prije oporezivanja | | 35.337 |
| 2. Realizirani gubitak prije oporezivanja | 60.372 | |
| C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | | |
| D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | |
| 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja | | 35.337 |
| 2. Realizirani gubitak poslije oporezivanja | 60.372 | |
| E. NEREALIZIRANI DOBICI I GUBICI | | |
| I - Nerealizirani dobiti | 477.280 | 2.610.922 |
| 1. Nerealizirani dobiti od vrijednosnih papira | 477.280 | 2.610.922 |
| 2. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | | |
| 3. Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | | |
| 4. Nerealizirani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost | | |
| 5. Nerealizirani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova | | |
| 6. Ostali nerealizirani dobiti | | |
| II - Nerealizirani gubici | 2.214.521 | 468.375 |
| 1. Nerealizirani gubici od vrijednosnih papira | 2.214.521 | 468.375 |
| 2. Nerealizirani gubici na sredstvima osim od vrijednosnih papira | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 3. Nerealizirani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | | |
| 4. Nerealizirani gubici po osnovu derivata | | |
| 5. Nerealizirani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | | |
| 6. Ostali nerealizirani gubici | | |
| F. UKUPNI NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) FONDA | | |
| 1. Ukupni nerealizirani dobiti | | 2.142.547 |
| 2. Ukupni nerealizirani gubici | 1.737.241 | |
| G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | |
| 1. Povećanje neto imovine Fonda | | 2.177.884 |
| 2. Smanjenje neto imovine Fonda | 1.797.613 | |

Obrazloženje:

Po bilansu uspjeha Fonda za period 01.01.-31.12.2020. godine ostvaren je realizirani gubitak u iznosu od 60.372 KM. Ostvareni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 628.046 KM, a poslovni rashodi u iznosu od 698.850 KM. Realizirana dobit od transakcija iznosi 23.122 KM, dok realizirani gubici od transakcija iznose 12.690 KM. Najznačajnija stavka u poslovnim rashodima je provizija za upravljanje društvu za upravljanje koja iznosi 2,7% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Bilans stanja

Imovina Fonda na dan 31.12.2020. godine iznosi 19.524.307 KM i to:

| | 2020. | 2019. |
|---|------------|------------|
| gotovina i ekvivalenti gotovine | 1.272.901 | 881.888 |
| ulaganja u vr.papire po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 16.210.344 | 18.074.458 |
| ulaganja u fin. sredstva po amortiziranom trošku | 2.155.749 | 2.449.842 |
| ostala imovina | 109.612 | 145.363 |

Obaveze Fonda iznose 224.299 KM, od toga:

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| obaveze prema Društvu za upravljanje | 47.126 | 52.127 |
| ostale obaveze | 177.173 | 177.615 |

Neto vrijednost imovine Fonda iznosi **19.524.307 KM.**

Obrazloženje:

Po bilansu stanja Fonda na dan 31.12.2020. godine neto vrijednost imovine Fonda iznosi 19.524.307 KM. U odnosu na isti datum prošle godine (21.321.920 KM) vrijednost neto imovine je manja za 8,43%. Struktura ulaganja sastoji se od 88% ulaganja Fonda koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, dok je 12% ulaganja vrjednovano po amortizacionom trošku.

Ostale informacije

Informacije o transakcijama sa povezanim licima su uključene u revizorski izvještaj pod *Izjava o radu s povezanim strankama.*

Direktor: Eldina Dizdarević, s.r.

Izvršni direktor: Dženan Prevljak, s.r.

ZIF „prevent INVEST“ d.d.

Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo

NADZORNI ODBOR

PROGRAM REALIZACIJE INVESTICIONE POLITIKE - STRATEGIJE ULAGANJA

Zatvorenog investicijskog fonda
"prevent INVEST" d.d. Sarajevo za 2021. godinu

Sarajevo, februar 2021. godine

1. Osnov investicione politike

1.1. Investicijski ciljevi Fonda

Investicijska politika Fonda je definisana Investicijskim ciljevima Fonda navedenim u Prospektu (tačka 2.13. Investicijski ciljevi i način ostvarenja ciljeva) i Statutu (član 12.):

„Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok (5-7 godina) kroz ulaganje imovine fonda pretežno u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i inostranih emitenata, odnosno, drugu imovinu u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima vrste imovine u koju je dozvoljeno ulaganje Fonda.

Istovremeno, investicijski cilj Fonda je ostvariti stabilan prinos za svoje ulagače vodeći računa o rizicima ulaganja. Investicijski ciljevi će se ostvariti ulaganjem po različitim privrednim granama bilo u zemlji ili državama članicama Evropske Unije i OECD-a, s ciljem što veće disperzije rizika i ostvarenja tipičnih ili većih prinosa od onih na tržištu kapitala BiH“.

1.2. Ograničenja ulaganja

Sredstva Fonda Društvo može ulagati u skladu sa ograničenjima navedenim u Prospektu (tačka 2.14. *Vrsta imovine u koju je Fondu dozvoljeno ulaganje*) i Statutu (član 13. *Ulaganja sredstava Fonda* i član 14. *Ograničenja ulaganja*) te u skladu sa ograničenjima definisanim Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima KVP FBiH: dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire, udjele ili dionice investicijskih fondova, instrumente tržišta novca, novčane depozite i nekretnine.

2. Osnovni kapital Fonda

Zatvoreni investicijski fond «*prevent INVEST*» d.d. Sarajevo” (u daljem tekstu: Fond) je pravni sljednik Investicionog fonda “*prevent INVEST*”.



Osnovni kapital Fonda iznosi 79.766.598,15 KM i podjeljen je na 2.021.967 dionica nominalne vrijednosti 39,45.

3. Portfolio Fonda

Na dan 31.12.2020. portfolio ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. se sastoji od 62 pozicije:

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Ukupna vrijednost ulaganja |
|--|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 1 | ASA Osiguranje d.d. Sarajevo | ASAOR | 8.000 | 13,3333 | 1.008.640,00 |
| 2 | BAGS Energotehnika d.d. Vogošća | BAGSR | 134.025 | 8,5089 | 387.332,25 |
| 3 | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 234.764 | 0,3700 | 2.061.227,92 |
| 4 | Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 38.998 | 0,4537 | 681.685,04 |
| 5 | Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo | BSRSRK2 | 204 | 1,0941 | 171.986,28 |
| 6 | Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 1.010.728 | 5,7240 | 414.398,48 |
| 7 | GP Put d.d. Sarajevo | GPUTR | 427 | 0,0254 | 0,00 |
| 8 | Hercegovina Auto d.d. Mostar | HERAR | 38.276 | 24,9032 | 0,00 |
| 9 | Hoteli Ilidža d.d. Ilidža | HTILRK2 | 19.245 | 4,8828 | 884.361,64 |
| 10 | JP HT d.d. Mostar | HTKMR | 7.322 | 0,0232 | 35.145,60 |
| 11 | ASA Banka d.d. Sarajevo | IKBZRK2 | 75.476 | 11,4584 | 2.792.612,00 |
| 12 | JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar | JPEMR | 3.420 | 0,0465 | 82.114,20 |
| 13 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | JPESR | 200.537 | 0,6365 | 1.885.047,80 |
| 14 | Prevoz radnika Kreka d.d. Tuzla | PRAKRK3 | 2.341 | 1,0318 | 11.072,93 |
| 15 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo | SOSOR | 7.409 | 0,1599 | 118.544,00 |
| 16 | Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj | TCMKR | 2.138 | 0,0226 | 55.588,00 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH | | | | | 10.589.756,14 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | |
| 17 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | TLKM-R-A | 2.630.017 | 0,5352 | 2.603.716,83 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS | | | | | 2.603.716,83 |
| Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | |
| 18 | AD Plastik d.d. | ADPL | 2.827 | 0,0673 | 117.235,69 |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | ARNT | 1.673 | 0,0326 | 146.571,53 |
| 20 | Atlantic Grupa d.d. | ATGR | 200 | 0,0060 | 69.462,00 |
| 21 | Bayer AG | BAYN | 500 | 0,0001 | 47.090,00 |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW | 400 | 0,0001 | 56.508,00 |
| 23 | Daimler AG | DAI | 395 | 0,0000 | 44.646,85 |
| 24 | Ledo d.d. | LEDO | 100 | 0,0319 | 0,00 |
| 25 | Petrol d.d. | PETG | 80 | 0,0038 | 50.852,00 |
| 26 | Podravka d.d. | PODR | 800 | 0,0112 | 100.568,00 |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | RIVP | 14.000 | 0,0111 | 107.380,00 |
| 28 | Banco Santander SA | SAN | 3.467 | 0,0000 | 17.196,32 |
| 29 | Telefonica SA | TEF | 6.000 | 0,0001 | 38.100,00 |
| 30 | Zavarovalnica Triglav d.d. | ZVTG | 2.000 | 0,0088 | 117.360,00 |
| Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 912.970,39 |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 31 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija C | FBIHK1C | 58.944 | 0,1685 | 58.697,28 |
| 32 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija D | FBIHK1D | 26.762 | 0,0765 | 26.346,46 |
| 33 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija E | FBIHK1E | 100.367 | 0,2856 | 99.920,38 |
| 34 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija F | FBIHK2A | 7.875 | 1,3141 | 7.863,32 |
| 35 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija G | FBIHK2B | 8.404 | 1,4021 | 8.350,72 |
| 36 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija H | FBIHK2C | 28.338 | 4,7256 | 27.897,05 |
| 37 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija I | FBIHK2D | 41.954 | 6,9939 | 41.076,95 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|----------------------|
| 38 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija J | FBIHK2E | 11.222 | 1,1200 | 10.908,21 |
| 39 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija K | FBIHK6A | 11.274 | 18,8101 | 11.120,72 |
| 40 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija L | FBIHK6B | 13.061 | 21,7701 | 12.851,66 |
| 41 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija M | FBIHK6C | 10.825 | 18,0417 | 10.559,10 |
| 42 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija N | FBIHK6D | 16.543 | 27,5726 | 16.082,56 |
| 43 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija O | FBIHK6E | 10.672 | 10,4554 | 10.420,72 |
| 44 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija P | FBIHK15A | 21.611 | 7,2010 | 21.170,16 |
| 45 | FBiH obveznice ratna potraživanja serija R | FBIHK15B | 20.588 | 6,8624 | 19.949,39 |
| 46 | Obveznice Kantona Sarajevo – 4. emisija | KNTSK1A | 600 | 7,4534 | 598.208,32 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH | | | | | 981.423,00 |
| Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | |
| 47 | Grad Banja Luka – obveznice 3. emisija | BLKI-O-C | 1.000 | 0,8333 | 100.263,72 |
| 48 | Republika Srpska 2% 16/04/25 | RSBD-019 | 50 | 0,0347 | 48.077,37 |
| 49 | Republika Srpska 3,20% 10/06/25 | RSBD-020 | 50 | 0,2000 | 50.276,04 |
| 50 | Republika Srpska 4% 03/08/21 | RSBD-O-S | 400 | 1,0000 | 400.016,88 |
| 51 | Republika Srpska - stara devizna štednja 8 | RSDS-O-H | 57.921 | 0,1278 | 35.082,33 |
| 52 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 | RSRS-O-D | 252.523 | 0,7015 | 92.696,87 |
| 53 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 | RSRS-O-E | 226.794 | 0,7793 | 105.054,25 |
| 54 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 6 | RSRS-O-F | 381.280 | 0,6876 | 176.336,00 |
| 55 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 7 | RSRS-O-G | 32.005 | 0,1467 | 15.800,29 |
| 56 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 8 | RSRS-O-H | 69.236 | 0,2536 | 40.879,74 |
| 57 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 9 | RSRS-O-I | 87.745 | 0,2726 | 60.372,26 |
| 58 | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 | RSRS-O-J | 63.011 | 0,2648 | 49.469,92 |
| Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS | | | | | 1.174.325,67 |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | |
| 59 | Raiffeisen Euro BOND | - | 1.987 | 0,3024 | 400.611,67 |
| 60 | Lilium GLOBAL | - | 603.948 | 17,2955 | 1.111.203,35 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH | | | | | 1.511.815,02 |
| Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | |
| 61 | Erste Adriatic Bond | - | 774 | 0,0446 | 199.660,31 |
| 62 | InterCapital Bond | - | 798 | 0,2338 | 392.424,98 |
| Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu | | | | | 592.085,29 |
| UKUPNO ULAGANJA | | | | | 18.366.092,34 |
| Gotovina i ekvivalenti gotovine | | | | | 1.272.901,39 |
| Potraživanja | | | | | 109.612,44 |
| UKUPNA IMOVINA | | | | | 19.748.606,17 |
| Obaveze | | | | | 207.216,12 |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE | | | | | 19.541.390,05 |



4. Realizacija investicione politike – strategije ulaganja u 2021. godini

4.1. Situacija na tržištu kapitala u zemlji i inostranstvu u 2020. godinu i prognoze za 2021. godinu

A. Svjetska ekonomija

2020. godine se će ostati zabilježena kao jedna od najviše nepredvidljivijih godina u istoriji finansija. Također bila je to godina u kojoj su se sve objavljene ekonomske prognoze pokazale kao potpuno netačne zbog samo jednog događaja koji je u potpunosti promjenio ekonomsku realnost svijeta i uticao na svakodnevni život svih stanovnika na ovoj planeti. Pandemija virusa COVID-19 se pojavila kao svojevrsni vanjski šok za svjetski ekonomski sistem i predstavlja prvu recesiju koju niko nije predvidio, odnosno prva recesija koja nije direktno izazvana posljedicama aktivnosti učesnika ekonomskog sistema.

2020. godine za svjetska finansijska tržišta počela je dosta dobro. Nakon izuzetnih rezultata ostvarenih tokom 2019. godine (S&P 500 je ostvario rast od preko 30%), u prvim sedmicama 2020. činilo se da tržišta nastavljaju sa trendom iz prethodne godine. USA ekonomija je upravo završila prvu istorijsku dekadu bez recesije od američkog građanskog rata, te je izgledalo da će najduži „bull market“ u istoriji nastaviti s obzirom da je S&P 500 porastao za preko 3%.


Istovremeno 10. januara Kina objavljuje da je 59 osoba u gradu Wuhan, pokrajina Huwei zaraženo nepoznatim sojem novog korona virusom koji se, prema riječima WHO-a i kineskih vlasti, ne prenosi lagano sa čovjeka na čovjeka te samim time ne predstavlja razlog za zabrinutost. Do kraja mjeseca broj zaraženih je počeo snažno da raste, te su se slučajevi zaraze pojavili širom Azije tako da su i finansijska tržišta počela da obraćaju pažnju.

Početak februara postalo je jasno da se SARS-CoV-2 virus koji izaziva COVID-19 rapidno širi i predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi s obzirom na povećanje broja zaraženih u Kini i pojave novih slučajeva u susjednim zemljama. Veoma brzo Kina uvodi drakonske mjere za kontrolu širenja zaraze ograničavajući slobodu kretanja za veliki broj ljudi u pogođenim regijama što je za rezultat imalo nezabilježene posljedice na ekonomsku aktivnost i mobilnost radne snage. Gradovi sa milionskom populacijom su stavljeni u karantenu dok su fabrike i luke širom zemlje zatvarane. Naravno, azijske berze su odmah reagovale snažnim korekcijama vrijednosti. Za to vrijeme ostatak svijeta još uvijek nije poduzimao značajnije mjere s obzirom da se smatralo da je situacija i dalje pod kontrolom te da će ekonomski efekti, kao kod izbijanja epidemije SARS-a, uglavnom biti ograničeni na Kinu i susjedne zemlje, odnosno da će se situacija ubrzo staviti pod kontrolu.

Međutim, situacija se veoma brzo promjenila kada su se novi slučajevi zaraze počeli javljati van Azije. U par sedmica došlo je do eskalacije broja zaraženih slučajeva, prvo u Iranu, a onda i u Italiji. U Italiji kao u Kini dolazi do zatvaranja čitavih gradova i oblasti, otkazivanja svih javnih događanja u cilju suzbijanja daljeg širenja zaraze. U roku od par sedmica lokalizovana epidemija prerasla je u opasnu pandemiju koja se ubrzano širila svijetom primoravajući vlade širom svijeta na izuzetno oštre mjere lockdown-a uključujući zabrane kretanja, zatvaranje škola, fabrika i trgovina, te prestanka svih saobraćajnih komunikacija između država, regija i gradova.

Kao posljedica uvođenja navedenih mjera cijene na svjetskim finansijskim tržištima su naglo pale ostvarivši istorijski nezabilježenu brzinu pada vrijednosti tržišnih indeksa u samo par dana trgovanja. U periodu između

19. februara i 23. marta S&P 500 je pao za rekordnih 34%, dok je samo u zadnjoj sedmici februara S&P je pao za 12%. Indeksi drugih država koje su također pogođene virusom zabilježile su i još gori pad. Italijanski FTSE MiB pao je 43% a Brazilski Bovespa 45%. Najgore su prošle dionice avio prevoznika i turističkih kompanija koje su pretrpile najgori pad od terorističkih napada 9.11. Istovremeno cijene US obveznica su naglo porasle dok su investitori bježali u sigurnost.



Početkom marta postalo je evidentno da će pandemija imati ogroman uticaj na globalnu ekonomiju. Zabrinutost je rasla dok se sve veći broj proizvodnih djelatnosti zatvarao, a poslovni subjekti, koji su to bili u mogućnosti, užurbano organizovali rad od kuće za svoje radnike. Po prvi put u istoriji U.S. investicijske banke su gotovo sve radnike poslali kući odakle su nastavili sa svojim poslovima na finansijskim tržištima stvarajući ogroman pritisak na online infrastrukturu koja je morala izdržati iznenadno povećanje obima online trgovanja.


Iako su vodeće centralne banke pokušale brzim potezima da suzbiju paniku koja se javljala na finansijskim tržištima napor se pokazao uzaludnim. Primjera radi, iznenadna odluka američkog FED-a da nenajavljeno obori kamatnu stopu, umjesto da izazove snažni rast cijena dionica, kao što je to oduvijek bio slučaj, postigla je sasvim suprotan efekat. Cijene dionica su ostale na niskom nivou, dok su cijene 10 godišnjih državnih obveznica snažno porasle obarajući prinose ispod 1% po prvi put u istoriji.

Iznenadno zaustavljanje svjetske ekonomije prouzrokovalo je ogromne prekide u globalnoj potražnji za robama kao i totalne prekide u distribuciji potrebnih sirovina za dalju proizvodnju. Kao posljedica toga cijene sirovina a naročito nafte su naglo pale. Traženi povrati na visokoprinosne obveznice američkih naftnih kompanija porasle su za preko 2.000 baznih poena signalizirajući veliku vjerovatnoću bankrota za skoro 40% kompanija u sastavu te industrije. 9. marta cijena nafte je pala za 30% u samo par sekundi (po prvi put nakon Zaljevskog rata), nakon što je informacija o naftnom cjenovnom ratu između Saudijske Arabije i Rusije dospjela u medije. Prinosi na državne obveznice UK-a su po prvi put u istoriji pale ispod nule dok su sve dionice povezane sa naftnom industrijom zabilježile ogromni pad vrijednosti. Indeks S&P 500 je ostvario najveći pad od finansijske krize 2008. godine zabilježivši korekciju od 7,6%, te su se po prvi put nakon 1997. aktivirala automatska prekidanja trgovine na NYSE u cilju tzv „hlađenja“ tržišta kako bi se zaustavio intezitet pada cijena.

Prema riječima analitičara Deutche Bank-e „Tržišta su počela da procesiraju mogućnost izbijanja globalne recesije što je prouzrokovalo opšti pad cijene vrijednosnih papira“.

12. marta FED donosi odluku o ubacivanju milijardi dolara u USA ekonomiju dok je EU pripremala set ekonomskih mjera koje su za cilj imale smirivanje tržišta. Istovremeno vlada USA donosi odluku o zabrani letova iz Europe na američko tlo. S&P 500 indeks prolazi kroz najgori dan od tržišnog pada na Crni ponedjeljak 1987. godine.

15. marta FED donosi odluku o obaranju kamatnih stopa na nulu te kupovine obveznica na otvorenom tržištu, a dva dana kasnije donosi se odluka da FED na tržištu počne kupovinu korporativnih obveznica, po prvi put nakon finansijske krize 2008. godine.



24. marta američki kongres donosi odluku o usvajanju masivnog stimulativnog paketa pomoći za ublažavanje posljedica pandemije, finansijske pomoći i pružanja ekonomske sigurnosti tzv. CARES zakon (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act).

Kao rezultat cijene dionica zaustavljaju pad i naglo počinju sa rastom koji se nastavlja i u narednim danima dok FED donosi dodatne mjere za stimulisanje privrede.

9. aprila FED u skladu sa CARES zakonom, objavljuje početak programa podrške u ukupnom iznosu od 2,3 milijarde korištenjem 11 kriznih programa u nastojanju da obezbjedi finansijska sredstva za kreditiranje na svim tržištima od općinskih obveznica do obveznica malih kompanija efektivno objavljujući tržištima da su centralne banke razvijenih zemalja spremne da iskoriste svu svoju snagu, sa svim instrumentima koji su im na raspolaganju, u „davanju apsolutne podrške tržištu“.

Kao što je iznenadni pandemijski šok naglo oborio tržišta u cijelom svijetu, jaka finansijska podrška centralnih banaka naglo je podigla cijene finansijskih instrumenata širom svijeta. Indeks S&P 500 je ostvario rast od 12,5% što je najviši rast u jednom mjesecu još od 1987. godine, dok su istovremeno obveznice investicijskog rejtinga porasle za 5,7% (što je najviši rast od 2008. godine).


U međuvremenu kao posljedica pada ekonomske aktivnosti u EU i USA došlo je do totalnog kolapsa potražnje za naftom što je rezultiralo da su majski futures ugovori dostigli vrijednost od -37,63\$ za barel. S obzirom da nije bilo zainteresovanih kupaca za fizičko preuzimanje nafte proizvođači su plaćali za preuzimanje viškova kako se proizvodnja ne bi zaustavljala što bi za te proizvođače podrazumjevalo izuzetno visoke troškove. Sav raspoloživi prostor za skladištenje je bio popunjen te je uz fiksnu ponudu i gotovo nikakvu potražnju cijena mogla samo da ide prema dole.



Source: Bloomberg


April 21: US oil price turns negative for the first time

West Texas Intermediate \$ per barrel



Source: Refinitiv
© FT

Istovremeno dok je Evropa bila u potpunom lockdown-u a USA prolazila kroz prvi val pandemije, Kina je već uspostavila kontrolu nad daljem širenjem zaraze i otpočela sa restartovanjem svoje privrede te je PMI indeks kineske ekonomije već krajem marta dostigao vrijednost koju je imao prije izbijanja pandemije, a što pokazuje izuzetnu geografsku fragmentiranost ekonomskog uticaja pandemije.




Source: Bloomberg


U međuvremenu zahvaljujući ogromnoj finansijskog podršci centralnih banaka, prvenstveno FED-a i ECB, tržišta vrijednosnih papira su nastavila sa snažnim rastom.

Tokom maja 2020. Angela Merkel i Emmanuel Macron predlažu prvi nacrt za formiranje EU Recovery fonda u vrijednosti od 750 milijardi eura što predstavlja jedan od istorijskih momenata za EU. Naime po prvi put od kreiranja bloka pokrenuta je inicijativa za mehanizam finansijske redistribucije među članovima. EU je uvijek bila monetarna unija ali ovo je prvi put da blok uvodi finansijsku politiku svojim članicama u cilju pomaganja njihovim ekonomijama. Navedeni prijedlog omogućava emitovanje EU duga, pri čemu bi se prikupljena sredstva koristila za pomaganje najslabijim članicama bloka, čime bi se efektivno smanjio rizik da bi pojedine članice morale napustiti monetarnu uniju zbog prevelike zaduženosti.

Svi navedeni programi podrške vlada razvijenih zemalja doveli su do toga da su do polovine juna cijene na USA tržištu porasle na nivo koje su imale prije izbijanja pandemije.



Do kraja juna US dionice su ostvarile najveći kvartalni rast od 1998. godine, kineske dionice su ostvarile najveći nivo u prethodnih pet godina dok je Nasdaq postigao istorijski najveću vrijednost. Treba napomenuti da je navedeni rast bio selektivan, pošto su najviše porasle tehnološke kompanije dok su dionice avio, turističkih, naftnih kompanija ostvarile ograničeni rast. Interesantno je da su svega 4 kompanije činile četvrtinu vrijednosti cijelog S&P 500 indeksa (što su pojedini nazivali tzv. oporavkom oblika slova K – pojedine kompanije snažno rastu dok druge ostaju na niskom nivou.).



Dodatnu snagu daljem rastu tržišta krajem ljeta dale su dobre informacije o tome da je proizvedena vakcina sa 90% uspješnosti zaštite od virusa COVID-19.

Napokon su i dionice sektora koji su najviše pogođeni pandemijom počele sa snažnim oporavkom dok su cijene pojedinih tech kompanija koje su bile najtraženije tokom pandemije osjetile laganu korekciju.

Novembar je bio najbolji mjesec za veliki broj tržišnih indeksa širom svijeta. Dow Jones je prošao vrijednost od 30.000 prvi put u istoriji dok je Japanski Nikkei dostigao najviši nivo još od 1991. godine. Bio je to najuspješniji mjesec ikada zabilježen za MSCI ACWI (+12.2%), Russell 2000 (+18.3%) and the Stoxx Europe 600 (+13.7%). The S&P 500 financials je porastao za +16.8%, a S&P 500 industrial za +15.6% što su najbolji rezultati još od 2009. godine, dok je S&P 500 materials, koji je porastao za +12.2% ostvario najbolji mjesečni povrat ikada zabilježen. Interesantno je također da je u novembru zabilježen najgori odnos između globalnih growth (brzorastuće dionice obično iz tehnološkog sektora) dionica spram globalnih value (dionice stabilnih tradicionalnih firmi sa istorijski pozitivnim novčanim tokovima) dionica od 2008 godine. Growth dionice su ostvarile slabiji rast u odnosu na value za -3.8%.

Ukupna tržišna kapitalizacija globalnog tržišta koja obuhvata individualna tržišta skoro 90 zemalja svijeta dostigla je vrijednost od \$100 triliona po prvi put u istoriji što govori u prilog tome da se uprkos turbulentne godine svjetska ekonomija oporavlja prvenstveno zahvaljujući ogromnoj monetarnoj i fiskalnoj pomoći centralnih banaka širom svijeta koje su reagovale svim raspoloživim sredstvima u vrhuncu krize.

Interesantan je podatak da je uloženih 100\$ u S&P 500 na početku godine u decembru vrijedilo oko 115\$, dok bi 100\$ uloženi u Nasdaq u decembru vrijedilo čak 140 \$. Najnižu vrijednost uloženi 100\$ je imalo 15. marta kada je vrijedilo svega 73,24\$.

Rollercoaster: 2020 was an eventful year for the S&P 500

S&P 500 Indexed to \$100



Source: Google Finance
© FT

S&P 500 se vratio na cijene od februara već u augustu ove godine što predstavlja najbrže ispravljenju tržišnu recesiju ikada zabilježenu. Trebalo je svega 181 dan da indeks sa februariskog nivoa izgubi 34% vrijednosti u martu i vrati sa na isti nivo u augustu što govori o izuzetnoj volatilnosti i nepredvidivosti tržišta tokom ove godine. Naravno, nije bilo moguće predvidjeti pandemiju i efekat koji će ista imati na finansijska tržišta svijeta, ali mislimo da je još teže bilo predvidjeti izuzetnu uspješnost u u oporavku tržišta dok je najveći dio svijeta i

dalje u lockdown-u zbog pandemije, dok su milioni ljudi u razvijenim svijetu i dalje bez posla (u US 10,7 miliona), preko 100 miliona ljudi je do sada zaraženo a broj smrtnih slučajeva je prešao cifru od 2 miliona.


Očekivanja za naredni period

Podrška centralnih banaka i vlada svijeta pomogle su da svjetska ekonomija prođe kroz najgori period tokom pandemije virusa COVID-19. Dobre vijesti o uspješnosti vakcine i početak sveobuhvatnog procesa vakcinacije daju nadu da će se tokom 2021. godine virus staviti pod kontrolu što bi ubrzalo proces vraćanja stvari u normalu u mjesecima koji slijede.

Međutim, za očekivati je da će se ekonomske posljedice osjetiti i u narednom periodu. Izuzetna količina duga koje su svjetske vlade i kompanije preuzele na sebe tokom pandemije definitivno će rezultirati prolongiranjem perioda niskih kamatnih stopa, te nastavkom kupovine vrijednosnica od strane centralnih banaka zapadnih zemalja (prvenstveno od strane FED-a i ECB-a).

Posmatrajući globalno, države su emitovale trilione duga za pokrivanje neplaniranih budžetskih odliva zbog podrške radnicima i firmama koje su se našli u problemima zbog pandemije. Pojedine države su čak direktno dijelile novac svojim stanovnicima u cilju ublažavanja posljedica nezaposlenosti i podrške agregatnoj potražnji (čak 75% osoba koje su ostale bez posla u USA primili su naknadu za nezaposlenost veću od ostvarene plate u mjesecima prije otkaza).

Exhibit 1: Unprecedented monetary and fiscal coordination has supported activity
Government budget deficits and central bank government bond purchases
% of nominal GDP, 2020 estimate



Source: Bank of England, Bank of Japan, Bloomberg, European Central Bank, IMF, US Federal Reserve, J.P. Morgan Asset Management. Budget deficits as % of GDP are forecasts for 2020 from Bloomberg contributor composite. Central bank government bond purchases are J.P. Morgan Asset Management forecasts for 2020. Data as of 17 November 2020.

Interesantno je da i pored nezabilježenog pada ekonomske aktivnosti u toku 2020. godine registrovana nezaposlenost u decembru u EU regiji je umjereno uvećana, dok se u USA značajno smanjila. Također, korporativna nesolventnost je na znatno nižem nivou već što se to inicijalno previđalo. Ovo definitivno predstavlja dobre vijesti, međutim i dalje ostaje mogućnost da se negativni efekti izuzetno kompleksne ekonomske situacije značajnije osjete i tokom 2021. godine. S obzirom na neizvjesnost koji prati dalji tok kretanja pandemije, te veliki broj faktora koji su povezani sa kontrolom iste a koji mogu znatno uticati na dalje kretanje svjetske ekonomije, rano je iznositi zaključke da je situacija stavljena pod kontrolu.

Exhibit 2: Relatively few corporate bankruptcies suggest policy support is working
 UK and US company bankruptcies
 Number of companies per quarter



Source: Administrative Office of the United States Courts, Refinitiv Datastream, UK Insolvency Service, J.P. Morgan Asset Management. Periods of "recession" are defined using US National Bureau of Economic Research (NBER) business cycle dates. Data as of 17 November 2020.

Za očekivati je da će ekonomska aktivnost u razvijenim zemljama ostati na smanjenom nivou najmanje tokom prvog kvartala iduće godine a moguće i tokom cijelog prvog polugodišta. U drugom polugodištu se očekuje značajniji rast ekonomske aktivnosti, jer je planirano vakcinisanja većeg broja ljudi što bi trebalo da normalizuje situaciju u navedenim zemljama. Naravno, bilo kakav poremećaj u planiranom obimu vakcinacije bi se negativno odrazio na oporavak svjetske ekonomije. Određenu zabrinutost izazivaju informacije da su već prisutna kašnjenja u broju planiranih vakcinisanja svjetske populacije, geografskoj disproporciji programa (u korist razvijenih zemalja), te nagovještaja prvih problema u proizvodnji i distribuciji dovoljnog broja doza.

Zabrinutost izaziva i veliki stepen angažirane državne pomoći koji sa sobom nosi posljedice po realnu ekonomiju. Prema analizi Instituta za međunarodne finansije državni dug USA je tokom prošle godine povećan za 8,4 triliona \$, dok je korporacijski dug, ne uključujući finansijski sektor, porastao za 6 triliona \$. Ovaj stepen zaduženosti predstavlja potencijalni problem koji bi u slučaju rasta kamatnih stopa ugrozio novčane tokove velikog broja kompanija u USA, te očekivano, doveo do rasta broja firmi koje nisu u stanju da vraćaju svoje dugove. Kao rezultat trenutnog stanja sve je veći broj tzv. zombi kompanija koje opstaju isključivo kao rezultat neprirodno niskih kamatnih stopa u proteklom periodu. Upravo iz razloga što bi rast kamatnih stopa izazvao ozbiljne posljedice za veliki broj kompanija (naročito iz SME segmenta) u narednoj godine se ne očekuje rast istih. Trenutni stav FED-a kao i ECB-a je da oporavak ekonomije još uvijek nije na nivou koji osigurava dugoročnu stabilnost, te da ta činjenica (zajedno sa nepostojanjem inflatornih kretanja u realnoj ekonomiji) opravdava dalji nastavak stimulativnih mjera tokom 2021. godine.

Jedna od stvari koja bi tokom 2021. godine mogla da ozbiljnije utiče na investicijske portelje je i jačanje ESG faktora (ekološko, društveno, korporativno) prilikom donošenja investicijskih odluka. Izbor Joe Bidena za američkog predsjednika prognozira veći naglasak na ekološke probleme te je za očekivati povećano angažovanje regulatora ali investicijske javnosti na privatne i javne korporacije u traženju rješenja za procese klimatskih promjena. Za očekivati je da će se narativ u 2021. promjeniti u skladu sa novim okolnostima koje vakcinacija donosi. Na dan kada su objavljene informacije o uspješnosti vakcine, dionice kompanija iz industrija koje su najviše pogođene pandemijom su porasle širom svijeta. Također u poređenju sa tzv. growth dionicama, value dionice su postigle najbolji relativni odnos gledano istorijski.

Jedno od glavnih investicijskih pitanja za 2021. godinu (pored stavljanja pandemije pod kontrolu) je i sa kolikom sigurnošću možemo očekivati da će se ova promjena u investicijskim preferencijama ulagača zadržati u dužem vremenskom periodu.

TABLE 1.1 Real GDP¹
(Percent change from previous year)

| | 2018 | 2019 | 2020e | 2021f | 2022f | Percentage point differences from June 2020 projections | |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|---|-------------|
| | | | | | | 2020e | 2021f |
| World | 3.0 | 2.3 | -4.3 | 4.0 | 3.8 | 0.9 | -0.2 |
| Advanced economies | 2.2 | 1.6 | -5.4 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | -0.6 |
| United States | 3.0 | 2.2 | -3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | -0.5 |
| Euro area | 1.9 | 1.3 | -7.4 | 3.6 | 4.0 | 1.7 | -0.9 |
| Japan | 0.6 | 0.3 | -5.3 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.0 |
| Emerging market and developing economies | 4.3 | 3.6 | -2.6 | 5.0 | 4.2 | -0.1 | 0.4 |
| EMDEs excluding China | 3.2 | 2.3 | -5.0 | 3.4 | 3.6 | -0.7 | 0.1 |
| Commodity-exporting EMDEs | 2.0 | 1.6 | -4.8 | 3.0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 |
| Other EMDEs | 5.7 | 4.8 | -1.3 | 6.1 | 4.8 | -0.2 | 0.6 |
| Other EMDEs excluding China | 4.8 | 3.2 | -5.3 | 3.9 | 4.1 | -1.7 | 0.1 |
| East Asia and Pacific | 6.3 | 5.8 | 0.9 | 7.4 | 5.2 | 0.4 | 0.8 |
| China | 6.6 | 6.1 | 2.0 | 7.9 | 5.2 | 1.0 | 1.0 |
| Indonesia | 5.2 | 5.0 | -2.2 | 4.4 | 4.8 | -2.2 | -0.4 |
| Thailand | 4.1 | 2.4 | -6.5 | 4.0 | 4.7 | -1.5 | -0.1 |
| Europe and Central Asia | 3.4 | 2.3 | -2.9 | 3.3 | 3.9 | 1.8 | -0.3 |
| Russian Federation | 2.5 | 1.3 | -4.0 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | -0.1 |
| Turkey | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | -0.5 |
| Poland | 5.4 | 4.5 | -3.4 | 3.5 | 4.3 | 0.8 | 0.7 |
| Latin America and the Caribbean | 1.9 | 1.0 | -6.9 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 0.9 |
| Brazil | 1.8 | 1.4 | -4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 0.8 |
| Mexico | 2.2 | -0.1 | -9.0 | 3.7 | 2.6 | -1.5 | 0.7 |
| Argentina | -2.6 | -2.1 | -10.6 | 4.9 | 1.9 | -3.3 | 2.8 |
| Middle East and North Africa | 0.5 | 0.1 | -5.0 | 2.1 | 3.1 | -0.8 | -0.2 |
| Saudi Arabia | 2.4 | 0.3 | -5.4 | 2.0 | 2.2 | -1.6 | -0.5 |
| Iran, Islamic Rep. ³ | -6.0 | -6.8 | -3.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | -0.6 |
| Egypt, Arab Rep. ² | 5.3 | 5.6 | 3.6 | 2.7 | 5.8 | 0.6 | 0.6 |
| South Asia | 6.5 | 4.4 | -6.7 | 3.3 | 3.8 | -4.0 | 0.5 |
| India ³ | 6.1 | 4.2 | -9.6 | 5.4 | 5.2 | -6.4 | 2.3 |
| Pakistan ² | 5.5 | 1.9 | -1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
| Bangladesh ² | 7.9 | 8.2 | 2.0 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.6 |
| Sub-Saharan Africa | 2.6 | 2.4 | -3.7 | 2.7 | 3.3 | -0.9 | -0.4 |
| Nigeria | 1.9 | 2.2 | -4.1 | 1.1 | 1.8 | -0.9 | -0.6 |
| South Africa | 0.8 | 0.2 | -7.8 | 3.3 | 1.7 | -0.7 | 0.4 |
| Angola | -2.0 | -0.9 | -4.0 | 0.9 | 3.5 | 0.0 | -2.2 |
| Memorandum items: | | | | | | | |
| Real GDP¹ | | | | | | | |
| High-income countries | 2.2 | 1.6 | -5.4 | 3.2 | 3.5 | 1.4 | -0.6 |
| Developing countries | 4.4 | 3.7 | -2.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 0.5 |
| Low-income countries | 4.4 | 4.0 | -0.9 | 3.3 | 5.2 | -0.8 | -0.6 |
| BRICS | 5.4 | 4.7 | -1.1 | 6.1 | 4.5 | 0.6 | 0.8 |
| World (2010 PPP weights) ⁴ | 3.6 | 2.8 | -3.7 | 4.3 | 3.9 | 0.4 | 0.0 |
| World trade volume⁵ | 4.3 | 1.1 | -9.5 | 5.0 | 5.1 | 3.9 | -0.3 |
| Commodity prices⁶ | | | | | | | |
| Oil price | 29.4 | -10.2 | -33.7 | 8.1 | 13.6 | 14.2 | -10.7 |
| Non-energy commodity price index | 1.7 | -4.2 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 8.1 | -0.6 |

Source: Global Economic Prospects, World Bank Group, January 2021.

USA Ekonomija

Prve prijavljene slučajeve zaraze USA je registrovala već u januaru 2020., ali je značajnije povećanje broja slučajeva registrovano tek tokom marta i aprila. Tokom ljeta došlo je do određenog smanjenja broja aktivnih slučajeva, ali su počevši od septembra pa do kraja godine brojevi nastavili sa kontinuiranim rastom. Zbog restriktivnih mjera koje su za cilj imale suzbijanje bržeg širenja zaraze i USA ekonomija je ušla u duboku recesiju te je u novembru 2020. nezaposlenost ostala na i dalje visokih 6,7%, odnosno 10,7 miliona ljudi što je za 4,9 miliona više u odnosu na februar 2020.

Chart 1. Unemployment rate, seasonally adjusted, November 2018 – November 2020





Chart 2. Nonfarm payroll employment over-the-month change, seasonally adjusted, November 2018 – November 2020



Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, December 2020.

Mjere zabrane su još uvijek prisutne i razlikuju se u zavisnosti od federalne države ili geografske lokacije pri čemu je tokom decembra došlo do novih ograničenja u brojnim federalnim državama kao rezultat pogoršanja epidemiološke situacije.

U cilju olakšavanja udara na ekonomiju vlada USA je reagovala sa nizom fiskalnih i monetarnih mjera među kojima se kao najznačajnije ističu:

- Smanjenje FED-ove stope za 150bp tokom marta 2020. na nivo od 0-0.25bp uz naznaku da će se navedeni niski nivo održavati sve dok ne bude sasvim sigurno da se ekonomija oporavila;
- Usvajanje hitnog programa pomoći u borbi protiv pandemije virusa Covid-19 u vrijednosti od 8,3 milijarde dolara (od čega je čak 7.7 milijardi dolara namijenjeno za potrošnju na projekat razvoja vakcine, kupovinu medicinskih potrepština, te pomoći lokalnim zdravstvenim budžetima);
- Ekspanzija programa kupovine vrijednosnih papira na otvorenom tržištu pri čemu je samo u prva dva mjeseca broj papira u bilansi FED-a porastao za više 2 triliona dolara;
- Istovremeno, FED je uspostavio 11 posebnih programa za poboljšanje likvidnosti i kreditne aktivnosti za različite finansijske instrumente, uključujući komercijalne zapise, korporativne i municipalne obveznice. Navedeni programi su do polovine juna pružili preko 150 milijardi dolara potrebne likvidnosti neophodne za nesmetano funkcionisanje finansijskih tržišta i kreditnih plasmana;
- CARES zakon (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) - paket pomoći vrijedan 2,1 trilion dolara koji je obuhvatio direktnu pomoć domaćinstvima i kompanijama. U sklopu navedenog paketa pomoći čak 300 milijardi dolara je direktno dodjeljeno putem jednokratne novčane isplate stanovništvu (pri čemu je najveći broj punoljetnih Amerikanaca dobio 1.200 dolara po osobi, dok su porodice sa djecom dobijale i više). 260 milijardi dolara je namijenjeno za povećanje naknada za nezaposlenost, 350 milijardi dolara je namijenjeno za kreiranje tzv. Paycheck Protection programa sa ciljem pružanja bezpovratnih

sredstava malim kompanijama (kasnije povećano na 669 milijardi dolara), te 500 milijardi dolara za kredite korporacijama i 339.8 milijardi dolara pomoći za organe federalne i lokalne vlasti.

Navedene mjere su dale rezultate prvenstveno na tržištu kapitala te su, kao što smo već spomenuli, uspješno zaustavile pad cijena američkih kompanija, a nakon toga dovele do nezabilježenog oporavka i rasta finansijskih tržišta. Što se tiče cjelokupne ekonomije neosporno je da su navedene mjere potpomogle ekonomsku aktivnost, te spriječile dalje inteziviranje negativnih ekonomskih kretanja.

Međutim uticaj pandemije je i dalje vrlo prisutan, a naročito ako uzmemo u obzir da su mjere za borbu protiv iste i dalje na snazi u velikom broju federalnih država. US Ekonomija je nakon par mjeseci snažnog rasta ponovo zabilježila slabljenje u zadnjem kvartalu 2020. godine te su evidentna slabljenja osobnog prihoda i potrošnje, pad aktivnosti na tržištima nekretnina u novembru i decembru, te ponovni rast broja nezaposlenih.

U međuvremenu USA Kongres je odobrio novi paket pomoći u iznosu od 900 milijardi dolara. Navedeni paket obuhvata produžetak programa naknada za nezaposlenost, dodatne novčana davanja za domaćinstva, te dodatna sredstva za obrazovanje i zdravstvo. Međutim, navedeni iznos može dati snage ekonomiji samo za narednih par mjeseci (i to pod uslovom da program vakcinacije bude išao izuzetno efikasno), te je evidentno da će nakon toga biti potrebna obezbjediti dodatna sredstva za nastavak podrške USA ekonomiji.

Navedena sredstva će morati da obezbjedi nova administracija sa Bidenom na čelu, tako da je nadolazeća administracija već najavila detalje tzv. Američkog plana spasa (American Rescue Plan) u vrijednosti od 1.9 triliona dolara namjenjenog za potporu američkim domaćinstvima i poslovnim subjektima u borbi protiv pandemije dok vakcina ne bude javno dostupna svima. Navedeni plan je prvi od dva prijedloga koje Bidenova administracija želi da usvoji u prvih par mjeseci na vlasti. Drugi program bi trebao da uključuje dugoročne planove za kreiranje radnih mjesta, reformu infrastrukture, borbe protiv klimatskih promjena i sve izraženije rasne nejednakosti.

Većina ekonomista smatra su dodatni ekonomski stimulansi neophodni da bi se sačuvala radna mjesta i spriječilo zatvaranje mnogih kompanija širom USA. Među onima koji dijele ovo mišljenje je i predsjednik FED-a Jerome Powell. Na tu potrebu ukazuje i novi rast broja nezaposlenih, s obzirom da je polovinom januara 2021. godine broj novoregistrovanih Amerikanaca koji po prvi put traže aktiviranje osiguranja zbog nezaposlenosti skočio za 965.000 što je najveći broj od augusta 2020. Također ne ohrabruje ni činjenica da je broj osoba koje su tokom decembra 2020. dobili otkaz porastao za 140.000. Sve ovo navedeno može ukazivati na činjenicu da je oporavak koji su tokom ljeta pokazali finansijski rezultati kompanija u USA zaustavljen ili da je opšte stanje u ekonomiji ponovo krenulo putem pogoršanja.

Što se tiče prognoze za naredni period, Svjetska Banka očekuje da će rast u USA tokom 2021. iznositi 3,5% što je za 0,5% manje u odnosu na inicijalne procjene. U prvom dijelu godine ekonomska aktivnost bi trebala biti slabija zbog novouvedenih restrikcija i ponovne eskalacije broja zaraženih širom USA. Privredna aktivnost bi trebala ojačati u drugoj polovini godine pod uslovom bolje kontrole pandemije COVID-19 potpomognutu širokim stepenom vakcinacije što bi za posljedicu imalo ublažavanje aktivnih mjera te šire otvaranje ekonomije. Za 2022. predviđa se godišnji rast ekonomije od 3,3%

Ekonomija zemalja EU

Zemlje EU su, za razliku od USA, znatno ranije počele sa pripremama za suzbijanje pandemije virusa COVID-19, tako da su već krajem januara pokrenute aktivnosti na repatrijaciji EU građana u matične zemlje, te su određena prva sredstva iz EU budžeta u iznosu od 10 miliona EUR za projekte istraživanja novog virusa. 24. januara Francuska je registrovala prvi slučaj zaraze čime je virus zvanično registrovan na teritoriji EU. 27. januara prvi slučaj je registrovala Njemačka, a 31. januara i Italija. Krajem februara zabilježen je signifikantni rast broja slučajeva u sjevernoj Italiji, te je 13. marta, nakon što je broj zaraženih u Europi premašio zaražene u Kini, WHO zvanično definisala Europu kao jednu od aktivnih kriznih tačaka pandemije virusa COVID-19. Ubrzo su i sve ostale zemlje EU prijavile prve slučajeve, te su do 17. marta sve zemlje članice zabilježile prisustvo zaraze (pri čemu se broj aktivnih slučajeva udvostručavao u periodima od svakih 3 do 4 dana).

Kao posljedica širenja epidemije uvode se zabrane ulaska u zemlje EU ali i zabrana kretanja između država članica, između pojedinih regija, pa čak i potpuno ograničenje kretanja stanovništva van svojih domova (osim strogo neophodnih), tako da je do 18. marta preko 250 miliona ljudi u Europi bilo u u određenom stepenu karantena.

Ekonomske posljedice pandemije virusa COVID-19 osjetile su se odmah stvarajući pritisak na zdravstvene, društvene i ekonomske mogućnosti regiona. Ekonomska aktivnost u Francuskoj, Italiji i Španiji je pretrpila strašan udar, dok su ekonomski šokovi u Njemačkoj (i pojedinim manjim EU ekonomijama) bili blaži ali također izuzetno ozbiljni. Kao rezultat pandemije pokrenuti su izuzetno skupi programi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih istovremenim kolapsom agregatne potražnje, pada međunarodne trgovine i snažnog pada GDP-a. U nastojanju da umanjí efekte koje je pandemija izazvala na zemlje članice EU odmah su poduzete značajne mjere u mobiliziranju EU budžeta i omogućavanju maksimalne fleksibilnosti u podizanju ograničenja na državnu pomoć i budžete zemalja članica.

U martu 2020. Evropska centralna banka je aktivirala Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) za kupovinu državnih i korporativnih obveznica u iznosu od 750 milijardi eura. Ovaj program je za cilj imao je smanjenje rizika na tržištima obveznica eurozone sa ciljem smanjenja kamatne stope na sve, a naročito državne obveznice (u prvom redu u zemljama koje su najteže pogođene pandemijom poput Italije). Kupovinom navedenih obveznica ECB je pomogla zemljama članicama u izdavanju novih pozajmica za plaćanje programa podrške rješavanju krize i zadržavanjem kamatne stope na vrlo niskim nivoima. Navedeni program je potpomognut i sa dodatnih 120 milijardi eura neto povećanja postojećeg programa kupovine imovine (APP). Kupovina je inicijalno predviđena da traje do kraja 2020. godine ali je ECB odmah navela i spremnost za povećavanje obima, strukture djelovanja i trajanje programa ukoliko to bude potrebno.


9 April 2020., aktiviran je paket hitne pomoći u iznosu od 540 milijardi eura namjenjen za podršku opstanaka radnih mjesta, socijalnog statusa radnika i održanju biznisa u zemljama članicama EU.

Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja, te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost posudbe od Evropske centralne banke definisane su na nivou od 0,00%, 0,25 %, odnosno -0,50 %. ECB-a je istovremeno iskazala uvjerenje da će ključne kamatne stope ostati na sadašnjem ili čak i nižem nivou sve dok ekonomija ne pokaže stabilan oporavak ili se ne primjeti snažno približavanje inflacijskih izgleda ka nivou od oko 2% p.a..

S obzirom da je krajem maja bilo evidentno da do tada usvojene mjere nisu dovoljne u suzbijanju recesijskih kretanja u ekonomiji, 21. jula 2020., zemlje članice EU su postigle dogovor o sveobuhvatnom paketu ekonomske pomoći zemljama članicama ukupne vrijednosti 1.824,3 milijarde eura koji uključuje 1.074,3 milijardi eura

vrijedan višegodišnji finansijski okvir (multiannual financial framework - MFF), te dodatnih 750 milijardi eura za zajednički program oporavka pod nazivom Next Generation EU (NGEU). Navedene prijedloge je EU parlament odobrio 18. decembra 2020. Odobrena sredstva trebaju biti glavni instrument programa oporavka u cilju savladavanja ekonomsko-socijalnih posljedica pandemije virusa COVID-19 u narednom periodu. Također, ova sredstva imaju za cilj transformaciju EU ekonomije u aspektu bitnih ekonomskih politika kao što su programi EU u polju klimatskih promjena (European Green Deal), uvođenja sveobuhvatnih programa digitalizacije ekonomije, te generalnog podizanja otpornosti EU ekonomije u narednom periodu.

EU expenditure 2021-2027




Source: EU Recovery plan for Europe, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/>

Uz 540 milijardi eura sredstava koja su odobrena ranije u cilju tzv. hitne sigurnosne mreže (za radnike i kompanije zemalja članica), ukupno raspoloživa sredstva koja EU namjerava iskoristiti za podršku oporavka ekonomije iznose čak 2.364,3 milijardi eura.

750 milijardi eura koji su namjenjeni za program Next Generation, EU planira prikupiti zaduživanjem na finansijskim tržištima, a otplata pozajmljenih sredstava je planirana do 31 decembra 2058. Osnovni dio Next Generation EU programa čine Instrumenti za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility - RRF) ukupne vrijednosti od 672,5 milijardi eura. Od toga, 312,5 milijardi eura će biti dodeljeno u vidu bespovratne pomoći (grantova) državama članicama, dok će 360 milijardi eura biti isplaćeno u vidu zajmova za koje je planirano da budu vraćani zajedničkim snagama država članica do 2058. godine. Čak 70% grantova planirano je da bude dodjeljeno tokom perioda 2021-22, a ostalih 30% do kraja 2023. godine.

Države članice imaju obaveze da pripreme nacionalne planove za oporavak i otpornost za period od 2021. do 2026. godine, s tim da je naglašeno da navedeni programi moraju ići u prilog ostvarivanju ciljeva zelene i digitalne tranzicije.

How much money?



*Figures expressed in 2018 prices. In current prices, the Next Generation EU envelope amounts to €807.1 bn, including €724 bn for the Recovery and Resilience Facility (€338 bn grants, €386 bn loans).

How will the money be used?

Funds disbursed to member states are based on **national recovery and resilience plans**, which include reforms and public investment projects. Plans must:

- align with EU priorities**
boost **growth, job creation** and economic & social **resilience**
- support the green transition**
at least **37%** of resources contribute climate action and environmental sustainability
- reflect country-specific challenges**
in line with **European Semester** country-specific recommendations
- foster digital transformation**
at least **20%** of resources contribute to the EU's digital transition

Source: EU Recovery plan for Europe, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/>

Zaključno sa krajem godine najveći dio vlada u EU je produžio mjere podrške lokalnom tržištu rada do druge polovine 2021. na taj način ublažavajući prisutne efekte ekonomskih poremećaja. Za očekivati je da nakon pada ekonomske aktivnosti tokom zadnjeg kvartala 2020. godine kao rezultat izdašne ekonomske pomoći imamo snažan ekonomski rast tokom prvog kvartala 2021. U prilog navedene tvrdnje ide i činjenica da su pokrenuti sveobuhvatni programi vakcinacije koji treba da se znatno ubrzaju tokom prvog kvartala 2021. godine. Rast privredne aktivnosti će i dalje biti podržan od strane ECB-a koji planira nastaviti sa podrškom na tržištima za državne obveznice uzimajući u obzir da se ne očekuje skori rast inflatornih kretanja.

Sa izlaskom UK iz unije EU je pokrenula proces traženja novih tržišta te je nakon potpisanih trgovinskih sporazuma sa Kanadom i Japanom potpisala i novi sporazum sa Kinom. Glavni cilj je navedenog sporazuma je podrška EU kompanijama za nastupanje na tržištu Kine. Prema izjavama čelnika EU navedeni sporazum stvara konkurentno područje djelovanja za EU kompaniju eliminirajući zahtjev da kompanije iz EU moraju imati kineskog partnera za nastup na domaćem tržištu. Interesantno je spomenuti da su zvaničnici iz dolazeće Bidenove administracije savjetovali EU zvaničnike protiv navedenog sporazuma ali je EU ipak odlučila da isti prihvati.

Prema analizi Svjetske Banke za 2021. je prognozirani rast od 3.6% pod uslovom da se pandemija COVID-19 virusa stavi pod kontrolu te postizanja odgovarajućeg stepena vakcinisanja te rasta eksterne potražnje prvenstveno iz Kine. Tokom 2022. godine prognozira se dodatni rast od 4%.


Kineska ekonomija

Iako je pandemija izvorno krenula iz Kine evidentno je da je kineska vlada vrlo brzo istu stavila pod kontrolu te uspješno spriječila pojavljivanje novih talasa zaraze koji su prisutni u ostatku svijeta. Opšte mišljenje je da je to rezultat izuzetne interne efikasnosti u praćenju zaraženih osoba, masovnom testiranju, kao i robusnosti eksternih državnih granica. Naravno uspješnosti doprinosi i čvrsti državni aparat koji se ne libi narušiti ljudske slobode kako bi se pandemija stavila pod kontrolu. Iako je polovinom februara 760 miliona ljudi širom Kine bilo zatvoreno u svoje kuće kao posljedica uvođenja strogog karantena, već krajem marta Kina je prestala registrovati nove slučajeve zaraze a ekonomija je otpočela sa otvaranjem. Kao rezultat toga kineska ekonomija se izuzetno brzo oporavila i dostigla predpandemijski nivo dok je pandemija u ostatku svijeta tek dobijala na zamahu. U međuvremenu kineska vlada je usvojila novi državni petogodišnji plan koji se nadovezuje na postpandemijski ekonomski oporavak sa snažnim strukturalnim programima koji imaju za cilj preobraziti zemlju iz eksterno orijentisano proizvodne zemlje ka ekonomiji koja je fokusirana na potrošački vođeni, interno generisani, rast. Pri tome treba uzeti u obzir i sazrijevanje domaćeg tržišta kapitala što bi trebalo da omogući da sljedeća dekada bude obilježena kineskom tržišnom dominacijom umjesto američke.

Exhibit 1: China's bounceback has been extraordinary

Real GDP levels

Index level, rebased to 100 at 1Q 2006



Source: BEA, Bloomberg, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, ONS, J.P. Morgan Asset Management. Forecasts are from Bloomberg contributor composite. Data as 17 November 2020.

Međutim jačanje ekonomije dolazi uz određenu cijenu a to je rast ukupne zaduženosti kineske ekonomije. Evidentno je da kineska vlada želi da izbjegne potencijalne finansijske probleme koje pretjerana ekspanzija kredita može izazvati, te u tom pogledu lagano provodi određene mjere za suzbijanje prekomjerne kreditne ekspanzije iako bi to za posljedicu moglo imati i određeni nivo ograničavanja privrednog rasta kineske ekonomije. Treba napomenuti da je zbog efikasnijeg i bržeg suzbijanja pandemije fiskalni i monetarni napor kineske vlade bio znatno manji u odnosu na EU i USA što za rezultat ima da su bilansi kineske centralne banke znatno manje opterećeni, te da su prinosi na kineske obveznice pali znatno manje u odnosu na državne vrijednosne papire zapadnih zemalja.

Strukturalne promjene na lokalnom tržištu obveznica također su bitan faktor u daljem kretanju kineske ekonomije, s obzirom da je privlačnost ulaganja za strane investitore porasla ukidanjem ograničenja za globalne investitore, a što sa druge strane pogoduje povećanoj potražnji za investicijama od strane lokalnih kompanija. Prošlogodišnje otvaranje kineskog renminbi obvezničkog tržišta vrijednog preko 15 triliona dolara rezultiralo je prilivima stranog kapitala s obzirom da prinose od skoro 3% koliko trenutno nude kineske državne obveznice nije moguće ostvariti na zapadnim tržištima. Dodatni motiv je i relativno nizak nivo korelacije koje kineske obveznice imaju sa tržištima obveznica zapadnih zemalja.

Mada je brzo rastući segment domaćih potrošača solidan temelj za dalji rast ekonomije, Kina je trenutno i dalje snažno povezana sa dinamikom globalne trgovine i proizvodnje. To se u prethodnih par godina pokazalo kao i određena slabost za kinesku ekonomiju prvenstveno zbog pokretanja tzv. „trgovinskog rata“ sa USA zbog čega su pojedine kineske firme došle u nepovoljan položaj na tržištu USA. Međutim Kina u narednom periodu planira iskoristiti ovu povezanost kao svoju prednost s obzirom da globalni konzumenti sve više okreću svoju potrošnju sa usluga na proizvode od čega se veliki broj istih u određenom nivou proizvodi na teritoriji Kine.

Ključni dio tog plana podrazumjeva da Kina pokuša da osigura diverzifikaciju tržišta za svoje proizvode te je krajem 2020. godine organizovala potpisivanje novog sporazuma o slobodnoj trgovini (Regional Comprehensive Economic Partnership) koji obuhvata 10 ASEAN zemalja te Kinu, Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zealand. Ovih 15 zemalja obuhvataju skoro trećinu globalnog GDP što bi trebalo da osigura dugoročne izgleda za rast kineske ekonomije. Navedeni sporazum treba da ukloni čak 90% tarifa između zemalja članica pod uslovom da su sve komponente finalnog produkta proizvedene unutar zemalja članica sporazuma. Ova

odredba o porijeklu će za posljedicu imati učvršćivanje distributivnih linija unutar regiona pošto će motivirati kompanije da cjelokupnu proizvodnu liniju lociraju unutar regiona.


Također krajem godine Kina i EU su potpisali investicijski sporazum koji omogućava EU kompanijama širi pristup kineskom tržištu te im daje mogućnost poslovanja u industriji električnih vozila, privatnih zdravstvenih ustanova, ulaganja u nekretnine, marketinga, telekom cloud usluga te avio rezervacija. Također podignute su obaveze formiranja joint venture kompanija kao preduslov za EU kompanije da posluju na teritoriji Kine. Koliki je značaj navedenog sporazuma govori i činjenica da su pripreme za isti trajale čak sedam godina.

Ekonomska prognoza Kine za iduću godinu je dosta pozitivna, ali velika nepoznanica ostaje budućnost odnosa sa USA. Sa dolaskom nove administracije postoji potencijal za promjenu USA politike, ali to sigurno neće ići brzo s obzirom da je Bidenov tim odbacio mogućnost brze promjene odnosa prvenstveno jer su u fokusu nove administracije na početku prvenstveno domaće teme u cilju dobijanja podrške šire USA populacije. S obzirom da Bidenova administracija smatra da bi eventualno ublažavanja stavova spram Kine imalo nepopularan medijski odjek, ne očekuje se brzi zaokret USA politike spram Kine.

Prema prognozi MMF-a rast kineske ekonomije 2021. godine je prognoziran na nivo od 7.9%, a za 2022. godinu na nivou od 5.2%. Iako bi se po prognozama kineska ekonomija tokom 2022. trebala vratiti na nivo prije pandemije, to je ipak 2% ispod prognoze rasta koji je kineska ekonomija imala u periodu prije izbijanja pandemije.

B. Zemlje okruženja

Kao i u ostatak svijeta, izbijanje pandemije virusa COVID-19 gurnuo je ekonomije zemalja okruženja u duboku recesiju. Prema procjenama Svjetske Banke smatra se da je tokom 2020. godine ekonomska aktivnost u regionu smanjena za 4,8%. Glavni uzroci koji su doveli do ovako značajnog smanjenja ekonomske aktivnosti su pad agregatne potražnje (kako domaće tako i inostrane), te poremećaji u lancima opskrbe koji su se desili u prvoj polovini godine kao posljedica strogih mjera suzbijanja pandemije koje su uključivale ograničenja kretanja za najveći dio stanovništva, organizovanje rada od kuće, a ako to nije bilo u mogućnosti, čak i potpuni prestanak rada u pojedinim industrijama. Drugi, snažniji talas pandemije ponovo je izbio u drugoj polovini godine što je dodatno uticalo na ekonomije zemalja regiona. Zbog ograničenja kretanja te primjene mjera socijalne distance turizam je pretrpio značajne posljedice širom regiona a naročito u Hrvatskoj, Albaniji i Crnoj Gori. Također, ovisnost pojedinih zemalja o globalnim lancima snadbjevanja (u smislu tržišta za vlastite proizvode ali i zahtjeva za repromaterijalima) prouzrokovala je značajne probleme za izvozno orijentisane ekonomije a naročito za BiH i Sjevernu Makedoniju u kojima je rast prema analizi Svjetske Banke pao za 3,2 i 4,1%.



Source: National statistical offices and World Bank staff estimates.

Source: National statistical offices and World Bank staff estimates.

U proteklom godinu potrošnja je bila jedna od glavnih faktora koji su stimulisali rast u regionu. Međutim, izbijanje pandemije virusa COVID-19, porast broja nezaposlenih kao posljedica, pad opšteg nivoa plata uz visoki stepen opšte neizvjesnosti, snažno je uticalo na privatnu potrošnju u regiji u mjeri da čak rast državne potrošnje nije bio dovoljan da održi ukupnu potrošnju u pozitivnoj teritoriji. Pad ukupne potrošnje se najviše odrazio na negativni rast u Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.


Pandemija je povećavajući neizvjesnost uticala i na pad investicija privatnog kapitala. Kosovo i Crna Gora su također zabilježile i pad javnih investicija dok su uticaji investicija u izgradnju autoputa u Sjevernoj Makedoniji poništene padom u stranim direktnim ulaganjima koje je ova zemlja zabilježila tokom 2020. godine. Trgovinski bilansi zemalja su zabilježili negativne efekte što je uticalo na nivo ekonomske aktivnosti u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Istovremeno na strani ponude zabilježene su kontrakcije u uslužnim granama privrede. Kako se u prvoj polovini godine smanjivala ekonomska aktivnost, uslužne djelatnosti su kolapsirale tokom niza lockdown-a koji su implementirani u svim zemljama regije Zapadnog Balkana.

Posljedice recesije su se osjetile i na tržištu rada i pored napora pojedinih država da ublaže udare. Prije izbijanja pandemije regija je postigla značajan uspjeh u smanjenju siromaštva i rasta prihoda domaćinstava. Kriza je u dobroj mjeri prekinula navedene napore a u pojedinim slučajevima i pogoršala stanje. Pojedini industrijski sektori su bili prinuđeni ugasiti proizvodnju, linije dostave su smanjine u obimu, putovanja su ograničena i

pojedini radnici su morali ići u izolaciju. U cijeloj regiji gubici su ugrozili opstanak preduzeća i solventnost poslovanja je došla u pitanje. Najviše pogođene u prethodnom periodu su male i srednje kompanije (SME).


Do kraja juna stopa nezaposlenosti u regionu je porasla za 0,5 pp pri čemu je izgubljeno 139.000 radnih mjesta, a više od 300.000 ljudi je gurnuto u siromaštvo. Prema izvještaju Svjetske Banke programi podrške zapošljavanju koje su pojedine zemlje regiona pokrenule u cilju suzbijanja posljedica pandemije u određenoj mjeri su spriječile još veći skok nezaposlenosti, odnosno povećanja siromaštva u populaciji (čak za 50% više). Programi zaštite radnih mjesta su bili obimni i u pravo vrijeme ali je obim podrške varirao od zemlje do zemlje pa su negdje naknadu dobijale samo kompanije koje su morale obustaviti svoje poslovanje (BiH), negdje čiji su prihodi pali za više od 30% (Sjeverna Makedonija) a negdje sve SME kompanije i samostalni obrti (Srbija). Visina pomoći je varirala od €120 to €260 od zemlje do zemlje. Mada je skoro 40% svih privatno zaposlenih na Zapadnom Balkanu bilo pokriveno sa nekom vrstom pomoći, prosječna nezaposlenost u junu 2020. se procjenila na 15,9% što je za 0,5 pp više u odnosu na juni 2019. godine.

Figure 3.3. Employment declined throughout the region.



Source: National statistical offices and World Bank staff estimates.


Figure 3.4. Job losses were highest in tourism and transport.



Source: National statistical offices and World Bank staff estimates.


Međutim, državna reakcija na pandemiju je kreirala značajne finansijske pritiske na budžete, s obzirom da je pad prihoda sa jedne strane, te povećanje troškova sa druge, inteziviralo potrebu za ponovnim uspostavljanjem fiskalnog balansa za zemlje okruženja. Sve zemlje Zapadnog Balkana su najavile značajne ekonomske programe za 2021. godinu te možemo očekivati značajno povećanje deficita u rang od 4 do 10 procenata, a Crna Gora čak i 12 procenata GDP-a zbog jakog udara pandemije na turizam kao bitnu granu privrede. Najavljeni deficiti bi trebali ostati na visokom nivou i tokom 2021. godine dok bi javni dug trebao značajno porasti (blizu 60% u Sjevernoj Makedoniji, 81,3% u Albaniji te čak 97,9% u Crnoj Gori).

Figure 5.1. Fiscal deficits will reach record highs in all Western Balkan countries.



Sources: National statistical offices, Ministries of Finance, and World Bank staff estimates.
Note: North Macedonia data excludes the October budget revision.

Figure 5.2. Governments must spend more despite slumping revenue.



Sources: National statistical offices, Ministries of Finance, and World Bank staff estimates.

Recesija će imati jak uticaj i na javne prihode. Procjena Svjetske Banke je da će zemlje Zapadnog Balkana u prosjeku izgubiti 1,7% procenata GDP-a u padu javnih prihoda. Procjenjuje se da će pad prihoda na godišnjem nivou iznositi više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Također, očekuje se i pad prihoda od PDV-a s obzirom da se pad nominalnog uvoza roba za 2020. godinu procjenjuje na 14,1%. Uz slabljenje prihoda od finalne potrošnje roba, pad prihoda iz oblasti turizma je također uticao na smanjenje prihoda od PDV-a.

Sa druge strane imamo skok u javnoj potrošnji dok zemlje regije troše značajna sredstva na borbu sa pandemijom, ali i koriste fiskalnu politiku u pokušaju da apsorbiraju ekonomske šokove kao posljedice te iste pandemije. Procjenjuje se da će javna potrošnja u regiji tokom 2020. godine porasti u prosjeku za 4,8% GDP-a (od 1,7% GDP-a u sjevernoj Makedoniji do 6,7% GDP-a u Crnoj Gori). Kao posljedica povećanja javne potrošnje sve zemlje regije će imati povećanje javnog i javno garantovanog duga (PPG). Svjetska Banka procjenjuje da će kao posljedica pandemije Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija povećati PPG dug za 10-17%, Srbija za 7%, Kosovo za 6% a BiH 4%. Tokom 2020. godine samo BiH i Srbija nisu dostigli istorijski visoke vrijednosti odnosa PPG duga spram GDP-a.

Figure 5.5. PPG debt will reach a new high in the Western Balkans...





Figure 5.6. ...mostly due to new external debt.



U cilju pronalaženja sredstava potrebnih za finansiranja povećanih budžetskih deficita zemlje regije su iskoristile zaduživanje na međunarodnim tržištima kapitala te je u junu Sjeverna Makedonija emitovala šestogodišnju euroobveznicu u vrijednosti od 700 miliona eura sa kuponskom stopom od 3,675%, Srbija sedmogodišnju euroobveznicu u vrijednosti od 2 milijarde eura sa stopom od 3,125%, a Albanija sedmogodišnju euroobveznicu u vrijednosti od 650 miliona eura uz stopu od 3,65%. Pored individualnog zaduživanja multilateralna pomoć od strane Svjetske Banke, MMF-a i EU je bila izuzetno važna u pokrivanju trenutnih potreba za finansiranjem zemalja regiona. Sve zemlje osim Srbije zatražile su pomoć putem MMF-ovih brzih finansijskih instrumenata (Rapid Financial Instrument) u cilju pokrića trenutnih poremećaja bilanse plaćanja a što im je omogućilo prijavljivanje na program EU makro finansijske pomoći (EU Macro Financial Assistance - MFA) koja je dogovorena za sve zemlje regiona osim za BiH koja i dalje u pregovorima.

Table 5.1. EU, IMF, and WB Support.

| € million, committed | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| | IMF RFI | EU MFA | World Bank |
| Albania | 174 | 180 | 15 |
| Bosnia and Herzegovina | 333 | 250 | 33 |
| Kosovo | 52 | 100 | 75 |
| Montenegro | 74 | 60 | |
| North Macedonia | 176.7 | 160 | 140 |
| Total | 810 | 750 | 263 |

Source: Western Balkan Regular Economic Report No.18, World Bank Group, Fall 2020.

Sve ovo je prouzrokovalo dalji porast već visokog vanjskog duga za zemlje Zapadnog Balkana. Emitovanje euroobveznica, međunarodna pomoć, te pomoć od strane međunarodnih institucija imaju za cilj pokrivanje najvećeg dijela potreba za finansiranjem ovih zemalja, ali će također podignuti nivo javnog duga na istorijski visoki nivo. Vanjski dug Crne Gore se tako predviđa na nivo od 83% GDP-a, Albanija, BiH, Sjeverena Makedonija i Srbija na nivo između 31-39% GDP-a, a Kosovo od 8% od GDP-a.

Evidentna je potreba da sve zemlje regiona usvoje odgovorniju fiskalnu politiku te racionalnije upravljanje javnim dugom da bi se osiguralo smanjenje javnog duga kada zdravstvena kriza izazvana pandemijom prođe. Prema prognozama Svjetske Banke oporavak za zemlje regije se očekuje 2022. uz uslov da se pandemija stavi pod kontrolu, odnosno da stepen vakcinisanja bude u dovoljnoj mjeri da se ekonomske aktivnosti normaliziraju. Također, stepen oporavka će zavistiti i od oporavka glavnih trgovinskih partnera za zemlje regije (prvenstveno zemlje EU)

Kao što smo već spomenuli prema inicijalnim izvještajima Svjetske banke tokom 2020. godine je ostvarena kontrakcija ekonomske aktivnosti u regionu za prosječnih 4,8%, odnosno 12,4% u Crnoj Gori, iznad 8% u Albaniji i Kosovu, 4,1% u Sjevernoj Makedoniji, 3,2% u BiH te 3% u Srbiji.

Uz pretpostavke da u narednom periodu dođe do stavljanja pandemije pod kontrolu (prvenstveno da se program vakcinisanja implementira do juna 2021.), te da ne dođe do novih značajnijih „zatvaranja“ ekonomije, Svjetska Banka prognozira postepeni oporavak ekonomije zemalja regiona tokom 2021 i 2022. godine. Kako se izvoz, potrošnja, te investicije budu polagano oporavljali prognozira se ekonomski rast u svih šest zemalja, pri čemu se za Albaniju očekuje 5%, Crnu Goru 6,9%, Kosovo 3,7%, Sjevernu Makedoniju 3,6%, Bosnu i Hercegovinu 3% te Srbiju 2,9%. Potpuni oporavak na nivo prije pandemije se očekuje tokom 2022. godine.

Table 9.1. GDP forecast.

| Percent | 2019 | 2020e | 2021f | 2022f |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Albania | 2.2 | -8.4 | 5.0 | 3.9 |
| Bosnia and Herzegovina | 2.6 | -3.2 | 3.0 | 3.5 |
| Kosovo | 4.2 | -8.8 | 3.7 | 4.9 |
| Montenegro | 4.1 | -12.4 | 6.9 | 4.2 |
| North Macedonia | 3.6 | -4.1 | 3.6 | 3.5 |
| Serbia | 4.2 | -3.0 | 2.9 | 3.3 |
| Western Balkans | 3.6 | -4.8 | 3.5 | 3.6 |
| EU27 | 1.5 | -8.4 | 4.5 | .. |
| Central and Eastern Europe (CEE) | 3.9 | -5.2 | 4.4 | .. |

Source: World Bank (Global Economic Prospects June 2020), national statistical offices, and World Bank staff estimates.

Note: CEE: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania.

Iako se očekuje da će se u srednjem roku rast vratiti na pandemijski nivo kako se opasnost od širenja virusa bude smanjivala, ipak će i dalje ostati značajni rizici kako unutrašnji tako i eksterni gdje se izdvajaju kapacitet ekonomskih faktora za ostvarivanje oporavka, dužina dostupnosti i visina finansijske pomoći, nivo pogoršanja nivoa javnih finansija i finansijskog sektora (naročito rasta stepena NPL-a), te uvijek prisutne političke tenzije kojih nikada nije nedostajalo u ovom regionu.

Brzina oporavka regiona će zavistiti i od toga koliko brzo će se opraviti glavni trgovinski tokovi. Zbog visoke ovisnosti regije o tržištu EU, usporavanje oporavka EU će usporiti i oporavak Zapadnog Balkana kao i ograničiti srane direkne investicije koje dolaze iz razvijenih EU zemalja.

C. Bosna i Hercegovina

Kao i ostatak zemalja svijeta Bosna i Hercegovina također trpi značajne ekonomske posljedice izazvane pandemijom virusa COVID-19. Prema analizi Svjetske Banke, BiH je tokom 2020. bila suočena sa najvećom recesijom zabilježenom u prethodnih 25 godina. 2020. godinu u ekonomskom smislu Bosna i Hercegovina je otpočela sa dobrim startom. Tokom 1Q20 ostvaren je pozitivan rast u iznosu od 2,0% i za očekivati je bilo dalji rast ekonomske aktivnosti naročito što je nakon konačnog formiranja vlasti na državnom nivou došlo do ponovnog pokretanja značajnih ekonomskih projekata. Međutim, izbijanje pandemije je kao i u ostatku svijeta iznenada promjenilo ekonomsku realnost. Prvi slučajevi zaraze u BiH su registrovani početkom marta, te je ubrzo i pored relativno niskog broja zaraženih osoba došlo do uvođenja mjera kontrole pandemije kao i u ostatku Europe.

Kao i većina zemalja regije Bosna i Hercegovina je na sličan način reagovala na širenje pandemije virusa Covid-19 na svojoj teritoriji. Uvedene su mjere zatvaranje vrtića, škola, međugradskog i gradskog saobraćaja, zatvaranje granica, skraćeno radno vrijeme trgovina, zatvaranje mnogih poslovnih subjekata u kojima se ostvaruje direktan kontakt s ljudima, te uvođenja policijskog sata. Sve navedne mjere su stvorile i značajne probleme u poslovanju, što je uz visok stepen neizvjesnosti stvorilo negativne efekte za cjelokupni ekonomski i finansijski sistem BiH.

Sa uvođenjem restriktivnih mjera zatvaranja, ekonomija se u Q2 suočila s iznenadnim zaustavljanjem. Domaća i vanjska potražnja je smanjena uz nagli pad privatne potrošnje i investicija. Smanjenje domaće potražnje, kao i potrošnje i investicija je teško pogodilo uvoz, dok je smanjenje vanjske potražnje uticalo i na izvoz i na uvoz. Tokom prve polovine (H1) godine, do jula 2020., BiH izvoz se smanjio za 14,8%, a uvoz za 17,3%.

U drugoj polovici 2Q20 došlo je do postupnog popuštanja mjera što je imalo pozitivan utjecaj na privrednu aktivnost tokom 3Q20. Nažalost, krajem ljeta epidemiološka situacija se ponovo počela pogoršavati te su ubrzo dostignuti mnogo veći brojevi zaraženih osoba i smrtnih slučajeva već na početku epidemije. Kao rezultat pogoršanja epidemiološke situacije ponovo je došlo do uvođenja strožijih mjera za kontrolu zaraze kako bi se spriječilo širenje pandemije (mjere uključuju i uvođenje policijskog sata, ograničenja rada ugostiteljskih objekata, zabrane većih okupljanja te insistiranja da kompanije ponovno organizuju rad od kuće gdje god je to moguće).



Suočene sa gubitkom prihoda (naročito u oblasti turizma i ugostiteljstva) pojedine firme su počele i sa otpuštanjem radnika kako bi poboljšale svoje izgleda za preživljavanje. Ovo je dodatno uticalo na lošu situaciju u stopi nezaposlenosti koja je bila na visokom nivou i prije krize. Stopa nezaposlenosti je u 2019. iznosila 15,7%, a COVID-om uzrokovano smanjenje ekonomske aktivnosti tokom 2020. je izazvalo dodatni porast. Prema podacima poreske uprave, između marta i septembra 2020. u FBiH je izgubljeno oko 16.000 radnih mjesta pri čemu vlasti u RS procjenjuju da je izgubljeno oko 2.000 radnih mjesta. Kao najviše pogođene sektore treba izdvojiti maloprodaju, proizvodnju, transport te usluge pružanja smještaja.

Veći uticaji na tržište rada su spriječeni entitetskim programima subvencioniranja plata i drugim mjerama politike usmjerenim na pogođene sektore s ciljem poboljšanja likvidnosti kompanija i očuvanja radnih mjesta. RS je u martu osigurala 17 miliona KM podrške za zatvorene privredne subjekte, čime je obuhvaćeno oko 40.000 radnika, te 55 miliona KM u aprilu za oko 60.000 radnika, što je pokrilo minimalnu platu, doprinose i poreze za zatvorene (mikro) firme. I Vlada FBiH je subvencionirala doprinose i isplatu minimalnih plata do juna za radnike firmi pogođenih COVID-19; kantoni su dijelom ili u potpunosti pokrivali isplatu minimalne plate. Agencije za bankarstvo su najavile šestomjesečni moratorij na otplatu kredita (koji je potom produžen do kraja godine).

Oba entiteta su izvršila rebalans budžeta: FBiH je izdvojila oko 1 milijardu KM (3% BDP-a) za: 1. osnivanje posebnog Fonda za stabilizaciju ekonomije (500 miliona KM) i 2. uspostavljanje Garantnog fonda (20 miliona KM,) kao nadopunu 80 miliona KM već izdvojenih putem Razvojne banke FBiH. Vlada RS je uspostavila privremenu shemu kreditnih garancija za obezbjeđenje do 50 miliona KM putem Garantnog fonda RS.



Prema izvještaju Svjetske Banke fiskalni izgledi za BiH su se ove godine naglo pogoršali te bi moglo doći do anuliranja dostignutih promjena u pogledu fiskalne konsolidacije. Veća javna potrošnja zbog mjere vezanih za pandemiju, kao i pad poreskih prihoda će u 2020. rezultirati fiskalnim deficitom, koji se procjenjuje na 4,2% BDP-a, za razliku od suficita od 0,8% procijenjenog u 2019. godini. Obzirom da BiH nema pristup međunarodnim finansijskim tržištima, fiskalni deficit se primarno finansira zaduživanjem na domaćem tržištu kao i kod multilateralnih kreditora. Ukupan javni dug je u toku 2020. godine povećan sa 33,1 % koliko je iznosio na kraju 2019. na procijenjenih 37% BDP-a u drugoj polovini 2020., dok se ukupni vanjski dug procjenjuje na 70,9% BDP-a.

Za 2020. godinu procjenjuje se i produbljenje deficita tekućeg računa (CAD) na -3,9 % BDP-a. Procjenjuje se da se CAD u Q1 2020. nešto smanjio zbog smanjenja i izvoza i uvoza, iako je pad izvoza znatno manji, uglavnom zbog manjeg priliva sredstava po osnovu usluga transporta i putovanja. Direktne strane investicije (FDI) su u Q1 bile veće nego u drugoj polovini 2019, ali očekuje se da će za cijelu 2020. godinu manja potražnja, kako domaća, tako i vanjska, povećati CAD. Najviše su pogođeni usluge, transport, putovanja i doznake. Doznake, koje su procjenjuju na 7,4% BDP-a u 2020. i dalje finansiraju značajan dio trgovinskog deficita. Deficit tekućeg računa nastavlja se finansirati iz FDI i ostalih investicija dok je pokrivenost rezervama adekvatna zahvaljujući nastavku priliva kroz nova zaduživanja, doznake i FDI.



Analizirajući buduća kretanja BiH ekonomije glavna pretpostavka kao i za ostale zemlje regije je stavljanje pandemije pod kontrolu. Pandemija COVID-19 ima značajan uticaj na ekonomiju na način da usporava ključne proizvodne sektore, smanjuje potražnju za izvozom i smanjuje novčane doznake. Uz pretpostavku da se COVID-19 putem vakcinisanja stavi pod kontrolu tokom prve polovine 2021. projicira se da će se rast u BiH u 2021. vratiti na stopu od prije izbijanja pandemije. Sa poboljšanjem situacije i ubrzanjem SEP-a (Socio-ekonomskih programa), očekuje se da će doći i do umjerenog povećanja investicija i izvoza. Rast bi i dalje trebao biti vođen potrošnjom što bi za posledicu imalo i dalje povećanje uvoza. Doznake su smanjene tokom 2020. godine, ali prognozira se da će u srednjoročnom periodu vjerovatno opet porasti i stabilizirati se na 8 % BDP-a. Sve ovo bi zajedno sa eventualnim reformama privrednog okruženja trebalo pomoći u postepenom povećanju potrošnje, te finansirati značajan dio trgovinskog deficita čije se prisustvo očekuje i dalje u srednjoročnom periodu.

Povećane potrebe za finansiranjem proizišle iz programa podrške borbi protiv pandemije bi trebale dovesti do preokreta trenda smanjenja duga koji je zabilježen u prethodnim godinama, mada se prema projekcijama Svjetske Banke i MMF-a očekuje da bi dug trebao ostati dugoročno održiv. Očekuje se da će se budžetski deficit smanjivati nakon 2021. kako se ekonomija bude oporavljala, uz pretpostavku da se širenje korona virusa ograničava i na nacionalnom i na globalnom planu. Očekuje se da će javni dug dostići vrhunac tokom 2021. godine, te da bi se u narednim godinama dešavalo postepeno smanjivanje stepena zaduženosti.



Naravno navedene prognoze podrazumjevaju prisustvo značajnih rizika koji mogu uticati na ekonomski oporavak. Uticaj pandemija na ekonomiju primarno zavisi od vjerovatnoće uvođenja novog kruga zatvaranja ekonomije, obima dodatne podrške od vlasti, nivoa uspostavljene globalne koordinacije, kao i sposobnosti domaćinstava i privrednih subjekata da se oporave. Ponovno uvođenja restriktivnih mjera u slučaju ekspanzije novih slučajeva zaraze bi dodatno usporilo oporavak ekonomije. Rješavanje problema dugoročne nezaposlenosti i svođenje na minimum otpuštanja iz privatnog sektora će biti teško, kako tokom, tako i nakon krize. Sporo odvijanje strukturalnih reformi, takođe značajno utiče na sposobnost vlasti da ubrza rast.

Za BiH će u srednjoročnom periodu biti od velikog značaja da pokuša nastaviti procese reforme svoje ekonomije u cilju rješavanja problema koji su prisutni od završetka rata. Planiranim reformama se namjeravaju riješiti ukorijenjeni strukturalni i institucionalni problemi i samim time jačati konkurentnost cjelokupne ekonomije. BiH bi time omogućila iskorištavanje potencijala privatnog sektora ekonomije te smanjenje velike zastupljenosti javnog sektora u BiH ekonomiji. Također, BiH treba prebaciti svoju ekonomiju s unutrašnjeg fokusa na lokalnu potrošnju i uvoz, na ekonomiju koja promovira međunarodne integracije kroz investicije i izvoz. Nepovoljna demografska situacija i nepovoljno političko okruženje u BiH mogu, također, pogoršati posljedice pandemije i uzrokovati čak i veći pad BDP-a nego što se trenutno procjenjuje.

S obzirom da ne postoji mogućnost procjene kako će se dalje kretati pandemija u BiH, te da još uvijek nema naznaka kad bi se moglo početi sa procesom vakcinisanja stanovništva, trenutno nije moguće procijeniti u kojem pravcu će se mjere za kontrolu dalje kretati, te kakve će dalje efekte imati na ekonomiju. Ostaje neupitno da će 2020. godina biti obilježena kao godina globalne recesije pri čemu prognoze ukazuju na dug, neujednačen i neizvjestan oporavak. Očekuje se da će mjere fizičkog distanciranja biti prisutne i u prvom kvartalu 2021. godine uz nade u lagano popuštanje u skladu sa očekivanjima u pogledu pronalazaženja, djelotvornosti i raspoloživosti vakcine. Općenito, neizvjesnost je izrazito velika obzirom da su sve projekcije bazirane na trenutno teško predvidivim zdravstvenim i ekonomskim faktorima. Izrazito je teško predvidjeti budući tok kretanja pandemije, odgovore zdravstvenog sistema te moguće prekide u privrednim aktivnostima.

Prognoze međunarodnih finansijskih institucija za BiH su sljedeće: Svjetska Banka prognozira da će ekonomija BiH pasti za oko 4% za 2020. godinu ali će tokom 2021. ostvariti rast 2.8% podržana od strane izvozno orijentisanih sektora. EBRD prognozira pad od 5% za 2020. godinu te rast od 3% za 2021. MMF je dosta pesimističniji te prognozira pad od čak 6.5% za 2020. godinu pod uticajem pandemije. Sa druge strane MMF prognozira i značajniji rast od 5% za 2021. godinu, te 3.5% za 2022. godinu.

Očekuje se da se privatna potrošnja smanjila za oko 5,3% tokom 2020. godine te da će tokom 2021. i 2022. porasti za 2.7% odnosno 2.2%. Istovremeno javna potrošnja za koju se procjenjuje da je porasla za oko 4% tokom 2020. godine kao rezultat podrške privrednim sektorima navise ugroženima pandemijom, te direktnim troškovima u sklopu napora za suzbijanje pandemije. Tokom 2021. očekuje se pad javne potrošnje za 2,8% a tokom 2022. za dodatnih 0,7%. Deficit tekućeg računa za 2020. bi trebao da iznosi 4,4% BDP-a te se očekuje da će porasti na 6,1% tokom 2021. godine. Uprkos krizi finansijski sektor je stabilan iako se očekuje pad profita banaka za 2020. godinu.

Tokom 2020. godine procjenjuje se da su ukupne investicije pale za oko 13,3%, međutim, tokom 2021. godine očekuje se ponovni rast investicija od 9,6% a za 2022. godinu od 12.9%. U međuvremenu tokom 2020. godine više od polovine stranih investitora je ili otkazala ili odgodila investicijske planove u BiH. Prema informacijama Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) 40% investitora je odgodilo investicijske planove dok ih je 10% u potpunosti otkazalo.

Ministarstvo financija i trezora BiH usvojilo je Dokument okvirnog proračuna kao osnovicu budžeta za 2021. godinu u iznosu od 1,3 milijarde KM (526,6 miliona eura) čime je trasiran put za utvrđivanje nacrta budžeta za 2021. godinu. Međutim prema posljednim informacijama budžet BiH trebao bi biti usvojen tek u prvom kvartalu 2021. godine što uopšte nije neuobičajeno za našu zemlju koja postaje poznata po tome da se budžeti usvajaju polovinom i krajem godine za koju se odnose (budžet za 2020. godinu je usvojen krajem jula 2020.).

U međuvremenu entiteti su usvojili svoje budžete. Po hitnom postupku usvojen je budžet Republike Srpske (RS) za 2021. godinu u iznosu od 3,795 milijardi KM (oko 1,933 milijardi eura). Budžet za 2021. godinu veći je za 159 miliona KM, ili 4,4% u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2020. godinu, a prvenstveno će biti usmjeren na saniranje negativnih posljedica pandemije korona virusa, očuvanje privredne aktivnosti i radnih mjesta, te podršku zdravstvenom sektoru. Federacija BiH je svoj budžet usvojila u drugoj sedmici 2021. godine u iznosu od 5,481 milijarde KM, i za 27,7 miliona manje od prošlogodišnjeg budžeta, tačnije, od rebalansa izvršenog u aprilu 2020. godine. Usvajanje budžeta za narednu godinu na svim nivoima vlasti BiH uslov je za dobijanje 1,5 milijardi KM (oko 750 miliona eura) vrijednog kredita kojeg je BiH zatražila od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa i podršku budžetima.

Inače, BiH se u aprilu 2020. godine već zadužila 333 miliona eura putem MMF-ovih instrumenata za brzo finansiranje po kamatnoj stopi od 1,05% i uz period odgode plaćanja kredita od 39 mjeseci. Ovaj kredit izazvao je političku krizu u BiH oko raspodjele, a novac je oko dva mjeseca bio na računu Centralne banke BiH, te je tek početkom juna, Vijeće ministara BiH postiglo je dogovor o raspodjeli navedenih sredstava iz MMF-ovog kredita. Od ukupnog novca, 61,5% je dato Federaciji BiH sa njenih deset kantona, 37,5% RS, a 1% Brčko distriktu. Također krajem decembra BiH se kod EU zadužila za dodatnih 250 miliona eura makrofinansijske pomoći za ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 te je dio resurse koje je BiH dobila od međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost. Sredstva iz ovog zajma bit će isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji koji je BiH također potpisala.

Mada smo se u ovom izvještaju fokusirali prvenstveno na probleme koje je pandemija virusa COVID-19 prouzrokovala u BiH ekonomije, te očekivanjima kada bi se situacija sa pandemijom mogla oporaviti to ne znači

da je BiH riješila druge probleme sa kojima se suočava od kraja rata. BiH je i dalje duboko podjeljena zemlja u kojoj glavne etničke političke partije i dalje dominiraju političkom scenom sa izrazito nacionalističkom retorikom.

Ovakva situacija odgađa sve reforme, usporava procese priključenja u EU članstvo pa čak utiče i na osiguravanje međunarodne pomoći (dogovor MMF-a sa vlastima u BiH o novom trogodišnjem proširenom aranžmanu ukupne vrijednosti od 1,5 milijardi KM namjenjenom za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa i podršku budžetima još nije postignut zbog nedostatka konsenzusa u vezi reformi koje bi trebale biti dio programa). Istovremeno u Federaciji BiH zbog nepostojanja dogovora još uvijek nije formirana vlast nakon održanih izbora 2018. godine.

Također, iako BiH deklarativno želi otpočeti pregovore o EU članstvu, entitet RS kontinuirano političkim procesima zamrzava otpočinjanje bilo kakvih pristupnih procesa, time efektno blokirajući bilo kakav progres na ovom polju, tako da BiH još uvijek nije došla ni do kandidatskog statusa u EU, za razliku od susjedne Srbije i Crne Gore, koje realno mogu očekivati mogućnost prijema u narednim godinama.

Naznake potencijalnih promjena donekle su pokazali lokalni izbori održani u novembru 2020. godine pri čemu su vodeće nacionalne stranke izgubile određena uporišta u Sarajevu (SDA osvojila samo 1 mjesto načelnika opštine od 4) i Banja Luci (gdje je SNSD izgubila mjesto gradonačelnika od strane PDP-a).

Ipak sve ovo nije dovoljno da okonča vladavinu tri najjače nacionalne stranke (SDA, SNSD i HDZ), te je za očekivati u narednom periodu nastavak političkih tenzija te ponavljanje secesionističkih prijetnji od strane SNSD-a i Milorada Dodika kao jednog od tri člana predsjedništva BiH.


| BOSNA I HERCEGOVINA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020e | 2021f | 2022f |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Rast realnog BDP-a (procenat) | 3.2 | 3.7 | 2.6 | -3.2 | 3.0 | 3.5 |
| <i>Struktura (procenatni poeni):</i> | | | | | | |
| Potrošnja | .. | .. | .. | -2.3 | 3.2 | 3.2 |
| Investicije | .. | .. | .. | -4.7 | 0.5 | 1.2 |
| Neto izvoz | .. | .. | .. | 3.8 | -0.7 | -0.9 |
| Izvoz | .. | .. | .. | -2.7 | 0.3 | 0.5 |
| Uvoz (-) | .. | .. | .. | -6.5 | 1.0 | 1.5 |
| Inflacija potrošačkih cijena (procenat, prosjek perioda) | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Javni prihodi (procenat BDP-a) | 43.8 | 42.7 | 43.3 | 42.3 | 43.6 | 43.0 |
| Javni rashodi (procenat BDP-a) | 41.4 | 40.2 | 41.5 | 46.6 | 44.0 | 42.3 |
| <i>Od čega:</i> | | | | | | |
| Potrošnja na plate (procenat BDP-a) | 11.0 | 10.2 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 10.9 |
| Socijalne naknade (procenat BDP-a) | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 20.5 | 18.9 | 18.5 |
| Kapitalni rashodi (procenat BDP-a) | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
| Fiskalni bilans (procenat BDP-a) | 2.4 | 2.5 | 1.9 | -4.2 | -0.4 | 0.7 |
| Primarni fiskalni bilans (procenat BDP-a) | 3.2 | 3.2 | 2.7 | -3.4 | 0.4 | 1.5 |
| Javni dug (procenat BDP-a) | 36.1 | 34.2 | 33.1 | 38.0 | 38.2 | 38.3 |
| Javni i javno garantirani dug (procenat BDP-a) | 37.7 | 35.6 | 34.6 | 38.6 | 39.8 | 39.9 |
| <i>Od čega: Vanjski (procenat BDP-a)</i> | 30.7 | 29.9 | 28.9 | 31.3 | 31.3 | 31.0 |
| Izvoz roba (procenat BDP-a) | 29.8 | 31.2 | 29.0 | 27.5 | 27.4 | 26.6 |
| Uvoz roba (procenat BDP-a) | 53.4 | 53.6 | 51.8 | 46.6 | 47.0 | 47.0 |
| Neto izvoz usluga (procenat BDP-a) | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Trgovinski bilans (procenat BDP-a) | -16.2 | -15.0 | -15.2 | -14.2 | -14.6 | -15.5 |
| Priliv doznaka (procenat BDP-a) | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
| Bilans tekućeg računa (procenat BDP-a) | -4.4 | -3.9 | -3.7 | -3.9 | -4.0 | -4.6 |
| Priliv stranih direktnih investicija (procenat BDP-a) | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| Vanjski dug (procenat BDP-a) | 68.5 | 66.8 | 66.5 | 70.9 | 68.8 | 67.0 |
| Realni rast privatnih kredita (procenat, prosjek perioda) | 5.3 | 5.1 | 5.2 | .. | .. | .. |
| Nekvalitetni krediti (procenat bruto kredita, kraj perioda) | 10.0 | 8.8 | 7.4 | .. | .. | .. |
| Stopa nezaposlenosti (procenat, prosjek perioda) | 20.5 | 18.4 | 15.7 | .. | .. | .. |
| Stopa nezaposlenosti mladih (procenat, prosjek perioda) | 45.8 | 38.8 | 33.8 | .. | .. | .. |
| Stopa učestvovanja radne snage (procenat, prosjek) | 42.6 | 42.1 | 42.1 | .. | .. | .. |
| BDP po stanovniku, PPP (tekući međunarodni \$) | 12,875 | 13,200 | 13,775 | 14,258 | 14,550 | 14,800 |

Izvori: Organi zemlje, procjene i projekcije Svjetske banke.

Tržište kapitala Bosne i Hercegovine

Izbijanje pandemije virusa COVID-19 nije značajnije promijenilo uslove na domaćim tržištima kapitala. Za razliku od zemalja okruženja berze u Bosni i Hercegovini nisu tokom prvog kvartala prošle kroz snažnu korekciju vrijednosti što mogu prvenstveno zahvaliti niskom likvidnošću te zanemarljivom učešću stranih investitora na domaćim tržištima. Iako je u odnosu na 2019. godinu došlo do povećanja ukupnog prometa, ponovo se kao i 2019. godine najveći dio navedenog prometa odnosi na povećanje primarne emisije državnih dužničkih vrijednosnih papira, te je tokom 2020. došlo i do smanjenja redovnog prometa na obje BiH berze u odnosu na 2019. godinu. I dalje je prisutan nedostatak stranih investitora koji se zbog generalne političke nesigurnosti u Bosni i Hercegovini i dalje ne odlučuju na investiranje u BiH.

| Vrijednost SASX-10 | | | | |
|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Datum | Vrijednost | % | Minimalna | Maximalna |
| 31.12.2020 | 775,66 | -4,11% | 676,48 | 813,70 |
| 31.12.2019 | 808,90 | +29,00% | 627,05 | 888,49 |
| 31.12.2018 | 627,05 | +11,48% | 564,02 | 651,94 |
| 31.12.2017 | 562,49 | -18,54% | 562,49 | 690,71 |
| 31.12.2016 | 690,48 | -1,22% | 661,04 | 730,79 |
| 31.12.2015 | 699,04 | -2,20% | 663,50 | 731,22 |
| 31.12.2014 | 714,78 | -4,06% | 680,67 | 750,19 |
| 31.12.2013 | 745,01 | -2,06% | 735,55 | 812,85 |
| 31.12.2012 | 760,7 | -3,87% | 663,55 | 826,87 |
| 31.12.2011 | 791,3 | -16,18% | 740,79 | 1128,27 |
| 31.12.2010 | 944,07 | -10,35% | 861,51 | 1081,84 |
| 31.12.2009 | 1053,1 | -14,64% | 806,55 | 1223,54 |
| 31.12.2008 | 1233,65 | -66,52% | 1164,41 | 3676,95 |
| 31.12.2007 | 3685,15 | 29,05% | 2868,16 | 6040,63 |
| 31.12.2006 | 2855,59 | | 1455,62 | 2867,00 |



Tokom 2020. godine ukupno ostvareni promet na Sarajevskoj berzi iznosio je 541.031.721,05 KM te je za 25,55% veći u odnosu na promet ostvaren tokom 2019. godine. Nažalost i tokom 2020. godine Sarajevska berza je nastavila sa ostvarivanjem manjeg prometa od Banjalučke berze realizirajući 43,94% (47,72% 2019. godine) od ukupnog prometa ostvarenog na BiH berzama. Analizirajući strukturu ukupnog prometa, 120,7 miliona KM (22,31%) se odnosilo na redovnu berzansku trgovinu (spram 143,6 miliona KM, odnosno 33,32% 2019.

godine), 379,5 miliona KM (70,15%) na primarnu trgovinu vrijednosnih papira (227,9 miliona KM, odnosno 52,88% 2019. godine), 35,7 miliona KM (6,60%) na aukcijsku trgovinu (35 miliona KM, odnosno 8,13% 2019. godine), 1,8 miliona (0,33%) na trgovinu paketima dionica (16,8 miliona KM, odnosno 3,91% 2019. godine), a 3,3 miliona (0,61%) na vanberzanske i OTC transakcije (7,5 miliona KM, odnosno 1,76% 2019. godine).

Iako, kao i prošle godine, na prvi pogled imamo rast ukupnog prometa, analiza strukture ostvarene trgovine pokazuje da je redovni promet još niži u odnosu na prethodnu godinu te da je glavni uzrok povećanja prometa intenzivna aktivnost države putem javne emisije dužničkih vrijednosnih papira. Na žalost u odnosu na prethodnu godinu, kada su ove emisije državnih papira obuhvatale nešto iznad 50% ukupnog prometa, ove godine udio emisija državnih dužničkih papira je još veći tako da one obuhvataju preko 70% ukupno ostvarenog prometa na Sarajevskoj berzi. Tokom 2020. godine realizovano je 6 emisija obveznica Federacije BiH ukupne vrijednosti od 220 miliona KM, te tri emisije trezorskih zapisa Federacije BiH ukupne vrijednosti od 160 miliona KM.

Vrijednost redovne berzanske trgovine ove godine je još niža u odnosu na prethodnu sa 22,31% učešća u ukupnom prometu ostvarenom tokom 2020. godine na SASE (uz smanjenje vrijednosti redovne trgovine u iznosu od 20 miliona KM u odnosu na 2019. godinu). Dakle možemo konstatovati da je problem sa likvidnošću na Sarajevskoj berzi i dalje prisutan te da i dalje imamo problem sa nedostatkom kvalitetnog investicijskog materijala na domaćim berzama.

Tokom 2020. godine najveći promet na redovnom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvarile su sljedeće dionice:

| Simbol | Emitent | Promet (KM) | Broj transakcija | % Promjena kursa |
|---------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BSNLR | Bosnalijek d.d. Sarajevo | 13.574.115,37 KM | 248 | -5,62% |
| EGNSR | Energonova d.d. Sarajevo | 10.790.803,00 KM | 28 | 5,13% |
| PRPFRK2 | ZIF Prof Plus dd Sarajevo | 10.440.868,84 KM | 86 | 0,00% |
| BHTSR | BH Telecom d.d. Sarajevo | 8.973.428,55 KM | 695 | -15,00% |
| JPESR | JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo | 8.035.546,77 KM | 352 | -37,87% |
| UNPRRK1 | Pretis d.d. Vogošća | 7.439.091,10 KM | 63 | 72,77% |
| FDSSR | BADECO ADRIA d.d. Sarajevo | 6.998.589,69 KM | 155 | 35,01% |
| HRBFRK2 | ZIF Herbos fond d.d. Tuzla | 6.910.755,56 KM | 52 | 49,50% |
| SOSOR | Sarajevo osiguranje dd Sarajevo | 6.166.095,00 KM | 98 | 9,36% |
| UNPLR | Unioninvestplastika d.d. Sarajevo | 4.867.678,50 KM | 21 | 5,04% |


Vrijednost indeksa SASX-10 na kraju 2020. godine iznosi 775,66 i za -4,11% je manji u odnosu na 31.12.2019. godine (treba napomenuti da je tokom 2020. godine pet puta došlo do revizija sastava indeksa SASX-10 što donekle otežava uporedivost).

U toku 2020. godine ukupno ostvareni promet na Banjalučkoj berzi iznosio je 734 miliona KM te je za 55,51% veći u odnosu na 2019. godinu (kada je ostvareno 472 mil. KM prometa). U strukturi prometa ponovo dominiraju obveznice sa 366 miliona odnosno 49,82% ukupnog prometa (tokom 2019. godine ostvareno 143,6 miliona KM, odnosno 33,32% ukupnog prometa). Dionicama je tokom 2020. godine na Banjalučkoj berzi prometovano sa 106 miliona KM što čini 14,46% ukupnog prometa (67 miliona KM, odnosno 14,19% 2019. godine). Investicijskim fondovima je tokom 2020. prometovano sa 6,4 miliona odnosno 0,88% (10 miliona KM, odnosno 2,12% 2019. godine) a trezorskim zapisima sa 255 miliona odnosno 34,84% (40 miliona KM, odnosno

8,47% 2019. godine). Od ukupno ostvarenog prometa samo se 120 miliona KM, odnosno 16,39% (86 miliona KM, odnosno 18,22% tokom 2019. godine) odnosi na redovni berzanski promet, od čega je prometovano 38 miliona KM dionica, 57 miliona KM obveznica, 19 miliona KM trezorskih zapisa i 6 miliona KM dionicama fondova). Interesantno je istaknuti da je u ukupnom ostvarenom prometu čak 309 miliona spada na inicijalne javne ponude obveznica i 236 miliona na inicijalne javne ponude trezorskih zapisa. U ukupnoj sumi prometa 545 miliona KM ili 74,25% se odnosilo na inicijalne ponude dužničkih vrijednosnih papira emitovanih od strane entiteskih ili opštinskih vlasti za budžetsko finansiranje.

Tokom 2020. godine na Banjalučkoj berzi izvršene su dvije javna emisija dionica: emitenta Zvornikputevi a.d. Zvornik u vrijednosti od 144 hiljade KM, te emitenta Nova Banka a.d. Banja Luka u vrijednosti od 3,3 miliona KM.


BIRS indeks je tokom 2020. godine pao za -6,69% i na kraju godine je iznosi 576,94.



Kretanje vrijednosti BIRS-a tokom 2020. godine

Najveći promet na redovnom trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je sljedećim vrijednosnim papirima:

| Hartija Security | Naziv Name | Cijena na dan 31.12.2020 Price on 31.12.2020 | Prosječna cijena Average Price | Broj trans. Trades | Promet Turnover |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RS20-T04 | Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 02/10/20 | | 99,6119 | 1 | 19.424.321 |
| TLKM-R-A | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 0,99 | 0,9893 | 1.440 | 12.316.129 |
| NOVB-R-E | Nova banka a.d. Banja Luka | 0,5 | 0,5238 | 618 | 10.973.675 |
| RSBD-O-S | Republika Srpska 4% 03/08/21 | 102,26 | 102,2600 | 2 | 10.226.000 |
| RSBD-O19 | Republika Srpska 2% 16/04/25 | 96,2 | 96,2000 | 6 | 9.620.000 |
| RSBD-O18 | Republika Srpska 2% 08/04/25 | 96,2 | 96,2000 | 9 | 9.326.590 |
| BVRU-R-A | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 1,33 | 1,2810 | 686 | 8.735.143 |
| RSRS-O-M | Republika Srpska - izmirenje ratne štete 13 | 94,9 | 95,1981 | 537 | 5.310.838 |
| RSBD-O05 | Republika Srpska 3,75% 06/09/24 | 102,92 | 103,4223 | 5 | 4.447.160 |
| RSBD-O10 | Republika Srpska 3,5% 06/03/24 | 103,95 | 103,9500 | 3 | 4.158.000 |
| Ostalo Other | | | | 4.288 | 25.747.699 |
| Ukupno Total | | | | | 7.595 120.285.554 |



Tokom 2020. godine ponovo nije provedena bilo kakva aktivnost na privatizaciji državnih udjela vlasništva u javnim kompanijama. Vlada FBiH je početkom godine usvojila Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH sa planom privatizacije za 2020. godinu. u kojem je planirana prodaju državnog kapitala u Energopetrolu, Energoinvestu i Aluminijskom. Odmah po usvajanju plana Agencija za privatizaciju FBiH je istaknula da je nerealno očekivati ispunjavanje navedenog plana, te da je isti napravljen pro forme na osnovu starih podataka, s obzirom da APF ima zakonsku obavezu da isti dostavi vladi. Istaknuto je da pojedina ministarstva uopće nisu predložila privatizaciju preduzeća iz svoje nadležnosti, a što je od njih traženo, te da čak sama Vlada FBiH nije

dostavila tražene podatke, s obzirom da do momenta usvajanja plana Agencije za privatizaciju FBiH nije usvojila Akcioni plan za realizaciju Reformske agende za period 2019.-2022. godina a koji treba da sadrži prijedlog firmi koje idu u tzv. veliku privatizaciju.

Nažalost, izbijanje pandemije virusa COVID-19 pored realnih poteškoća u funkcionisanju javnog života u BiH također je poslužio i za opravdavanje opšteg nefunkcionisanja državnih i entitetskih institucija te se u skladu sa tim tokom 2020. godine nije učinilo ništa na pokretanju procesa privatizacije državnih kompanija.

Iako se tokom 2018. spominjala mogućnost pripreme federalnih telekom operatera za privatizaciju, te uzimajući u obzir da je tokom 2019. godini završen proces dubinskog snimanja (Due Diligence) u ovim kompanijama, tokom 2020. godine nije bilo nikakvih aktivnosti u vezi sa eventualnom pripremom ovih kompanija za prodaju. Kao što smo to spomenuli u prošlogodišnjem dokumentu investicijske strategije, prema dokumentu „Program ekonomskih reformi za 2019 – 2021“ objavljenom od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH tokom 2019., navodi se da je „Realna pretpostavka da će nakon završenog procesa procjene vrijednosti doći do početka procesa privatizacije telekomunikacionih kompanija u državnom vlasništvu “ BH Telekom“ d.d. Sarajevo i „HT Telekom“ d.d. Mostar što bi dovelo do značajnog priliva stranih sredstava“. Vlada Federacije BiH utvrdila je strateški interes Federacije BiH za kompanije JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (90%) i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (90%) te se u narednom periodu i dalje ne planira njihova privatizacija.

Tokom 2020. godine nije došlo do značajnijih izmjena zakonskih propisa koji regulišu tržište kapitala u BiH. Zanimljivo je napomenuti da zbog inertnosti političkih aktera u FBiH tokom cijele 2020. godine nije došlo do izbora članova Komisije za vrijednosne papire te tržište kapitala ovog entiteta realno funkcioniše bez regulatora što dodatno ograničava korporativne radnje emitenata.

4.2. Ključni principi realizacije investicione politike – strategije u 2021. godini (za postojeće pozicije i potencijalna ulaganja)

Prilikom definisanja polaznih osnova investicione politike Fonda za 2021. godinu, uprava se rukovodila sa strukturom portfolija Fonda na kraju prethodnog perioda kao i tržišnim uslovima u datom vremenskom periodu.

Politika kupovine i prodaje vrijednosnih papira će se i tokom 2021. godine, a u skladu sa Investicijskim ciljevima i ograničenjima ulaganja (1. Osnov investicijske politike), realizirati selektivnim ulaganjem po različitim privrednim granama kako u zemlji ili inostranstvu s ciljem što veće disperzije rizika i ostvarenja tipičnih ili većih prinosa od onih koji se mogu postići na tržištu kapitala BiH.

Kod investiranja sredstava Fonda u investicijski portfolio, osnovni zadatak mora biti zaštita vrijednosti Fonda, uz maksimiziranje realne vrijednosti portfolija, održavanje likvidnosti, minimiziranje troškova i rizika.

I ove godine želimo naglasiti potrebu nastavka aktivnosti na postizanje maksimalne likvidnosti portfolija ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo. Kao i prethodne godine u tabeli koja slijedi prezentirali smo analizu portfolija sa stanovišta likvidnosti. S obzirom na to da se dio portfolija koji uloženi u obveznice, a prema trenutnim investicijskim ciljevima, namjerava držati do dospijea s obzirom na odgovarajuću stopu povrata koju ostvarujemo po ovim pozicijama, analiza likvidnosti je obuhvatila samo onaj dio portfolija koji se odnosi na ulaganje u dionice. Također, dio portfolija uloženi u druge uzajamne fondove također posmatramo kao visoko likvidan s obzirom da imamo mogućnost povlačenja uloženi sredstava u vrlo kratkom vremenskom periodu.

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Likvidnost % (po broju dana trgovine) | Likvidnost % (u odnosu na ukupno emitovane dionice) | Mogućnost zatvaranja pozicije ZIF-a u toku godine (u %) |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | ASA OSIGURANJE d.d.Sarajevo | ASAORG | 8.000 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BAGS ENERGO TEHNIKA DD VOGOŠĆA | BAGSRA | 134.025 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | BH TELECOM SARAJEVO | BHTSRA | 234.764 | 0,37 | 57,14 | 1,60 | 100,00 |
| 4 | BOSNALIJEK DD SARAJEVO | BSNLRA | 38.998 | 0,45 | 31,75 | 9,27 | 100,00 |
| 5 | BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO | BRSRCK2 | 204 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ENERGOINVEST DD SARAJEVO | ENISRA | 1.010.728 | 5,72 | 6,75 | 0,10 | 1,70 |
| 7 | GP PUT DD SARAJEVO | GPUTRA | 427 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | HERARA | 38.276 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | HOTEL ILIDŽA DD | HTILRK2 | 19.245 | 4,88 | 0,79 | 0,01 | 0,12 |
| 10 | JP HT d.d. MOSTAR | HTKMRA | 7.322 | 0,02 | 1,98 | 0,19 | 100,00 |
| 11 | ASA BANKA (IKB DD ZENICA) | IKBZK2 | 75.476 | 11,46 | 12,70 | 8,27 | 72,17 |
| 12 | JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR | JPEMRA | 3.420 | 0,05 | 8,73 | 0,07 | 0,05 |
| 13 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | JPESRA | 200.537 | 0,64 | 46,43 | 2,27 | 100,00 |
| 14 | PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA | PRAKCK3 | 2.341 | 1,03 | 0,40 | 0,07 | 7,18 |
| 15 | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo | SOSORA | 7.409 | 0,16 | 20,63 | 10,20 | 100,00 |
| 16 | TVORNICA CEMENTA Kakanj | TCMKRA | 2.138 | 0,02 | 12,30 | 0,16 | 100,00 |
| 17 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | TLKMRA | 2.630.017 | 0,54 | 90,20 | 2,53 | 100,00 |
| 18 | AD Plastik | ADPLRA | 2.827 | 0,07 | 98,00 | 17,49 | 100,00 |
| 19 | Arena Hospitality Group d.d. | ARNTRA | 1.673 | 0,03 | 81,60 | 5,91 | 100,00 |
| 20 | ATLANTIC GRUPA | ATGRRA | 200 | 0,01 | 89,20 | 2,67 | 100,00 |
| 21 | BAYER AG | BAYNRA | 500 | 0,00 | 100,00 | 102,09 | 100,00 |
| 22 | Bayerische Motoren Werke AG | BMWERA | 400 | 0,00 | 100,00 | 38,61 | 100,00 |
| 23 | Daimler AG | DAMLRA | 395 | 0,00 | 100,00 | 126,32 | 100,00 |
| 24 | LEDO | LEDORA | 100 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | PETROL d.d. Ljubljana | PETRRA | 80 | 0,00 | 100,00 | 6,52 | 100,00 |
| 26 | PODRAVKA prehrambena industrija d.d. | PODRRA | 800 | 0,01 | 96,80 | 4,34 | 100,00 |
| 27 | Valamar Riviera d.d. | RIVPRA | 14.000 | 0,01 | 100,00 | 9,92 | 100,00 |
| 28 | Banco Santander | SANMRA | 3.467 | 0,00 | 100,00 | 117,57 | 100,00 |
| 29 | TELEFONICA | TELFRA | 6.000 | 0,00 | 100,00 | 118,31 | 100,00 |
| 30 | Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana | ZVTGRA | 2.000 | 0,01 | 100,00 | 5,09 | 100,00 |

U tabeli je likvidnost predstavljena sa tri aspekta: a) broj dana trgovine dionica određenog emitenta u odnosu na ukupan broj dana trgovine na primarnoj berzi kotacije tog emitenta u toku prošle godine, b) broj trgovanih dionica emitenta tokom godine u odnosu na ukupno emitovane dionice tog emitenta i c) odnos dionica u vlasništvu fonda u odnosu na ukupan broj trgovanih dionica tokom godine.

Zaključno sa 31.12.2020. deset investicijskih pozicija podrazumjevaju određeni stepen nelikvidnosti što je približno na nivou od prethodne godine. Od navedenih deset, tri pozicije podrazumjevaju kompanije koje su poslovno neaktivne (GP Put d.d. – u stečaju, Hercegovina Auto d.d. i Ledo d.d.) te se trenutno u NVI-u fonda vode bez vrijednosti. Prema našem mišljenju u narednom periodu potrebno sprovesti aktivnosti prebacivanja finansijskih sredstava iz ostalih nelikvidnih pozicija koje ne ostvaruju povrat u pozicije sa odgovarajućim stepenom likvidnosti. Ovdje naročito želimo da izdvojimo kapitalno intenzivne pozicije u kompanijama ASA Osiguranje d.d., Hoteli Ilidža d.d., BAGS Energotehnika d.d. i Energoinvest d.d. Pri tome i dalje ističemo potrebu da se prilikom prodaje navedenih ulaganja minimizira ostvarivanje potencijalnih gubitaka od zatvaranja nelikvidnih pozicija, te da se nastoji obezbjediti da investicije u nove vrijednosne papire ostvaruju povrat koji je sličan ili veći povratima ostvarenim u trenutne nelikvidne investicije.

Društvo će nastojati ostvariti definisane ciljeve investicijske politike ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i industrijske sektore u kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolje efekte, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom i mjerodavnim podzakonskim propisima i Statutom i Prospektom ZIF-a. Ograničenja ulaganja su precizirana Pravilnikom KVP o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom.

Investiranje sredstava Fonda vršit će se, u skladu sa eliminatornim kriterijem iz Pravilnika KVP, u emitente koji imaju potencijal povećanja imovine Fonda kroz porast fer vrijednosti ulaganja ili ostvarivanje prinosa kroz kamatu ili dividendu. I tokom 2021. godini će se nastojati povećati broj prinosa i likvidnih pozicija u strukturi portfolija Fonda, naročito investiranjem u dužničke vrijednosne papire i inostrane emitente sa stabilnom politikom dividendi. Kao i prethodne godine trebamo istaknuti problem neadekvatnih prinosa na novoemitovane dužničke papire na tržištu BiH, smanjenju ponude dužničkih vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu, kao i rast cijena navedenih vrijednosnih papira što za posljedicu ima pad prinosa ispod prihvatljivog nivoa za investiranje.

Tokom 2021. planiramo da nastavimo da u investicijski portfolio uključujemo dionice ETF-ova kao što smo to započeli u drugoj polovini 2020. godine. Kao što smo to istaknuli u investicijskoj analizi kupovina ETF-ova za ZIF „prevent INVEST“ predstavlja sveobuhvatniji ulazak na tržište inostranih dionica, bolju diverzifikaciju od kupovine pojedinačnih dionica kompanija, te troškovno efikasniji način uključivanja određene kategorije investicijske imovine u portfolio. Ulaganje u ETF-ove je isplativije od ulaganja u otvorene fondove jer su upravljačke provizije daleko ispod upravljačkih provizija klasičnih otvorenih fondova koji su većinom aktivno upravljani, te samim time podrazumjevaju i više naknade upravitelju fonda. Također treba napomenuti da se radi se o izuzetno likvidnim oblicima investicijske imovine.

Prihodi od ulaganja planiraju se ostvariti po osnovu: kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, kamata i diskonta. U 2021. godini će se nastaviti sa aktivnostima definisanim Revidiranim planom usklađivanja ulaganja Fonda sa Pravilnikom KVP o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja. Ovaj proces na nelikvidnom tržištu je veoma spor i težak, ali i pored toga potrebno je nastaviti sa aktivnostima na prodaji ulaganja koja nemaju potencijal rasta.

Realizacija investicione politike – strategije ulaganja će zavisiti prvenstveno od uslova na inostranim i lokalnim tržištima kapitala. Rizici ulaganja na pomenutim tržištima sadrže i sistemski rizik datog tržišta na koji Društvo nema uticaj.

Ključni principi realizacije investicione politike – strategije (za postojeće pozicije i potencijalna ulaganja) su:

1. aktivna politika upravljanja portfoliom;
2. pretežna sklonost ka emitentima koji:
 - 2.1. imaju potencijal rasta,
 - 2.2. predstavljaju potencijalne mete za preuzimanje,
 - 2.3. imaju stabilnu politiku dividendi,
 - 2.4. omogućavaju ostvarivanje prihoda od ulaganja po osnovu dividendi, kamata i diskonta;
3. fundamentalna analiza, tehnička analiza i analiza rizika kroz uspostavljeni mehanizam upravljanja portfolijem i rizicima za postojeća i potencijalna ulaganja.

4.3. Rizici povezani sa strukturom portfolija i ulaganja

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. Rizici ulaganja su definisani Statutom i Prospektom Fonda.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

- Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
- Rizik promjene kursa (valutni rizik),
- Kreditni rizik,
- Rizik likvidnosti,
- Rizik promjene neto vrijednosti imovine Fonda,
- Rizik promjene poreskih propisa.

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti, uložena u razne finansijske instrumente i vrijednosne papire u skladu sa strategijom i ograničenjima ulaganja navedenih u Prospektu i Statutu. Cijena tih vrijednosnih papira, pod uticajem raznih faktora, je podložna dnevnim promjenama. To podrazumijeva da pad cijene bilo kojeg vrijednosnog papira u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do pada prinosa Fonda.

Valutni rizik

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja mogućnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine Fonda po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti te imovine

Rizik promjene neto vrijednosti imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfolija Fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

Rizik promjene poreskih propisa

Rizik promjene poreznih propisa podrazumijeva mogućnost da zakonodavna vlast promijeni porezne propise na način na koji bi negativno uticao na prinos Fonda, i kao takav je u potpunosti izvan uticaja Društva.

5. Struktura portfolija Fonda – razvrstavanje i strategija

5.1. Poslovni modeli

Ulaganja u ime i za račun Fonda se trenutno sastoje od dvije vrste vrijednosnih papira: vlasnički vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima) i dužnički vrijednosni papiri (obveznice). U skladu sa aktivnostima Fonda, a prema zahtjevima MSFI 9, ulaganja Fonda se mogu svrstati u dva poslovna modela:

1. poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prikupljanja ugovornih novčanih tokova:

Ovaj model obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi naplate ugovornih novčanih tokova. U ovu kategoriju se svrstavaju svi dužnički vrijednosni papiri (obveznice) koji se trenutno nalaze u portfoliju Fonda.

Finansijskom imovinom koja se drži unutar poslovnog modela čiji je cilj držati imovinu radi prikupljanja ugovornih novčanih tokova upravlja se kako bi se ostvarili novčani tokovi prikupljanjem ugovornih plaćanja tokom vijeka trajanja instrumenta.

Prodaja finansijske imovine koja se drži unutar ovog poslovnog modela nije u suprotnosti sa navedenim ciljem ovog poslovnog modela u određenim slučajevima:

- učestala prodaja ukoliko se radi o beznačajnim iznosima,
- prodaja u značajnom iznosu u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti, a koja nije učestala,
- prodaja pojedinog instrumenta neto prije dospijea.

Pod beznačajnim iznosom se podrazumijeva vrijednost ispod 5% od ukupne fer vrijednosti svih ulaganja koja pripadaju ovom poslovnom modelu. Pod vanrednim okolnostima podrazumijeva se nepredviđena potreba za likvidnošću Fonda (rijetka prodaja u značajnom iznosu) te povećanje kreditnog rizika imovine. Dozvoljena je prodaja unutar perioda od 3 mjeseca prije roka dospijea i ako su prihodi od prodaje približno jednaki iznosu koji se prikuplja od preostalih ugovornih novčanih tokova.

Finansijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po amortiziranom trošku.

2. poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje:

Ovaj model obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju se svrstavaju svi vlasnički vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima) koji se trenutno nalaze u portfoliju Fonda. U ovu kategoriju će se svrstati sva buduća ulaganja u vlasničke vrijednosne papire. U ovu kategoriju je moguće svrstati i buduća ulaganja u dužničke vrijednosne papire ukoliko se ocijeni da je osnovni cilj tih ulaganja držanje radi prodaje.

Finansijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

5.2. Usklađenost sa Pravilnikom KVP

5.2.1. Emitenti koji su usklađeni sa Pravilnikom KVP

U ovu grupu spadaju vrijednosni papiri koji zadovoljavaju uslove definisane Pravilnikom KVP o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom. To su ulaganja koja, u skladu sa eliminatornim kriterijem iz Pravilnika KVP, imaju potencijal povećanja imovine Fonda kroz porast fer vrijednosti ulaganja ili ostvarivanje prinosa kroz kamatu ili dividendu.

Sam proces kupovine i prodaje vrijednosnih papira (i zadržavanja) uvažavajući definisane ključne principe realizacije investicione politike, unutar ove kategorije je determinisan i: trenutnim uslovima tržišta, zakonskim ograničenjima vezanim za strukturu imovine Fonda i potrebama za likvidnošću Fonda, kako prilikom kupovine tako i prilikom prodaje.

5.2.2. Emitenti koji nisu usklađeni sa Pravilnikom KVP

U ovu grupu spadaju vrijednosni papiri koji ne zadovoljavaju uslove definisane Pravilnikom KVP o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF-ova sa javnom ponudom. To su ulaganja koja, u skladu sa eliminatornim kriterijem iz Pravilnika KVP, nemaju potencijal povećanja imovine Fonda kroz porast fer vrijednosti ulaganja ili ostvarivanje prinosa kroz kamatu ili dividendu.

Strategija za 2021. godinu za vrijednosne papire unutar ove kategorije portfolija jeste prodaja ako se steknu uslovi u pogledu potražnje i odgovarajuće cijene, odnosno sprovođenje aktivnosti s ciljem izlaska iz pozicije, a u cilju usklađivanja sa ograničenjima ulaganja iz Pravilnika KVP.

6. Aktivnosti na realizaciji investicione politike Fonda i praćenje realizacije investicione politike

Investicionu politiku – strategiju ulaganja usvaja Nadzorni odbor Fonda i verificira Skupština Fonda (usvajanjem izvještaja vanjskog revizora čiji je sastavni dio ova strategija), a njenu realizaciju provodi Društvo. Realizacija investicione politike će se pratiti od strane Nadzornih odbora putem mjesečnih i periodičnih informacija i izvještaja o aktivnostima. Prodaja i kupovina vrijednosnih papira, kao i sve druge aktivnosti vezane za portfolio Fonda, provode se u skladu sa utvrđenim programom investicione politike Fonda.

Broj: 05-163-NOF-I/21

Sarajevo, 18.02.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Sead Aganspahić